

# Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd

## BACKGROUND INFORMATION ON PROPOSED PETROLEUM EXPLORATION ON VARIOUS FARMS IN THE EASTERN CAPE (295 ER)

September 2015

### INTRODUCTION

Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd has lodged an application for an exploration right with the Petroleum Agency South Africa (PASA) in terms of section 79 of the Minerals and Petroleum Resources Development Act, 28 of 2002 (MPRDA).

Minerals included in the application are oil, gas, condensate, coal bed methane, helium and biogenic gas. The exploration area is broad and encompasses farms in the Eastern Cape adjacent to the Lesotho boundary (see Figure 1).

Rhino Oil and Gas intends to undertake early-phase petroleum exploration, focussing on identifying oil and gas resources which may be located within suitable geological strata. The purpose is to determine the presence of a petroleum resource which could be investigated further. The initial 3-year exploration work programme will be restricted to non-invasive techniques, seismic surveys and the drilling of less than 10 core boreholes. No hydraulic fracturing or fracking is proposed for this exploration.

### ENVIRONMENTAL AUTHORISATION PROCESS

Prior to the granting of an Exploration Right for the proposed project an environmental assessment process must be conducted and approved by PASA in terms of the National Environmental Management Act, 107 of 1998 (NEMA). Rhino Oil and Gas will make an application to PASA for environmental authorisation. The 2014 Environmental Impact Assessment Regulations (GN R982 promulgated in terms of NEMA) are applicable as the application for an exploration right is activity 18 in Listing Notice 2 (GN R98a). The EIA Regulations define the assessment process which includes: a scoping phase, environmental impact assessment (EIA) phase and an environmental management programme (EMPr). Public participation is a key component of the environmental assessment process.

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd (SLR), an independent firm of environmental consultants, has been appointed by Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd to manage the environmental assessment process.

This document has been prepared by SLR to inform you about:

- \* the application and proposed project activities;
- \* the environmental assessment process to be followed;
- \* SLR's understanding of the possible environmental impacts; and
- \* how you can have input into the environmental assessment.

### PROJECT SUMMARY

**Application:** Environmental Authorisation for an Exploration Right in terms of Section 79 of the MPRDA.

**Target Minerals:** oil, gas, condensate, coal bed methane, helium and biogenic gas.

**Locality:** north-eastern region of the Eastern Cape, west of Matatiele and adjacent to the Lesotho border. See Figure.

**Properties in the ER:** ~240 farms and portions, see list in Appendix 1.

**Planned activities:** Early phase exploration – activities such as data review, mapping, geochemical analysis, apatite fission track analysis, airborne Full Tensor Gravity Gradiometry surveys, land based seismic survey and core borehole drilling. NO fracking.

### HOW TO RESPOND

Responses to this document can be submitted by means of the attached comments sheet or in writing and/or through communication with

#### SLR

#### WHO TO CONTACT


**Matthew Hemming or Stella Moeketse**  
(011) 467 0945 (Tel)  
(011) 467 0978 (Fax)  
PO Box 1596, Cramerview 2060  
[mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com)  
or [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

#### PASA reference number(295 ER)


Please ensure that this reference number is included on all correspondence.

Please respond to us before 10 October 2015

You are welcome to distribute this document to other parties who may be interested or affected by the project.



BRIEF OVERVIEW OF PROPOSED EXPLORATION	
<b>APPLICATION</b>	
The Petroleum Agency South Africa has accepted the application lodged by Rhino Oil and Gas for an exploration right for petroleum products. Acceptance of the application by PASA only permits the applicant to continue with the necessary process and does not constitute authorisation.	surveys. Survey teams generate controlled acoustic energy (using explosives, air gun or seismic vibrator) and record the return waves in geophones laid at set spacing in a linear alignment.
The application for environmental authorisation is to be submitted to PASA in October 2015 and thereafter adhere to the timeframes prescribed in the 2014 Environmental Impact Assessment Regulations.	Survey teams require short-term access to farms to place survey equipment and record the data. Survey lines will follow existing access roads and disturbances with due consideration of environmental constraints.
<b>GENERAL</b>	<b>DRILLING</b>
The 3-year exploration work programme proposed by Rhino Oil and Gas is aimed at determining if there is an oil or gas resource in the area that would warrant further exploration.	A maximum of 10 core boreholes are planned across the exploration area. Boreholes would be drilled by a truck or trailer mounted, mobile drilling rig very similar in size to a water borehole rig. Drill sites will be accessed using existing roads and farm tracks. The drill rig will be accompanied by supporting equipment (vehicles, trailers, compressors, water tanks, pumps, caravan etc). A typical exploration rig and equipment requires an operating area of approximately 1 000 m <sup>2</sup> . See photos below.
<b>Year 1:</b> the evaluation of geological data through a comprehensive desk-top study. Much of this data is only available to parties whom hold exploration rights. Sub-surface structural features and stratigraphy will be mapped. Data on source-rock geochemistry will be acquired. Geological models may be developed.	Rock core will be extracted from the target strata and removed to a laboratory. Samples will be examined, described and tested for gas related properties.
<b>Year 2:</b> further geochemical data analysis as well as the possible use of apatite fission track analysis and full tensor gradiometry gravity (FTG) surveys.	Once drilling is completed the rig, all associated equipment and waste products will be removed from site. The borehole will be capped pending further investigation or sealed with cement if not required further.
<b>Year 3:</b> purchase and/or undertaking seismic surveys. The final exploration activity would be the drilling of core boreholes at target sites identified from the earlier work.	No water abstraction, pressure testing or hydraulic fracturing of boreholes is included in the proposed work.
<b>LOCATION</b>	<b>STAFF AND HOUSING</b>
The exploration right application area is the northern region of the Eastern Cape and includes ~240 farms over an area of ~ 120 000 ha. In broad terms the exploration area is bound in the west by the Lesotho boundary, from near Qachas Nek to approximately 20 km north of Mt. Fletcher in the south. The area lies to the west of the R56 road between Matatiele and Mt. Fletcher with the Maria-Linden Mission being just inside the boundary (see attached Figure and list of farms).	Early phase exploration will create relatively few job opportunities as most work is contracted to specialist service providers. The company will recruit locally as far as possible. A seismic survey team comprises about 20 staff. A drill-rig is normally manned by a crew of up to 5 persons. No on site housing facilities are planned. Staff will be accommodated in nearby towns or at locations agreed with land owners.
Physical, on-the-ground exploration activities will only be undertaken at a limited number of sites. The exact location of the target sites can only be determined once Rhino has completed the initial phases of exploration and examined the available data. Possible techniques include:	<b>TIMING</b>
<b>FTG SURVEYS</b>	
Full tensor gradiometry gravity (FTG) surveys will be undertaken to image subsurface geology in order to aid exploration. Such surveys will be flown in fixed wing aircraft and require no access to farms.	The exploration work programme is planned over a 3 year period. The programme is divided in phases with successful completion of one phase informing the next. FTG surveys are completed in a matter of hours. Seismic surveys are undertaken over a period of months but the personnel and equipment are on site for short periods. Drilling at each site can take 1 to 3 months to complete.
<b>SEISMIC SURVEYS</b>	<b>ENVIRONMENTAL MANAGEMENT</b>
Rhino will purchase seismic data where available and may commission seismic surveys to image subsurface geology. During a survey low frequency acoustic waves are generated and the reflected waves recorded. Analysis of the return waves provides information about rock types and possible gases or fluids in rock formations.	The establishment, management and rehabilitation of all exploration sites will be done in consultation with land owners. The process of managing the impacts and rehabilitating the exploration sites will be conducted in terms of the environmental management programme produced for the project and approved by PASA.
Rhino is planning up to 100 km of two-dimensional (2D)	<b>LAND ACCESS</b>
	Private property will only ever be accessed with prior consent of the landowner and then in terms of a written agreement. It is likely that access will be required to only a

<b>MOTIVATION FOR THE PROPOSED PROJECT</b>	<b>FUTURE EXPLORATION OR PRODUCTION</b>
Petroleum products remain a vital source of energy. Natural gas comprises mostly methane and is a relatively clean, environmentally friendly form of energy. It can be used to generate electricity or provide heat for domestic and industrial purposes. Once extracted gas can be easily contained, transported and safely used in many applications. The type of downstream use is entirely dependent on the commercial scale of the resource.	The current application is only to authorise the work as described above (and in detail in the Scoping Report). Any further exploration work to evaluate an identified resources or a future production would require further approval from PASA. Such approvals will be subject to the relevant legal requirements which include further public consultation and environmental assessment.
Rhino maintains that it is not useful to speculate on the possible future direction of the project as the range of options is vast and the available information very limited.	<b>PHOTOS</b>
	
<b>Typical FTG Survey plane</b>	<b>Schematic of seismic survey</b>
	
Rock core recovered for analysis	Schematic of seismic survey

## POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACTS

The following preliminary issues and potential impacts have been identified and will be investigated as part of the environmental assessment process.

**Farm Safety** – Access by unknown persons to farms has the potential to influence security on farms. Operating heavy vehicles and equipment may pose safety risks. Run away fires may present a potential safety risks for both people and livestock.

**Farm Infrastructure** – farms roads, gates and fences may be damaged during exploration activity.

**Soil and land capability** – activities at the seismic and drill sites may affect soils and land capability if poorly regulated and not rehabilitated.

**Biodiversity** – activities at the seismic and drill sites have the potential to disturb and/or destroy vegetation, habitat units and related ecosystem functionality, including the disturbance of protected species.

**Surface water** – The proposed activities at the seismic and drill sites has the potential to pollute surface water resources through consumptive use and the discharge of contaminants.

**Groundwater** – the proposed drilling has the potential to consume and contaminate groundwater resources which could impact availability to other groundwater users and the ecosystem.

**Air** – The proposed project has the potential to contribute to air pollution, particularly through dust emissions from vehicles on gravel roads and the release of gas from boreholes.

**Noise and vibrations** – The proposed project has the potential to cause noise pollution during drilling activities. Seismic surveys may cause damage to structures and disturb livestock and wildlife.

**Visual** – the placement of seismic and drilling equipment has the potential to create short-term visual impacts.

**Heritage resources** – the proposed project has limited potential to damage heritage resources.

**Land use** –The seismic and drill sites may conflict with land use for the duration.

**Socio-economic** – the project has very limited potential to contribute towards socio-economic impacts. Positive impacts include job creation and stimulation of the local and regional economy. Potential negative socio-economic impacts include potential for increased crime, spread of disease and pressure on support services provision.

**Cumulative and future impacts** – although the current work may have limited impacts, a concern is that approval of this work could open the way for future,

larger-scale projects in the area. These may have much greater impact and be difficult to stop if investment has been made.

## ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

The assessment process aims to:

- provide information on the project & alternatives
- provide information on the potentially affected environment;
- identify, in consultation with interested and/or affected parties (IAPs), the potential negative as well as positive impacts of the project;
- provide an assessment of the significance of the impacts;
- report on management measures required to mitigate impacts to an acceptable level; and
- ensure informed, transparent and accountable decision-making by the relevant authorities.

## STEPS IN THE ASSESSMENT PROCESS

### Pre Application phase (August to October 2015)

Identify and inform IAPs & regulatory authorities of the proposed project (via direct consultation, newspaper advertisements, site notices, this document)

Receive issues and responses from IAPs.

Define outstanding issues and terms of reference for work to address potential impacts

Compile scoping report

Submit application to PASA (ito NEMA)

### Scoping phase (October – December 2015)

Make draft scoping report available for review by IAPs and other regulatory authorities.

Collect IAP comments, update Scoping Report and forward to decision making Authorities.

### EIA and EMP phase(January to June 2016)

Undertake any specialist investigations.

Assess impacts of proposed project and compile EIA and EMP report.

Make this available to IAPs and regulatory authorities for review.

Host possible public-feedback meetings.

Collect IAP comments, update EIA and EMP and forward to decision making Authorities.

### Decision and Appeal

PASA to review EIA and EMP and make a decision.

Notify IAPs and regulatory authorities.

Appeal process in terms of Appeal Regulations

## REGISTER AND COMMENT

All stakeholders are invited to register as Interested & Affected Parties (IAP). You must register as an IAP if you would like more information or wish to participate in the environmental assessment of the project.

To register, or to raise any environmental issues or concerns regarding the project, please complete the Response Form and return it to SLR no later than 10 October 2015. IAPs registered on the project's database will receive notification of information-sharing meetings and report review periods.

# Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd

## PROPOSED PETROLEUM EXPLORATION ON VARIOUS FARMS IN EASTERN CAPE (295 ER)

### REGISTRATION AND RESPONSE FORM FOR INTERESTED AND Affected PARTIES

NAME			
ORGANISATION/FARM			
STREET OR POSTAL ADDRESS			
	POSTAL CODE		
WORK/ DAY TELEPHONE NUMBER	FAX NUMBER		
CELL PHONE NUMBER	E-MAIL		
PREFERRED CORRESPONDENCE (circle)		POST	FAX
DATE		EMAIL	
		SMS	
		Signature	

### DETAILS OF OTHER PEOPLE WHO OWN LAND IN THE AREA OR YOU FEEL SHOULD BE INFORMED:

### PLEASE IDENTIFY YOUR INTEREST IN THE PROPOSED PROJECT:

### PLEASE WRITE YOUR COMMENTS AND QUESTIONS HERE:

(use additional pages if required)

Please return completed forms to:

Matthew Hemming or Stella Moeketse  
(011) 467 0978 (Fax) or Po Box 1596, Cramerview 2060  
[mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com) or [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

MATATELIE	PTN No.	THREE SISTERS 26	0	DE SCHUUR 59	3	GLADSTONE 95	2
NEWLANDS 27		COCHET 60	0	GLADSTONE 95	3	GEORGE MOSHESH 13	3
MC ALPINE 28		COCHET 60	1	CHARLESMILLS 99	1	GEORGE MOSHESH 13	4
FREEMANTLE 29		COCHET 60	2	CHARLESMILLS 99	2	GEORGE MOSHESH 13	5
MAKOMERENG 30		GEORGEGERBERT 61	0	CHARLESMILLS 99	3	GEORGE MOSHESH 13	6
GEORGE MOSHESH 13	0	GEORGEGERBERT 61	2	CHARLESMILLS 99	3	GEORGE MOSHESH 13	11
GEORGE MOSHESH 13	1	GEORGEGERBERT 61	4	CHARLESMILLS 99	4	GEORGE MOSHESH 13	12
NKAU 14	0	HARRYEBDEN 62	0	MARSHALLSCLARKE 100	0	GEORGE MOSHESH 13	13
NKAU 14	1	WALLACE 66	0	SAUL 110	0	GEORGE MOSHESH 13	14
NKAU 14	2	THE EYRIE 34	0	SAUL 110	1	GEORGE MOSHESH 13	15
NKAU 14	3	THE EYRIE 34	1	ETHELDALE 67	0	GEORGE MOSHESH 13	19
NKAU 14	4	UPLANDS 35	0	ETHELDALE 67	1	GEORGE MOSHESH 13	20
NKAU 14	5	RHEEBOK'S RUST 52	0	ETHELDALE 67	2	GEORGE MOSHESH 13	21
NKAU 14	6	BELFORT 53	0	LE GRANGE 69	0	AVONDALE 114	0
ISAAC DIAHO 15	0	BRAMWELL 54	0	LE GRANGE 69	1	AVONDALE 114	1
ISAAC DIAHO 15	1	BRAMWELL 54	1	MONT PLAISIR 70	0	AVONDALE 114	2
ISAAC DIAHO 15	2	BRAMWELL 54	2	MONT PLAISIR 70	1	ALWINREIN 115	0
ISAAC DIAHO 15	3	BRAMWELL 54	3	MONT PLAISIR 70	2	ALWINREIN 115	1
ISAAC DIAHO 15	4	DELL CRANEY 55	0	MAFUBE MISSION	1	QUEENS MERCY TRADING SITE 249	22
KLEIN JONAS 16	0	DELL CRANEY 55	1	STATION 71	0	GEORGE MOSHESH 13	23
KLEIN JONAS 16	2	GLEN ALFRED 56	0	BERG VIEW 72	0	MPARANA TRADING SITE 250	24
KLEIN JONAS 16	3	GLEN ALFRED 56	3	MONT PLAISIR 70	1	GEORGE MOSHESH 13	25
KLEIN JONAS 16	4	GLEN ALFRED 56	1	BERG VIEW 72	1	MARIA ZEL MISSION 270	26
KLEIN JONAS 16	5	GLEN ALFRED 56	2	BERG VIEW 72	2	QUEENS MERCY TRADING SITE 249	0
TSITA MOSHESH 17	0	GLEN ALFRED 56	3	ROLLAND 73	0	BERTIE VALLE 269	0
TSITA MOSHESH 17	1	THE RETREAT 57	0	ROLLAND 73	1	MANNING 277	0
TSITA MOSHESH 17	2	TRAMORE 58	0	DRAKENROCK 93	0	MANNING 277	0
TSITA MOSHESH 17	3	TRAMORE 58	1	DRAKENROCK 93	1	MILIFE 118	2
TSITA MOSHESH 17	4	TRAMORE 58	2	DRAKENROCK 93	2	THE START 116	1
TSITA MOSHESH 17	5	TRAMORE 58	3	CICONNIORS CAMP 94	0	THE START 116	2
MADLANGALA 18	0	TRAMORE 58	4	CICONNIORS CAMP 94	1	UPSALA 120	8
MADLANGALA 18	1	DE SCHUUR 59	0	CICONNIORS CAMP 94	1	VERONA TRADING SITE 241	0
MADLANGALA 18	2	DE SCHUUR 59	1	GLADSTONE 95	0	MAPFONTEIN TRADING SITE 242	0
KOSANA 20	0	DE SCHUUR 59	2	GLADSTONE 95	1	GEORGE MOSHESH 13	2

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd

SEQOBONG 54	4
SEQOBONG 54	5
NXOTSHANE 83	0
PIRINTSU 84	0
MOUNT FLETCHER	PTN No.
BLACKFONTEIN	
TRADING SITE	22
TABASE 46	0
TABASE 46	1
TINANA 47	0
DENGWANE 48	0
PABALLONG 51	0
PABALLONG 51	1
PABALLONG 51	2
PABALLONG 51	3
PABALLONG 51	5
PABALLONG 51	6
PABALLONG 51	7
THABA CHICHA 52	1
THABA CHICHA 52	2
THABA CHICHA 52	3
THABA CHICHA 52	4
THABA CHICHA 52	5
THABA CHICHA 52	6
THABA CHICHA 52	7
THABA CHICHA 52	8
THABA CHICHA 52	9
THABA CHICHA 52	10
KUEBUNG 53	0
KUEBUNG 53	1
SEQOBONG 54	0
SEQOBONG 54	1
SEQOBONG 54	2
SEQOBONG 54	3

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd



Project Reference: 723.18034.00005

File Ref. Document5

17 September 2015

**ATTENTION: LAND OWNER/STAKEHOLDER**

Dear Sir/Madam

**NOTICE OF APPLICATION FOR ENVIRONMENTAL AUTHORISATION IN SUPPORT OF EXPLORATION RIGHT FOR PETROLEUM ON VARIOUS FARMS IN THE MAGISTERIAL DISTRICTS OF MATATIELE AND MOUNT FLETCHER, EASTERN CAPE (12/3/295 ER)**

Please be informed that Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd has lodged an application for an **exploration right** to the Petroleum Agency South Africa (PASA) in terms of section 79 of the Minerals and Petroleum Resources Development Act, 2002. Rhino Oil and Gas proposes to undertake early-phase exploration for oil and gas which may be located underground within suitable geological strata. The purpose is to determine the presence of a petroleum resource which could be investigated further. The initial 3-year exploration work programme will be restricted to non-invasive techniques, seismic surveys and the drilling of less than 10 core boreholes for determining stratigraphy. No hydraulic fracturing or fracking is proposed.

Rhino Oil and Gas is required to make an application for **environmental authorisation** of the exploration activities in terms of Chapter 5 of the National Environmental Management Act, 1998 (No. 107 of 1998) (NEMA). The application must be subject to a scoping and environmental impact assessment process as stipulated in the EIA Regulations (GNR 982, 8 December 2014).

SLR Consulting (South Africa) (Pty) Ltd are appointed as independent environmental consultants responsible for the public participation and environmental assessment required to inform a decision on the environmental authorisation. As part of the initial phase of this work we are distributing information to as many interested or affected parties as possible. Through various resources we have obtained contact details for owners of land and potential stakeholders. We continue to acquire such details. The project is being advertised in local newspapers and through notices placed in towns within the area.

Our information leads us to believe that you may be an owner or occupier of land within the exploration right application area or a stakeholder with interest in the application. We would thus like to notify you of the application and provide you with introductory information on the proposed exploration project. The Background Information Document explains the proposed project, outlines the application process and includes a map and the names of all farms included in the application area.

**SLR Consulting (South Africa) (Pty) Ltd**

**Page 2**

Please register with the public participation office should you be an interested or affected party. You must register if you wish to participate in the environmental assessment process for the project.

Please also pass this document on to any other persons whom you know reside in or near to the exploration right application area. We welcome any comment or questions.

Yours faithfully

**Matthew Hemming**

MSc (Conservation Biology)  
Environmental Assessment Practitioner

SLR Consulting (South Africa) (Proprietary) Limited

[www.slrconsulting.com](http://www.slrconsulting.com)

Registered Address: Unit 7 Fourways Manor Office Park, 1 Macbeth Avenue, Fourways, 2055  
Postal address: PO Box 1596, Cramerview, 2060, South Africa  
Reg. No.: 2007/005517/07 VAT No.: 4630242198

Fourways Office: Physical address: Unit 7 Fourways Manor Office Park, 1 Macbeth Ave, Fourways / Postal address: P O Box 1596, Cramerview, 2060 / T: +27 11 467 0945 / F: +27 11 467 0978

Directors: K Pietersen, B Stobart

# Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd

LESEDI LA BOITSHETLEHO LA MORERO WA HO RAFA PETROLIAMO  
MAPOLASING A FAPANENG  
KAPA BOTJABELA (295 ER)  
September 2015

## SELELEKELA

Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd e entse kopo ya ho fuwa ditokelo tsa ho rafa Mokgatlong wa Boemedi wa Petroliamo wa Afrika Borwa 'PASA' ho latela karolo ya 79 ya Molao wa Ntshetsopele ya Dihlahiswa tsa Diminerale le tsa Petroliamo, wa 28 wa selemo sa 2002 (MPRDA). Diminerale tse kenyeliditsweng kopong ena ke oli 'oil', kgase 'gas', khondenseiti 'condensate', mashala 'coal bed methane', 'helium', le kgase ya mofuta wa 'biogenic gas'. Sebaka se lokelang ho rafuwa se batsi mme se akaretsa mapolasi a Kapa Botjhabela haufi le moedi wa Lesotho (tadima setshwantsho sa 1).

Rhino Oil and Gas e rerile ho kena mohatong wa pele ho nako ya ho rafa petroliamo, ka ho tsepamisa maikuto mehloing ya oli le ya kgase eo mohlolong ka bang sebakeng se loketseng sa sebopheho sa tikolo ho lefatshe. Sepheo ke ho tsepamisa boteng ba mehloidi ya pretroliamo e ka fuputswang ho ya pele. Lananeo la dilemo tse 3 tsa pele tsa mosebetsing wa ho rafa le tla fella feela mosebetsing wa dithekniiki tse fapananeng tse sa tebang le tsa mehala ya diqhomane tsa fatshe le ho tjheka mekoti ya didiba tsa bohlokwa (core boreholes) tse 10. Ha ho a dumellwa mekgwa e meng ya ho tjheka hore e sebediswe mosebetsing ona wa ho rafa.

## TSHEBETSO YA TUMELLO YA TIKOLOHO

Pele ho nehanlwa ka Ditokelo tsa ho Rafa tsa morero wa projekte e lohethwang PASA e lokela ho etsa le ho ananela tshebetso ya tlhahlobo ya tikolo ho latela Molao wa Naha wa Taolo ya Tikolo (NEMA) wa 107 wa selemo sa 1998. Rhino Oil and Gas e tla etsa kopo ya tumello ya tikolo ho PASA. Melawana ya Tlhahlobo ya Tshusumetso ya Tikolo ya 2014 (GN R982 e phatlaladitsweng ho ya ka NEMA) e a lokela mona jwalo ka ha kopo ya tokelo ya ho rafa e le tshebetso ya 18 Lenaneng la Tsebiso ya 2 (GN R984). Melawana ya Tlhahlobo ya Tshusumetso ya Tikolo (EIA) e hhalosa tshebetso ya tlhahlobo e kenyelletsang: mohato wa ho popula, mohato wa tlhahlobo ya tshusumetso ya tikolo (EIA) le lenaneo la taolo ya tikolo (EMPr). Seabo sa setjhaba ke sa bohlokwa tshebetsong ya tlhahlobo ya tikolo.

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd (SLR), feme e ikemetseng ya baeltsi ba tikolo, e fuwe mosebetsi ke Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd ho laola tshebetso ya tlhahlobo ya tikolo.

Tokomane ena e hlophisiswe ke SLR ho o tsebisa ka:

- \* kopo le mesebetsi ya morero wa projekte e lohethwang;
- \* tshebetso ya tlhahlobo ya tikolo e lokelang ho latelwa;

- \* kutlwiso ya SLR ya monyetla wa tshusumetso ya tikolo; le
- \* ka moo o ka kenyang letsoho ka teng tlhahlobong ya tikolo.

## KAKARETSO YA MORERO WA PROJEKTE ENA

**Kopo:** Tumello ya tikolo ya Tokelo ya ho Rafa ho ya ka Karolo ya 79 ya MPRDA.

**Diminerale tse Habilweng:** oli, kgase, khondeseiti, methane ya mashala, helium le kgase ya bayogeniki 'biogenic'.

**Sebaka:** lebatowa la leboya-botjhabela ho Kapa Botjhabela, ka bophirimela ho Matatiele le haufi le moedi wa Lesotho. Tadima Setshwantsho.

**Thepa ya ER:** mapolasi a ~240 le dikarolo tsa teng, tadima lenane la Sehokelo sa 1.

**Mesebetsi e Rerilweng:** Tshebetso ya ho rafa ya mohato wa pele e jwalo ka tekolo ya lesedi, meralo, tlhophollo ya jeokhemikhale, tlhophollo ya 'apatite fission track', dipatalisiso tsa moyo tsa FTG 'Full Tensor Gravity Gradiometry', diqhomane tsa fatshe le ho tjekwa ha mekoti ya didiba ya sehloho. Ha ho mosebetsi o mong wa ho tjheka.

## OKA ARABA JWANG

Dikarabelo tokomaneng ena di ka tliswa ka mokgwa wa leqephe le hoketsweng la maikutlo kapa ka ho ngola le/kapa ho buisana le SLR

## O KOPANA LE MANG

Matthew Hemming or Stella Moeketse

(011) 467 0945 (Tel)

(011) 467 0978 (Fax)

PO Box 1596, Cramerview 2060

[mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com)

or [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

nomoro ya PASA ya tshupo(295 ER)

O kopuwa ho netefatsa hore nomoro ena ya tshupo e kenyeliditswe phapanyetsanong ya ngollano yohle.

O a amohelwa ho ka qhalanya tokomane ena

hore e filelle ba bang ba ka bang le

thahasello kapa ba amehang morerong wa

projekte ena.

<b>KAKARETSO E KGUTSHWANYANE YA HO RAFSHWA HO LOHOTHWANG</b>
<b>KOPO</b>
The Petroleum Agency South Africa e amohetse kopo e kentsweng ke Rhino Oil and Gas ya tokelo ya ho rafa dihlahiswa tsa petroliamo. Kamohelo ya kopo ena ke PASA e dumella mokopi feela ho tswele pele ka tshebetso e hlokehang mme ha e bope tumello. Kopo ya tumello ya tikolocho e lokela ho finyella ho PASA ka October 2015 mme ka morao ho moo e inyalany le dinako tse behilweng tse tsepamitsweng Melawaneng ya Tlhahlobo ya Tshusumetso ya Tikolocho ya 2014.
<b>KAKARETSO</b>
Lenaneo la dilemo tse 3 la mosebetsi wa ho rafa le lohothwang ke Rhino Oil and Gas le reretsve ho tsepamisa hore ho na lemohlodi wa oli kapa wa kgase sebakeng se tla hloka hore se boele se rafuwelwa ho ya pele.
<b>Selemong sa 1:</b> tlhahlobo ya lesedi la sebaka sa majwe le diminerale /jeoloji ka dipatlisiso tse batsi tsa 'desk-top'. Boholo ba lesedi lena bo tla fumanwa ke ba nang le ditokolo tsa ho rafa feela. Matshwao a karolo ya sebopheho se senyane le sebopheho sa majwe a tla lokodiswa. Lesedi ka mohlodi wa mafika wa jeokhemistri le tla fumanwa. Dibopheho tsa jeoloji di ka nna tsa etswa.
<b>Selemong sa 2:</b> tlhophollo e nngwe ya lesedi la jeokhemikhale ha mmoho le monyetla wa ho sebedisa tlhophollo ya 'apatite fission track' le dipatlisiso tsa FTG (full tensor gradiometry gravity).
<b>Selemong sa 3:</b> theko le/kapa ho etsa dipatlisiso tsa dihomane. Tshebetso ya ho getela ya ho rafa e tla ba ho tjekwa mekoti ya didiba tsa mantlha ditsheng tse tsebahaditsweng ho tloha mosebetsing wa pejana.
<b>SEBAKA</b>
Kopo ya tokelo ya ho rafa ke ya sebakeng se ka lebatoweng le ka leboya la Kapa Botjhabelo mme ho keneyletswa le mapolasi a ~240 sebakeng sa ~ 120 000 ha. Ka kakaretsa sebaka seo ho rafuwelwa ho sona se ka bophirimela ho moedi wa Lesotho, ho tloha haufi le Qachas Nek bohole ba 20 km ka leboya ho Mt. Fletcher ka borwa. Sebaka sena se ka bophirimela ho tsela ya R56 dipakeng tsa Matatiele le Mt. Fletcher mme Maria-Linden Mission e kaharenyana feela ho moedi (tadima Setshwantsho se hoketsweng le lenaneo la mapolasi). Tshebetso ya ho rafa sebaka sena e tla etswa ditsheng tsa palo e itseng. Sebaka sa nnene sa ditsha tsena tse habilweng se ka tsepamiswa feela ha Rhino e se e phethile mehato ya mantlha le ho hlahloba lesedi le teng. Dithekni tse ka bang teng di keneyletsa:
<b>DIPATLISISO TSA FTG</b>
Diphuputso tsa FTG (Full tensor gradiometry gravity) di tla etswa ho bontsha jeoloji ya sebaka e le ho thusa morerong ona wa ho rafa. Dipatlisiso tse jwalo di tla foftswa ka sefofanenyana tsa mapheo a tsitseng mme ha se hloke ho kena mapolasing.
<b>DIPATLISISO TSA DIQHOMANE</b>
Rhino e tla reka lesedi la dihomane tsa fatshe moo di leng teng mme e ka sebedisa dipatlisiso tsa dihomane tsena ho bontsha jeoloji ya sebaka. Nakong ya dipatlisiso ho ba le maghubu a modumo a boemo bo tlase mme maqhubu a hlahleng a rekotwa. Tlhophollo ya maqhubu a kgutlang e fana ka lesedi ka mefuta ya mafika le dikgase tse ka bang teng kapa maro a dibopheho tsa mafika.

Rhino e rerile dipatlisiso tsa ho fihlela ho 100 km tsa mahlakore a mabedi (2D). Dihlopha tsa dipatlisiso di hlaha se matla a laolehang a modumo (ka ho sebedisa diqhomane, sethunya sa moyeng kapa diqhomane le ho rekota maqhubu a kgutlang ho dijeofounou 'geophones' tse hlonngweng sebakeng sa mela e tobileng 'linear alignment'.
Dihlopha tsa dipatlisiso di hloka monyetla wa nakwana wa ho kena mapolasing ho ya hloma thepa ya dipatlisiso le ho rekota lesedi. Metja ya dipatlisiso e tla latela ditsela tse teng tse kenang le ditshitiso ho ntse ho nketsi hlohonq meedi ya tikolocho.
<b>HO TJHEKA</b>
Ho lohothwa mekoti ya didiba e sa feteng 10 ya sehloho sebakeng sena kaofela seo ho tla rafuwelwa ho sona. Mekoti ya didiba e tla tjekwa ka lori kapa treilara e hokeletsweng, thepa e tjekang ebile e le e tsamayang e lekanang hantle ka boholo le mokoti wa sediba. Ditsha tse ho tla tjekwa ho tsena di tla fihlellwa ka ho sebedisa ditsela tse teng le tsa mapolasing. Thepa ya ho tjekwa e tla tsamaiswa le thepa ya tshehetso (makolo, ditreilara, dikhomresa, meqomo ya metsi, dipompo, kharavane jwalo jwalo). Thepa ya ho rafa eo e leng yona e hloka sebaka sa tshebetso sa boholo ba ntho e ka etsang 1 000 m <sup>2</sup> . Tadima setschwantsho mona ka tlase.
Majwe a 'Rock core' a tla rafuwelwa sebakeng sena se habilweng mme a tloswe ho iswa laborathori. Sampole di tla hlahlowa, di hloswe le ho fumanwa dikarolo tsa kgase. Ha mosebetsi wa ho tjekwa o se o phethile tlhophiseletso tsena, thepa kaofela e amehang e tla tloswa sebakeng sena. Sediba se tla kwahelwa ho ya ka dipatlisiso tse ding kape se dilwe ka samente haeba se sa hlokehe hore se tle se sebediswe hape. Mosebetsing ona o lohothwang ha ho a keneyletswa taba ya ho fehla metsi, tlhahlobo ya kgatello kapa tshebediso ya haedroliki ho tjekwa didiba.
<b>BASEBETSI LE BODULO</b>
Mosebetsi wa mohato wa ho rafa pele o tla theha menyetla e seng mekaiya mosebetsi hobane mosebetsi o mongata o etswa ke bafani ba tshebeletso ya ditsebi. Khampani e tla thaotha basebetsi ba kwano naheng ena haeba ho kgoneha.
Moifo wa dipatlisiso tsa dihomane o na le basebetsi ba ka bang 20. Thepa ya mosebetsi wa ho tjekwa e sebetsa ka batho ba ka bang 5. Ha ho menyetla ya bodulo e rerilweng mona. Moifo wa basebetsi o tla fuwa sebaka sa bodulo diteropong tse haufi kapa dibakeng tse ho dumellanweng ka tsona le beng ba naha.
<b>NAKO</b>
Lenaneo la mosebetsi wa ho rafa le rerilweng ho nka nako ya dilemo tse 3. Lenaneo le arotswa ka mehato moo ho tla phethwa ka nngwe mme ho latele e hlahlamang.
Dipatlisiso tsa FTG di tla phethwa ka dihora tse seng kae. Dipatlisiso tsa dihomane di etswa ka nako ya dikgwedi tse itseng empa moifo wa basebetsi le thepa o tla ba setsheng sena nakwana feela. Ho tjekwa setsheng se seng le se seng ho ka nka kgwedi e 1 ho isha ho tse 3 ho phethela mosebetsi.
<b>TAOLO YA TIKOLOHO</b>
Ho thetha, ho laolwa le ho hlabbolla ha ditsha kaofela tse ho neng ho rafuwelwa ho tsena ke ntho e tla etswa ka ditherisano le beng ba naha. Tshebetso ya ho laola tshusumetso le tlhabollo e tla etswa ho ya ka lenaneo la taolo ya tikolocho le etseditsweng morero wa projekte ena le ho ananelwa ke PASA.

<b>MAKENO SEBAKENG SENA</b>
Thepa ya praeveye e tla fihlellwa feela ka tumello e fumanweng pele ho beng ba naha le ho ya ka tumello e ngotsweng. Ho na le monyetla wa hore bokeno bo hlokehe feela dibakeng tse seng kae sebakeng sena seo ho rafuwelwa ho sona. Tulo ya ditsha tse ho rafuwelwa ho tsena e batla e tenyetsheh 'flexible' haholo mme e ka lokiswa ho fokotsa tshitiso ho beng ba naha, badudi, temo le tikolocho.
<b>MABAKA A MORERO WA PROJEKTE E LOHOTHWANG</b>
Dihlahiswa tsa Petroliamo di dula e le mohlodi wa bohlokwa wa matla. Kgase ya tlhahlo haholo e bopilwe ka 'methane' mme e batla e hlwekile, ke sebopheho se hlokan kotsi sa tikoloong sa matla. E ka sebedisetswa ho fehla motlakase kapa ho fana ka motjheso o ka sebediswang lapeng le ka mabaka a industri. Hang ha kgase ena e rafuwelwa e ka kgona ho bolokwa ha bonolo, ya thotwa le ho sebediswa ka polokeho mesebetsing e mengata. Mofuta wa tshebediso ya tlhahlo o tswa feela sekaleng sa kgwebo sa mohlodi.
<b>HO RAFA HA KAMOSO LE TLHAHISO</b>
Kopo ya hona jwale ke feela ho fumanwa tumello ya mosebetsi jwalo ka ha o halositswe ka hodimo (le ka dintlha Ripotong ya ho Popola). Mosebetsi ofe kapa ofe o tswelang pele wa ho rafa ho hlahloba mehloidi e tsebahaditsweng kapa tlhahiso ya kamoso o tla hloka kananelo e nnwe e tswang PASA. Kananelo tse jwalo di tla itshelela dithlhokong tse lokelang tsa molao tse keneyletsang ditherisano tse ding tsa setjhaba le tlhahlobo ya tikolocho.
Rhino e utlwisida hore ha ho molemo ho habanya monyetla wa tsela ya kamoso ya morero wa projekte ena hobane lethathama la dikgetho le batsi mme lesedi le fumanehang le a haella.
<b>PHOTOS</b>
<b>Sebaka sa Diptlisiso sa FTG</b>
<b>Tlhophollo ya 'Rock core'</b>

## MONYETLA WA TSHUSUMETSO YA TIKOLOHO

Ho bonahetse dintilha tse latelang tse qalang le monyetla wa tshusumetso mme o tla fuputswa e le karolo ya tshebetso ya tlahlobo ya tikolo.

**Polekhe ya Mapolasi** – Ho kena ha batho ba sa tsejweng mapolasing mona ka ntho e ka bang le tshusumetso tshireletsong ya mapolasi. Ho tsamaisa dikoloi tse kgolo le thepa ho ka tlisa monyetla wa mathata a polekheho. Mollo o tjehang hlaho o ka tlisa monyetla wa mathata a polekheho bathong le diphooafolong.

**Tlaphiso tsa Motheo tsa Mapolasi** – ditsela tsa mapolasing, digeiti le diterata tsa tshireletso ya sebaka di ka senyeha nakong ya mosebetsi wa ho rafa.

**Mobu le Bokgoini ba Naha** – tshebetso ditsheng tseo ho sebediswang diqhomane tsa fatshe ho tsona le ditsha tse tjekhwang e ka ba le tshusumetso mobung le bokgonging ba naha haeba e laolwa ka mokgwa o fokolang mme e sa habollbw.

**Biayodaevesithi** – mesebetsi e etswang ditsheng tsa diqhomane le tse tjekhwang e na le monyetla wa ho sitisa le/kapa ho senya dimela, diyuniti tsa setso 'habitat units' le tshebetso ya ikhosistimi, ho kenyelletwa tshitiso ya diphedi tse tshireleditsweng.

**Metsi a ka hodimo ho lefatshe** – Mesebetsi e lohothwang ho etswa ditsheng tsa diqhomane le tse tjekhwang e na le monyetla wa ho silafatsa mehlodi ya metsi a tswang ka hodimo ho lefatshe nakong ya tshebediso le ho fedisa disilafatsi.

**Metsi a ka tlase ho lefatshe** – ho tjekwa ho lohothwang ho na le monyetla wa ho sebedisa le ho silafatsa mehlodi ya metsi a ka tlase ho lefatshe a ka susumetsang ho fumaneha ha metsi a ka tlase ho lefatshe ho batho ba bang le ikhosistime.

**Moya** – Morero wa projekte e lohothwang o na le monyetla wa ho silafatsa moya, hoholo ka lebaka la marole a tla kupa moo ka lebaka la dipalangwang tse tsamayang tseleng tsa mobu wa mahloholojane le ho tswa ha kgase e tswang didibeng tsa metsi 'boreholes'.

**Lerata le ho thothomela ha lefatshe** – Morero wa projekte e lohothwang o na le monyetla wa ho tlisa lerata nakong ya ha ho etswa mesebetsi ya ho tjeka. Dipatlisiso tsa diqhomane di ka senya dibopheho tsa sebaka le ho sitisa diphooafolo le tse hlaho.

**Tjebahalo** – ho behwa ha thepa ya diqhomane le ya ho tjeka e na le monyetla wa ho tlisa tjebahalo ya nako e kgutshwanyane e sa kgahliseng.

**Mehlodi eo e leng Lefa la Tlaha (heritage resources)** – Morero wa projekte e lohothwang o na le monyetla o itseng wa ho senya mehlodi eo e leng lefa la tlaha.

**Tshebediso ya Naha** – Ditsha tsa diqhomane le tsa ho tjekwa di ka nna tsa hohlana le tshebediso ya naha nakong e itseng.

**Setjhaba le Ikhonomi** – morero wa projekte ena o na le monyetla o fokolang wa ho ba le nyehelo setjhabeng le tshusumetsong ya ikhonomi. Tshumetsa e nepahetseng e kenyelletsa ho thehwa ha mesebetsi le ho fehla ikhonomi ya sebaka seo le lebatowa. Monyetla wa tshusumetso e sa lokelang o kenyelletsa ditlolo tsa molao tse eketsehileng, ho qhalana ha mahloko le monyetla wa kgatello le ditshebeletsong tsa tsheethetso.

**Tshusumetso e eketsehang le ya kamoso** – le ha mosebetsi wa hona jwale o ka ba le tshusumetso e sang kae, ngongoreho ke hona kananelo ya mosebetsi ona e ka nna ya bulela merero ya diprojekte tse ding nakong e tlang tsa boemo bo boholwanyane. Ntho ena e ka tlisa tshusumetso e

kgolwanyane mme ha ba le bothata ba ho e kgaotsa ha ho se ho thesemeditwe matsete.

## TLAHLOBO YA TIKOLOHO

Tshebetso ya tlahlobo e na le boikemisetso ba ho:

- fana ka lesedi le amanang le morero wa projekte ena le e meng
- fana ka lesedi mabapi le tikolo ho amehang;
- tsebahatsa, ka ditherisan le bathahaselli le/kapa baamehi (IAPs), monyetla wa tshusumetso e fosahetseng le tshusumetso e loketseng ya morero wa projekte ena;
- fana ka tlahlobo ya bohlwka ba tshusumetso ena;
- ho ripota ka mehato ya taolo e hlokehang ho fokotsa tshusumetso hore e fiilele boemo bo amohelehang; le
- ho netefatsa hore balaodi ba lokelang ba etsa digeito tse bontshang kuthwisiso, tse bonaletsang le tsa boikarabelo.

## MEHATO TSHEBETSONG YA TLAHLOBO

### Mohato wa Pele ho etswa Kopo (August ho isa October 2015)

Ho tsebahartsa le ho tsebisa baamehi le bathahaselli ha mmoho le balaodi ka morero wa projekte e lohothwang (ka mokgwa wa ditherisanong tse tobileng, dipapatsa tsa dikoranta, ditsebiso tse manehwang setsheng, le tokomane ena)

Kamohelo ya dintilha le dikarabelo tse tswang ho baamehi le bathahaselli (IAPs).

Tlhaloso ya dintilha tse saletseng morao le dipehelo tsa ditshupo tsa mosebetsi ho tsepamisa maikutlo tshusumetsong

Pokello ya ripoto ya popola

Ho nehelana kapa kopo ho PASA (NEMA)

### Mohato wa ho Popola (October – December 2015)

Ho etsa hore moralo wa ripoto ya popola o fumanehe hore o tle o lekolve ke baamehi le bathahaselli (IAPs) le makgotla a mang a taolo.

Pokello ya maikutlo a baamehi le bathahaselli (IAP), ntjhafatso ya Ripoto ya ho Popola le ho e romela ho Balaodi.

### Mohato wa EIA le wa EMP (January ho isa ho June 2016)

Ho etsa diphiputso dife kapa dife tsa botsebi. Tlhalolo ya tshusumetso ya projekte e lohothwang le ho bokella ripoto ya EIA le ya EMP.

Ho etsa hore e finyelle ho IAPs le makgotla a taolo bakeng sa tekolo.

Monyetla wa ho tshwara dikopano tsa setjhaba moo ho fanwang ka maikutlo.

Pokello ya maikutlo a IAP, ntjhafatso ya EIA le EMPr le ho di romela ho Balaodi ba etsang qeto.

### Oeto le Boipiletso

PASA e tla lekola EIA le EMPr mme e etse qeto.

Tsebiso ya IAPs le makgotla a taolo.

Tshebetso ya Boipiletso ho latela Melawana ya Boipiletso

## NGODISO LE MAIKUTLO

Baamehi kaofela ba memelwa ho ingodisa jwalo ka Bathahaselli le Baamehi (IAP). O lokela ho ingodisa jwalo ka Mothahaselli le Moamehi haeba o rata ho fumana lesedi le batisi kapa o batla ho kena morerong wa projekte ya tlahlobo ya tikolo.

Ho ngodisa kapa ho tlahisa dintilha dife kapa dife tsa tikolo ho kapa dingongoreho tse amanang le morero wa projekte ena, o kopuwa ho tlatsa Foromo ya Karabelo (Response Form) mme o e kgutlisetse ho SLR pele ho la 10 October 2015. Bathahaselli le Baamehi (IAP) ba ngodisitsweng dathabeising ya morero wa projekte ena o tla fumana tsebiso ya lesedi le tswang dikopanong ha mmoho le ditekolo tsa diripoto kgafetsa.

## Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd

### MORERO WA HO RAFA PETROLIAMO MAPOLASING A FAPANENG KAPA BOTJHABELA (295 ER)

#### FOROMO YA NGODISO LE DIKARABELO TSA BATHAHASELLI LE BAAMEHI

LEBITSO			
MOKGATLO/POLASI			
SETERATA KAPA ATERESE YA POSO			
	KHOUTU YA POSO		
MOSEBETSI/ NOMORO YA FOUNU YA MOTSHEARE		NOMORO YA FAX	
NOMORO YA SELFOUNU		E-MAIL	
TSELA YA MANGOLO E KGETHWANG (sedikadikwe) SMS	POSO	FAX	EMAIL
LETSATSI	Tshaeno		

#### DINTLHA TSA BATHO BA BANG BA NANG LE NAHA SEBAKENG SENA KAPA BAO O NAHANANG HORE BA TSEBISWE:

#### O KOPUWA HO TSEBAHATSA THAHASELLO YA HAO MORERONG WA PROJEKTE ENA E LOHOTHWANG:

#### O KOPUWA HO NGOLA MAIKUTLO A HAO LE DIPOTSO TSA HAO MONA:

#### O kopuwa ho kgutlisetsa diforomo tse tlatsitsweng ho:

Matthew Hemming kapa Stella Moeketse  
(011) 467 0978 (Fax) or Po Box 1596, Cramerview 2060  
[mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com) or [smeeketse@slrconsulting.com](mailto:smeeketse@slrconsulting.com)

MATATELIE	PTN No.	THREE SISTERS 26	0	DE SCHUUR 59	3	GLADSTONE 95	2
LEBITSO LA POLASI		NEWLANDS 27	0	COCHET 60	0	GLADSTONE 95	3
SIBI 4	0	MC ALPINE 28	0	COCHET 60	1	CHARLESMILLS 99	3
GEORGE MOSHESH 13	0	FREEMANTLE 29	0	COCHET 60	2	CHARLESMILLS 99	1
MAKOMERENG 30	0	GEORGE HERBERT 61	0	GEORGE HERBERT 61	0	CHARLESMILLS 99	2
DEER PARK 32	0	GEORGE HERBERT 61	2	CHARLESMILLS 99	3	GEORGE MOSHESH 13	6
DEER PARK 32	1	HARRYEBDEN 62	0	CHARLESMILLS 99	4	GEORGE MOSHESH 13	11
NKAU 14	0	MARSHALLSCLARKE 100	0	MARSHALLSCLARKE 100	0	GEORGE MOSHESH 13	12
NKAU 14	1	WALLACE 66	0	SAUL 110	0	GEORGE MOSHESH 13	13
NKAU 14	2	THE EYRIE 34	0	SAUL 110	1	GEORGE MOSHESH 13	14
NKAU 14	3	THE EYRIE 34	1	ETHELDALE 67	0	GEORGE MOSHESH 13	15
NKAU 14	4	UPI LANDS 35	0	ETHELDALE 67	1	GEORGE MOSHESH 13	19
NKAU 14	5	RHEEBOK'S RUST 52	0	ETHELDALE 67	2	GEORGE MOSHESH 13	20
NKAU 14	6	BELFORT 53	0	LE GRANGE 69	0	AVONDALE 114	0
ISAAC DIAHO 15	0	BRAMWELL 54	0	LE GRANGE 69	1	AVONDALE 114	0
ISAAC DIAHO 15	1	BRAMWELL 54	1	MONT PLAISIR 70	0	AVONDALE 114	1
ISAAC DIAHO 15	2	BRAMWELL 54	2	MONT PLAISIR 70	1	ALWINREIN 115	0
ISAAC DIAHO 15	3	BRAMWELL 54	3	MONT PLAISIR 70	2	ALWINREIN 115	1
ISAAC DIAHO 15	4	DELL CRANEY 55	0	MAFUBE MISSION	1	QUEENS MERCY	22
KLEIN JONAS 16	0	DELL CRANEY 55	1	STATION 71	0	TRADING SITE 249	23
KLEIN JONAS 16	2	GLEN ALFRED 56	0	BERG VIEW 72	0	MPARANA TRADING	0
KLEIN JONAS 16	4	GLEN ALFRED 56	1	BERG VIEW 72	1	SITE 250	0
KLEIN JONAS 16	5	GLEN ALFRED 56	2	BERG VIEW 72	2	MARIA ZEL MISSION 270	0
TSITA MOSHESH 17	0	GLEN ALFRED 56	3	ROLLAND 73	0	BERTIE VALLE 269	0
TSITA MOSHESH 17	1	THE RETREAT 57	0	ROLLAND 73	1	MANNING 277	0
TSITA MOSHESH 17	2	TRAMORE 58	0	DRAKENSROCK 93	0	MANNING 277	0
TSITA MOSHESH 17	3	TRAMORE 58	1	DRAKENSROCK 93	1	MILIFE 118	2
TSITA MOSHESH 17	4	TRAMORE 58	2	DRAKENSROCK 93	2	NTHONANTSO OUTSPAN	2
TSITA MOSHESH 17	5	TRAMORE 58	3	CICONNIORS CAMP 94	0	119	2
MADLANGALA 18	0	TRAMORE 58	4	CICONNIORS CAMP 94	0	LEBITSOLA POLASI	PTN No.
MADLANGALA 18	1	DE SCHUUR 59	0	CICONNIORS CAMP 94	1	BLACKFONTEIN	
MADLANGALA 18	2	DE SCHUUR 59	1	CICONNIORS CAMP 94	1	TRADE SITE	
KOSANA 20	0	DE SCHUUR 59	2	GLADSTONE 95	0	TABASE 46	
				GLADSTONE 95	1	MAPFONTEIN TRADING	
						SITE	
						TINANA 47	
						DENGWANE 48	

PABA LONG 51	0	PABA LONG 51	1
PABA LONG 51	2	PABA LONG 51	2
PABA LONG 51	3	PABA LONG 51	3
PABA LONG 51	5	PABA LONG 51	6
PABA LONG 51	6	PABA LONG 51	7
THABA CHICHA 52	1	THABA CHICHA 52	1
THABA CHICHA 52	2	THABA CHICHA 52	2
THABA CHICHA 52	3	THABA CHICHA 52	4
THABA CHICHA 52	4	THABA CHICHA 52	5
THABA CHICHA 52	5	THABA CHICHA 52	6
THABA CHICHA 52	6	THABA CHICHA 52	7
THABA CHICHA 52	7	THABA CHICHA 52	8
THABA CHICHA 52	8	THABA CHICHA 52	9
THABA CHICHA 52	9	THABA CHICHA 52	10
KUEBUNG 53	0	KUEBUNG 53	1
KUEBUNG 53	1	SEQ BONG 54	1
KUEBUNG 53	2	SEQ BONG 54	2
KUEBUNG 53	3	SEQ BONG 54	3
KUEBUNG 53	4	SEQ BONG 54	4
NYOTSHANE 83	0	SEQ BONG 54	5
PIRINTSU 84	0	PIRINTSU 84	0

# Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd

## IINKUKACHA NGENKCAZELO YOPHONONONGO LWEPEPETROLIYAM OLUCETYWAYO KWIIFAMA EZAHLUKAHLUKENEYO EMPUMA KOLONI (295 ER) Septemba 2015

### INTSHAYELELO

IRhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd iye yafaka isicelo selungelo lokwenza uphononongo kwiPetroleum Agency South Africa (PASA) ngokuvisisana necandelo 79 leMinerals and Petroleum Resources Development Act (uMthetho Wophuhliso Lobuncwane Bezimbiwa NePetroliyam ) we-28 ka-2002 (MPRDA).

Izimbiba eziqukileyo kwesi sicelo yioyile, igesi, ukujiyisa (condensate), i-coal bed methane (igesi efunyanya emgodini wamalahle), i-helium (isiqalelo esiyigesi esingatshyo) ne-biogenic gas (igesi eyomileyo engumnxube weegesi). Ummadla ophononongwayo ubanzi kwaye uquka iifama eziseMpuma Koloni cebu kuhle kumda waseLesotho (bona umFanekiso 1).

I-Rhino Oil and Gas izimisela ukualisa uphononongo lokuqala lwepetroliyam, ijolise ekukhangeleni iimveliso zeoyile negesi engafumaneka phakathi kumhlaba ofanelekileyo walapha. Injongo kukufumanisa ukuba zikho kusini na ezi zimbiwa zepetroliyam ezingathi ziphandwe ngokubhekelle phaya. Imlinyaka yokuqala emi-3 yokuphonononga iza kuphelela kumsebenzi ongenziwa ngqo, uphando lwenyikima nokomba okungaphantsi kwee-boreholes ezyi-10 ezingundoqo. Akukho kuqhekeza kwe-hydraulic okanye i-fracking (ukuqhekeza amatye ngamanzi) okucetywayo kolu phonongo.

### INKQUBO YOKUGUNYAZISWA ESINGQONGILEYO

Ngaphambi kokunikezela ngeLungelo Lokuphonononga lale projekthi icetywayo kumele kuqalwe kwensiwe inkqubo yokuphononoga indalo esingqongileyo izetse yamkelwe ngokusemthethweni yi-PASA, ngokuvisisana ne National Environmental Management Act, 107 ka-1998 (NEMA). I-Rhino Oil and Gas iza kwenza isicelo kwi-PASA icela isiguyaziso sendalo esingqongileyo. ImiMiselo Yokuphonononga Ifuthe Lendalo Esingqongileyo (Environmental Impact Assessment Regulations) (GN R982 okhuthazwe ngokuvisisana ne-NEMA) kucelwa ngayo ilungelo ilokwenza uphonongo lomsebenzi 18 kwi-Listing Notice 2 (iSaziso Soluhlu) (GN R984). ImiMiselo ye-EIA iyacicisa inkqubo yokuphononoga equka: inqanaba lokupopola, ukuhlola ifuthe kwindalo esingqongileyo (EIA) kunye nesicwangciso sokulawulwa kwendalo esingqongileyo (EMPr). Into engundoqo kule nkqubo yokuphononongwa kfefuthe lendalo esingqongileyo yinxaxheba kawonke wonke.

I-SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd (SLR), inkampani ezimeleyo yabacebisi ngendalo esingqongileyo, iye yachongwa yi-Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd ukuze ilawule le nkqubo yokuphononongwa kwendalo esingqongileyo.

Olu xwebhu luye lwalungiselwa yi-SLR ukuze naziwe:

- \* ngesicelo nangemisebenzi ecetywayo yale projekthi;
- \* ngenkubo yokuphononongwa kwendalo esingqongileyo eza kulandelwa;
- \* ngendlela i-SLR elijonga ngayo ifuthe elingakho kwindalo esingqongileyo; kunye
- \* nendlela ongahlomla ngayo kophononongo lwendalo.

### ISISHWANKATHETO SEPJOEKTHI

**Isicelo:** IEnvironmental Autorisation for an Exploration Right (Isiguyaziso Sendalo Esingqongileyo Selungelo Lokuphonononga) ngokuvisisana neCandelo 79 leMPRDA.

**Iminerali Ezijongiweyo:** ioyile, igesi, i-condensate (uiyiso), i-coal bed methane (igesi efumaneka kumgodi wamalahle), ihelium (isiqalelo esiyigesi esingatshyo) nebiogenic gas (igesi eyomileyo engumnxube weegesi)

**Indawo:** inginqi ekumtla ntshona weMpuma Koloni, intshona yeMatatiele napha cebu kuhle kumda waseLesotho. Bona umFanekiso.

**lindawo ezikwi-ER:** ~ifama ezyi-2,40 neenxalenye, bona uludwe olukwisiHlomelo 1.

**Imisebenzi ecetywayo:** uphononongo lwenqanaba lokuqala - umsebenzi ofana nokuhlola idatha, ukumepha, uhlolo lweekhemikhali zejiyografi, uhlolo lwe-apatite fission (umonakalo wemitha yelanga), i- Full Tensor Gravity Gradiometry Surveys (uHlolo Lokutshintsha Kwasantya Okubangelwa Ngumxhuzulane), uhlolisiso lwenyikima emhlabeni okanye ukombiwa kwemingxuma engundogo (borehole). nokombiwa okungundoqo kweborehole. AKUKHO kuqhekeza kwamatye ngamanzi.

### INDELA YOKUSABELA

lntsabelo kolu xwebhu zingafakwa kusetyenziswe iphepha elilapha lamagqabaza okanye ubhale uze /okanye ngonxibelewla lwe-SLR

**UMNTU ONGATHETHA NAYE**  
UMatthew Hemming or Stella Moeketse  
(011) 467 0945 (Tel) , (011) 467 0978 (Fax)  
PO Box 1556, Cramerview 2060  
[mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com)  
okanye [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

**Inombolo yembekiselwa yePASA (295 ER)**  
Nceda uqinisekise ukuba le nombolo yembekiselwa iqukiwe kuyo yonke imbalelwano.

**Wamkelekile ukusasaza olu xwebhu kwabanye abantu abanokuba nomdla okanye abachaphazeleyo kule projekthi.**

## USHWANKATHETO OLUFUTSHANE LOPHONONONGO OLUCETYWAYO

### ISICELO

iPetroleum Agency South Africa iye yamkela isicelo esivela kwiRhino Oil and Gas selungelo lokuphonononga kwiimveliso zepetroliyam. Xa esi sicelo sisamkelwa yiPASA kuze kuge kuvunyelwa umfaklo sicelo aqhubeka nenqubo efunekeyo kwave akutuso ukuba ugyunyaziwi. Isicelo sesigunyaziso sendalo esingqongileyo simele sifakwe kwi-PASA ngo-Oktobha 2015 kuze emva koko kubanjelele kumaxesha abekiwego kwi-2014 Environmental Impact Assessment Regulations (imiMiselo Yokuphonononga Ifuthe Kwinkalo Esingqongileyo).

### JIKELELE

Isicwangciso seminyaka emi-3 sokuphonononga esicyteye yi-Rhino Oil and Gas sijoliswe ekufumaniseni ukuba ikho kusini na ioyile okanye igesi kulo mmandla nto leyo eya kufuna ukuba kupphonononge ngakumbi.

**Unyaka 1:** ukuphicotha idatha yokuma komhlaba kusensiwa uphando lwestedesiklo olupheleyo. Ubukulu becalo le datha ifumaneklo kuhphela kumaqela analamangelo okupphonononga. Kuza kulandelelwu ukuma nokwakhaka komhlaba ongaphantsi kunye nohloliso lwa ngamanqanaba amaty. Kuza kuqokelelwu inkcazelo ngekhemistri yamatye athile (source-rock geochemistry). Kuza kuveliswa iimodeli ezingokuma komhlaba.

**Unyaka 2:** uhlolo olungakumbi lwedatha yokuma komhlaba kunye nokusetyenziswa okungakho kohlololo lwe umonakalo wemitha yelaga kunge uhlolo Lokutshintsha Kwasantya Okubangelwa Ngumxuzulane (FTG).

**Unyaka 3:** ukuthenga kunge/okanye ukwenza uhlolo Iwennyikima. Uphphononongo lokuggibela izu kuba kumombiwa kwe-mingxuma (borehole) engundonqo eye yafunyanwa kumsebenzi obungaphambili.

### INDAWO

Indawo ekucelwe ukuyiphonononga yinginqi ekumntla yaseMpuma Koloni kwaye iquka-iifama eziyi-240 ezikummandla ozi - ~ 120 000 ha. Ngamany' amazwi le ndawo iphononongwayo ihamba kumda osentshona waseLesotho, kufutshane neQachas Nek malunga neekhilomitha eziyi-20 kumntla we Mt. Fletcher kumazantsi. Lo mmandla uphaya kwintshona yendlela u- R56 phakathi kweMatatiele neMt. Fletcher kuquka i Maria-Linden Mission ephakathi kuloo mda (bona umFanekiso oalapha noludwe lweefama).

Imisebenzi yophononongo lwasemhlabeni izu kwenziwa kuhphela kwinani eliqingqiwey leendawo ezhithile. Ezona ndawo ekua kusetyenzwa kulo zingaziwa kuhphela xa iRhino iwaggibile amanqanaba okuqala ophononongo yaza yahlola nedatha efumanekayo. Imisebenzi esenokwenziva iku:

### UHLLO LWE-FTG

Uhlolo lwe-Full tensor gradiometry gravity (FTG) luza kwenziwa ukuze kwensiwa umfanekiso wejyoloi yangaphansi komhlaba ukuze luncede kolu phononongo. Oko phando luza kwenziwa ngenqwelo-ntaka kwaye aluzi kufuna kungenwe ezifama.

### UHLLO LWENYIKIMA

iRhino izu kuthenga iidatha yenyikima xa zikhona kwaye isenokuqokelelwu uhlolo Iwennyikima ukuze yenze umfanekiso wokuma komhlaba ophezulu. Xa kusensiwa uhlolo lwamaza e-acoustic aze ke amaze abonakalayo wona abhalwe phantsi.

Uhlolo lwamaza abuyayo lusinika inkcazelo ephathelele uhlolo lwamatye kwakunye neegesi neencindi ezikuloo nkcazelo yamatye.

iRhino iceba uhlolo lweekhilomitha eziyi-100 ze-two-dimensional (2D). Amaqela ohlolo aqulunqa amandla avela kwi-acoustic (lisebenzisa iziqhushumbisi, i-air gun okanye isilinganisi senyikima) kunye nengxelo yamaza abuyayo kwiziphulaphuli ze-geophones ezibekwe njengezhohloli zokulunganisa umgama ophakathi kwezinto. Igela elihloloy liza kudinga ukunguna okwexeshana kwiifama ukupe lifake izixhobo zokuhlola lize libhale ingxelo. ngedata leyo. Indawo ekwenziwa uhlolo kuzo ziza kulandela iindlela zokuhamba eseles zikho kakade kwaye iziphazamiso ziya kujongwa ngokwezhintelo zendalo esingqongileyo.

### UKOMBA

Kucetywa ukomba ii-boreholes ezingundoqo eziyi-10 kuwo wonke lo mmandla uhlolwayo. liBoreholes ziza kombiwa ngomgqala ozinje kwilori okanye kwitreyila, efana ngesayizi womngxuna weborehole eqhelekiyelo yamanzi. Indawo ekuza kombiwa kuzo kuze kufikwa kuzo kuhanjwa kwimigaqo eseles ikho kakade. Lo mgqala wokomba uya kuba ukhatshwa zeziyne izixhobo (iimoto, itreyila, iikhompresa, iitanki zamanzi, iimpomo, iikharaeni njl). Eneneni owona mgqala wokupphonononga nezixbo zavo zidinga kubekho umhlaba ekuza kusetyenzelwa kuwo oyi. 1 000 m<sup>3</sup>. Bona iifoto ezelapha ngezantsi.

Umongo welitye uza kube utsalwa kwindawo omi kuyo uze uthunyelwe elaboratri. Kuza kuhlooloo iisampuli, zihlahlelwu zize vavanywe ukuba zinazo na izinto ezdibene negesi.

Kwakugqitywa ukombiwa komgxuma, zonke izixhobo ezelapho nenkunkuma ziza kushenxiswa kuloo ndawo. I-borehole izu kugqunywa kulinidelwe uphando olulandelayo okanye ivalwe ngesamentwa ukuba ayisafuneki. Akukho manzi aza kufunxa, kuhlooloo uxinzelelo lwawo okanye ukuhekeza nge-hydraulic kwe-borehole okuba kubakho kulo msebenzi ucetylwayo.

### ABASEBENZI NEZINDLU

Inqanaba lokuqala lolu phononongo liza kudama amathuba ambalwa emisebenzi ekubeni umsebenzi omnini ingowekontra ezinenzkonzo yeengcali. Inkampani izu kuqesah abantu basekhalalen kangangoko inako. Igela iohlolo Iwennyikima linabasebenzi aby-20. Umgxuma owombiwayo udlu ngokugadwa liqela eliya kutsho kubantu aba-5. Akukho zindlu zokuhlala esizeni ezicytewayo. Abasebenzi baza kuhlala kwiidolphu ezikufutshane okanye kwiindawo ekuvunyelwene ngazo nominini womhlaba.

### IXECHA

Lo msebenzi wokupphonononga ucetylwele ithuba elingaphezu kweminyaka emi-3. Esi sicwangciso sahlulwe sangamanqanaba azu kuthi xa eliny ligqitywa kuqale eliny. Uhlolo lwe-FTG lugqithwa kwiisithuba seeure. Uhlolo Iwennyikima lwenyiwa kwiisithuba seenyanga kodwa abasebenzi nezixhobo ziba sesizeni eso ithuba elifutshane. Ukumba kwiisiza ngasinye kunokuthabha iinyanya ezi-3 ukukuggiba.

### ULAWULO LWENDALO ESINGQONGILEYO

Ukuzinzwisa, ukulawulwa nokubuyiselwa kwazo zonke iziza zophononongo kuza kwenziwa ngoxa kumana kuthethwa nabanini bomhlaba. Le nkubo yokulawula ifuthe nokubuyiselwa kweendawo zophononongo izu kuquthuya ngokuvisansa nesicwangciso sokulawulwa kwendalo

esingqongileyo eveliselwe le projekthi kwaye ivunye ngokusemthethweni yi-PASA.

### UKUFIKELELWA KOMHLABA

Indawo zabucala zabantu kuya kungenwa kuzo xa abanin bazo beye baqala bavuma kwaza kwabhalwa nesivumelwano. Kubonakala ngathi ziza kuba mbalwa iindawo zabantu ekuza kufuneka kungenwe kuzo apha kulo mmandla wokupphonononga.

Indawo eziza kuba kuyo iziza zokupphonononga ibhetyebhetye kwaye ingatshintsha ukwenzela ukuphepha ukuphazamisa umnini womhlaba, abantu abahlala kuwo, ezolimo kunge nendalo esingqongileyo.

### INTO ETHETHELELA LE PROJEKTHI ICETYWAYO

Imveliso zepetroliyam ziya kuhlala zingumthombo wamandla. Igesi yemveli ubukulu becalo idla ngokuba yi-methane kwaye ngokuqhelekiyelo icocele noko, iluhlobo Iwamandla oluvanayo nendalo esingqongileyo. Ingasetyenziswa ukuphehla umbane okanye ifudumeze emakayeni nakumaziko oshishino. Xa sele yembie igesi kulula ukuyifaka ezintweni, ithuthwe izetseyenziswa ngokukhuselekiyelo kwizinto ezinini. Uhlolo lokuyisebenzia kwindawo esuka kuyo kuxhomekeke ngokupheleleyo kwizinga lezoshishino lobuncwane obo.

### UPHONONONGO LWEXESHA ELIZAYO OKANYE IMVELISO


Esi sicelo sangoku sesokucela ukugunyaziswa komsebenzi njengokuba kuboniswe ngasenta (kwaye iinkukacha zikiNgxelo Yopopolo). Nawuphi na umsebenzi ongakumbi wophphononongo wokuhloola ubuncwane obuboniwego okanye ukuelisewa kwexesha elizayo kuza kufuna ukuba kuvunywe yi-PASA. Oko kuvunywa kuya kuxhomekeka kwizinto ezipunekayo ngokusemthethweni eziquka ukuba kuphinde kuthethwe nabantu nokupphonononga kwendalo esingqongileyo.

iRhino iholelwu ukuba akuzi kunceda nganto ukube kuqashelwa ukuba le projekthi izu kuphelela phi kwixehsa elizayo ekubeni emaninzi amathuba akhoyo ibe yona inkcazelo incinane kakhulu.

### IIFOTO



Inqelo moyo yohlolo lwe-FTG



Uhlolo Iwennyikima oluheliwego



Esona sixhobo sokomba esingundoqo



Umzekelo womsebenzi wokomba



Isembe wa esigqunyiwego ukwenzela uphicotha

## IFUTHE ELILINDELEKILEYO KWINDALO ESINGQONGILEYO

Kuye kwaphawulwa le miba ilandelayo nefuthe elisenokubakho kwaye iza kuphandwa njengenxalenyenqubo yophononongo lwendalo esingqongileyo.

**Ukhuseleko Lweefama** – Ukungena kwabantu abangaziwayo ezifama kunganento okuyenzayo kukhuseleko lweefama. Ukuqhuba izigadla nezikhobo kunganobungozi kukhuseleko. Imililo yamathafa ingabangela ingozi kubantu nakwizilwanyana.

**Isakhelo Seefama** – lindela zasezfama, iigeyithi neengingo zingonakaliswa ebudenibomsebenzi wophononongo.

**Ubuncwane bomhlaba** – imisebenzi yenyikima nokomba ezizeni kungabonakaliswa ubuncwane bomhlaba ukuba akulawula kwakulu kuze kungabuyisela.

**Izinto ezhahlukahlukeneyo eziphilayo** – imisebenzi ekwiziza zenyikima nezombiwayo inamathuba okuphazamisa kune/okanye okutshabalala uthani, iiyunithi ezimiwayo nezinye izinto ezinokuthananani nokuthungelana kwezidala eziphilayo.

**Amanzi angapehzulu** – Le misebenzi icetywayo kwiiindawo zokomba ze-seemic inamathuba okungolisa amanzi angapehzulu ngokuwasebenzisa kuze kulahlwe izingcolisi.

**Amanzi asemhlabeni** – oku kwembiwa kucetywayo kunganamathuba okusebenzisa nokungolisa amanzi asemhlabeni nto leyo enganefuthe ekubenibanyebasebenzisa amanzi asemhlabeni bangawafumaninendalo nokuthungelana kwezinto eziphilayo.

**UMOYA** – le projekthi icetywayo inamathuba okuncedisa ekungolisiweni komoya, ingakumbi ngokuthuli olubangelwa zizithuthi kwiindlele zegrabile nokuphuma kwegesi evela kwiiboreholes.

**Ingxolo Nokudidizela** – Le projekthi icetywayo inamathuba okubangela ingxolo xa kusembia. Uhlolo lwesemisimisusengabantele umonakalo kwizakhiwo kuphazamise imfuyo nezilwanyana zasendela.

**Ukubona** – ukubekwa kwezikhobo zenyikima nokomba kusengaphazamisa ukubona iindawo ezithile okwexeshana.

**Ubuncwane bemveli** – le projekthi icetywayo inamathuba angephi okonakalisa ubuncwan bemveli.

**Ukusetyenziswa komhlaba** – ukomba kwenyikima kusengaphikisananokusetyenziswa komhlaba ebudenibeli xesa.

**Ezentlalo noqoqoshlo** – le projekthi inamathuba angephi okuba nefuthe kwimeko yezelatalano noqoqoshlo. Ifuthe elihle liqua ukudalwa kwemisebenzi nokuvuselelwa koqoqoshlo lwasekuhlaleni nolwengila. Ifuthe elisengalibikwezentlalo noqoqoshlo ziqluka ithuba lokwanda kolwaphulo-mthetho, ukusasazeka kwezifo nonxinzelelo kwinkonzo zokuxhasa umsebenzi.

**Ifuthe eliqokeleleneyo nelexesa elizayo** – nangona umsebenzi okhoyo usenokuba nefuthe elingeph, into exhalabisayo kukuba ukuvunywa ngokusenthethwenni kwalomsebenzi kungavula indela yeeprojekthi ezinkulu kulo mmandla. Zinganefuthe elikhulu kwaye kubenzima ukuziyeka ukuba sele kuhoko imali etyaliwayo.

## UPHONONONGO LWENDALO ESINGQONGILEYO

Uphononongo lwendalo esingqongileyo lujoliswe:

- ekuboneleleni ngenkazeloyeprojekthinezinyeiindla;
- ekuboneleleni inkazeloyendalo esingqongileyo esenokuchaphazeleka;
- ekuphulenli, loo nto isenziwa kuthethwana namaqela anomdla kune/okanye achaphazelekayo (ii-IAPs), ifuthe elisenokubakho elibi nelihle lale projekthi;
- ekuboneleleni ngophononongo lobungakananibefuthe;
- ekunikeleni ingxelo ngemilinganiselo efunekayo ukuze kuzunyeweli futhe libekwizinga elamkelekiyelo; kune
- nokuinseiska ukuba izigqiboezenziwanagabsemagunyeni zisegqiqweni, azifihlwakwaye zinenkathalo.

### AMANYATHELO ENKUBO YOPHONONONGO

**Inqanaba laphambi kwesicelo (uAgasti ukuya kuOktoba 2015)**  
Ukuhangelanokwazisa ii-IAPs kune namagunya awisa imiyalelo ngeprojekthi ecetywayo (kuthethwano ngokuthe nggo, ngezibhengezo zamaphepha ndaba, izaziso eziseseni, olu xwebhu)  
Ukuphulaphula iingxaki neependulo zee-IAPs.  
Ukusingatha iingxaki ezsajingayo neengongoma ezithile zomsebenzi ukuze kujongwe ifuthe elisengakho Ukuqulunqa ingxelo yopopolou  
Ukuftaka isicela kwi-PASA (neNEMA)

### Inqanaba lopolo (UOkthoba - Disemba 2015)

Ukwenza ingxelo eyiliweyo efumanekeyo ukuze ihlolisise zii-IAPs namayna amagunya awisa imithetho.  
Ukuqokelela amaggabaza e-IAP, ukuhaziya iNgxelo Yopopolozethunyelwe kumaGunya awenza izigqiboo.

### Inqanaba le-EIA ne-EMP (uJanuary ukuya kuJun 2016)

Ukuqhuba naluphi ne uphando lweengcali.  
Ukuphonononga ifuthe leeprojekthi ecetywayo nokudibanisa i-EIA nengxelo ye-EMP.  
Inikwe ii-IAPs namagunya awisa imithetho ukuze ayihlo.  
Kuqhutywe iintlanganiso ezenokubakho zikawonewonke.  
Kuqokelelwanamaggabaza e-IAP, kuhaziye i-EIA ne-EMPr aze athunyelwe kumagunya enza izingqiboo.

### Isigqibokubhena

I-PASA imele ihlolisise i-EIA ne-EMPr izye yenze isigqiboo.  
Yzise ii-IAPs namagunya awisa imithetho.  
Ibe yinkqubo yezibheno ngokuvusiana nemiyalelo Yezibheno

### IREJISTA NAMAGQABAZA

Bonke ababandakanyekayo bayamenywa bezekubhalisa ngengamaQela Anomdla Nachaphazelekayo (Interested & Affected Parties) (IAP). Umle ubhalise njenge- IAP ukuba ungathanda inkazeloyengakumbi okanye nqwenela ukuthabatha inxaxheba kule projekthi yokuphononga indalo esingqongileyo.

Ukuze ubhalise, okanye ubelise iingxaki zendalo esingqongileyo okanye izinto ezixhalabisayo za projekthi, ncedauzalise le Formu Yentsabelo uze uyibusele kwi-SLR ingadlulanga i-10 Octoba 2015. li-IAPs ezibhalise kule projekthi ziza kwaziswanageentlaniso zokuxbusha ngenkazeloyangamaxeha okuhlolalingxelo.

## Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd

### UPHONONONGO OLUCETYWAYO LWEPETROLIYAM KWIIIFAMA EZAHLUKAHLUKENEYO EMPUMA KOLONI (295 ER)

IFOMU YOKUBHALISA NEYENTSABELO YABO BONKE ABANOMDLA NAMAQELA ACHAPHAZELEKAYO

IGAMA			
UMBUTHO/IFAMA			
ISISTRATO OKANYE IADRESI YEPOSI			
INOMBOLO YOMNXEBA YOMSEBENZI/YASEMINI		IKHOWUDI YEPOSI	
INOMBOLO YECELLPHONE		INOMBOLO YEFEKSI	
INDLELA OYIKHETHAYO YEMBALELWANO (yenza isangqa)	IPOSI	IFEKSI	I-
IMEYILE	I-SMS		
UMHLA		Utyobelo	

INKCUKACHA ZABANYE ABANTU ABANGABANINI BOMHLABA KWINDAWOLEYO OKANYEOVAKALELWA  
KUKUBA BAMELE BAXELELWE:

NCEDA UCHAZE UMDLA ONAWO KULE PROJEKTHI ICETYWAYO:

NCEDA UBHALE AMAGOABAZA AKHO NEMIBUZO APHA:

(sebenzisa amaphepha awongezelelekileyo)

Nceda ubuyisele iiformu ezigqityiweyo ku:

Matthew Hemming okanye uStella Moeketse  
(011) 467 0978 (Fax) or Po Box 1596, Cramerview 2060  
[mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com) or [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

MATATELIE	PTN No.	THREE SISTERS 26	0	DE SCHUUR 59	3	GLADSTONE 95	2	GEORGE MOSHESH 13	3
IGAMA LEFAMA		NEWLANDS 27	0	COCHET 60	0	GLADSTONE 95	3	GEORGE MOSHESH 13	4
SIBI 4	0	MC ALPINE 28	0	COCHET 60	1	CHARLESMILLS 99	1	GEORGE MOSHESH 13	5
FREEMANTLE 29		0	COCHET 60	2	CHARLESMILLS 99	2	GEORGE MOSHESH 13	6	
MAKOMERENG 30		0	GEORGEHERBERT 61	0	CHARLESMILLS 99	3	GEORGE MOSHESH 13	11	
GEORGE MOSHESH 13	0	DEER PARK 32	0	GEORGEHERBERT 61	2	CHARLESMILLS 99	4	GEORGE MOSHESH 13	12
NKAU 14	1	DEER PARK 32	1	HARRYEBDEN 62	0	MARSHALLSCLARKE 100	0	GEORGE MOSHESH 13	13
NKAU 14	1	NOATSHA 33	0	WALLACE 66	0	SAUL 110	0	GEORGE MOSHESH 13	14
NKAU 14	2	THE EYRIE 34	0	ETHEDALE 67	0	SAUL 110	1	GEORGE MOSHESH 13	15
NKAU 14	3	THE EYRIE 34	1	ETHEDALE 67	1	HILDA HEATH 112	1	GEORGE MOSHESH 13	19
NKAU 14	4	UPLANDS 35	0	ETHEDALE 67	2	HILDA HEATH 112	2	GEORGE MOSHESH 13	20
NKAU 14	5	RHEEBOK'S RUST 52	0	LE GRANGE 69	0	AVONDALE 114	0	GEORGE MOSHESH 13	21
NKAU 14	6	BELFORT 53	0	LE GRANGE 69	1	AVONDALE 114	1	GEORGE MOSHESH 13	22
ISAAC DIAHO 15	0	BRAMWELL 54	0	LE GRANGE 69	2	AVONDALE 114	2	GEORGE MOSHESH 13	23
ISAAC DIAHO 15	1	BRAMWELL 54	1	MONT PLAISIR 70	0	ALWINREIN 115	0	GEORGE MOSHESH 13	24
ISAAC DIAHO 15	2	BRAMWELL 54	2	MONT PLAISIR 70	1	ALWINREIN 115	1	GEORGE MOSHESH 13	25
ISAAC DIAHO 15	3	BRAMWELL 54	3	MONT PLAISIR 70	2	ALWINREIN 115	2	GEORGE MOSHESH 13	26
ISAAC DIAHO 15	4	DELL CRANEY 55	0	MAFUBE MISSION	1	ALWINREIN 115	3	QUEENS MERCY TRADING SITE 249	0
KLEIN JONAS 16	0	DELL CRANEY 55	1	STATION 71	0	THE START 116	0	MPARANA TRADING SITE 250	0
KLEIN JONAS 16	2	GLEN ALFRED 56	0	BERG VIEW 72	0	THE START 116	1	MARAZEL MISSION 270	0
KLEIN JONAS 16	4	GLEN ALFRED 56	1	BERG VIEW 72	2	THE START 116	2	BERTIEVALE 289	0
KLEIN JONAS 16	5	GLEN ALFRED 56	2	ROLLAND 73	0	BESSDALE 117	0	MANNING 277	0
TSITA MOSHESH 17	0	GLEN ALFRED 56	3	ROLLAND 73	1	MOLIFE 118	0	MANNING 277	2
TSITA MOSHESH 17	1	THE RETREAT 57	0	BERG VIEW 72	1	MILIFE 18	1	MILIFE 18	1
TSITA MOSHESH 17	2	TRAMORE 58	0	DRAKENSROCK 93	0	NTHOANTSO OUTSPAN 119	2	NTHOANTSO OUTSPAN 119	2
TSITA MOSHESH 17	3	TRAMORE 58	1	DRAKENSROCK 93	1	UPSALA 120	8	UPSALA 120	8
TSITA MOSHESH 17	4	TRAMORE 58	2	DRAKENSROCK 93	2	BERTIE VALE 121	0	BERTIE VALE 121	0
TSITA MOSHESH 17	5	TRAMORE 58	3	CICONNIORS CAMP 94	0	VERONA TRADING SITE 241	1	CICONNIORS CAMP 94	1
MADLANGALA 18	0	TRAMORE 58	4	CICONNIORS CAMP 94	1	MAPFONTEIN TRADING SITE 242	2	CICONNIORS CAMP 94	1
MADLANGALA 18	1	DE SCHUUR 59	0	GLADSTONE 95	0	GLADSTONE 95	0	GLADSTONE 95	0
MADLANGALA 18	2	DE SCHUUR 59	1	DE SCHUUR 59	1	GEORGE MOSHESH 13	2	DE SCHUUR 59	1
KOSANA 20	0	DE SCHUUR 59	2	DE SCHUUR 59	2				

MATATELIE	PTN No.	BLACKFONTEIN TRADING SITE	22	SEQOBONG 54	4	SEQOBONG 54	4	SEQOBONG 54	4
IGAMA LEFAMA		TABASE 46	0	NXOTSHANE 83	0	NXOTSHANE 83	0	PIRINTSU 84	0
SIBI 4	0	TABASE 46	1						
FREEMANTLE 29		TINANA 47	0						
MAKOMERENG 30		DENGWANE 48	0						
GEORGE MOSHESH 13	0	PABA LLONG 51	0						
GEORGE MOSHESH 13	1	PABA LLONG 51	1						
NKAU 14	0	PABA LLONG 51	2						
NKAU 14	1	PABA LLONG 51	3						
NKAU 14	2	PABA LLONG 51	5						
NKAU 14	3	PABA LLONG 51	6						
NKAU 14	4	PABA LLONG 51	7						
NKAU 14	5	THABA CHICHA 52	1						
NKAU 14	6	THABA CHICHA 52	2						
NKAU 14	7	THABA CHICHA 52	3						
NKAU 14	8	THABA CHICHA 52	4						
NKAU 14	9	THABA CHICHA 52	5						
NKAU 14	10	THABA CHICHA 52	6						
NKAU 14	11	THABA CHICHA 52	7						
NKAU 14	12	THABA CHICHA 52	8						
NKAU 14	13	THABA CHICHA 52	9						
NKAU 14	14	THABA CHICHA 52	10						
NKAU 14	15	KUEBUNG 53	0						
NKAU 14	16	KUEBUNG 53	1						
NKAU 14	17	SEQOBONG 54	0						
NKAU 14	18	SEQOBONG 54	1						
NKAU 14	19	SEQOBONG 54	2						
NKAU 14	20	SEQOBONG 54	3						

MOUNT FLETCHER	PTN No.	BLACKFONTEIN TRADING SITE	22	SEQOBONG 54	4	SEQOBONG 54	4	SEQOBONG 54	4
IGAMA LEFAMA		TABASE 46	0	NXOTSHANE 83	0	NXOTSHANE 83	0	PIRINTSU 84	0
SIBI 4	0	TABASE 46	1						
FREEMANTLE 29		TINANA 47	0						
MAKOMERENG 30		DENGWANE 48	0						
GEORGE MOSHESH 13	0	PABA LLONG 51	0						
GEORGE MOSHESH 13	1	PABA LLONG 51	1						
NKAU 14	0	PABA LLONG 51	2						
NKAU 14	1	PABA LLONG 51	3						
NKAU 14	2	PABA LLONG 51	5						
NKAU 14	3	PABA LLONG 51	6						
NKAU 14	4	PABA LLONG 51	7						
NKAU 14	5	THABA CHICHA 52	1						
NKAU 14	6	THABA CHICHA 52	2						
NKAU 14	7	THABA CHICHA 52	3						
NKAU 14	8	THABA CHICHA 52	4						
NKAU 14	9	THABA CHICHA 52	5						
NKAU 14	10	THABA CHICHA 52	6						
NKAU 14	11	THABA CHICHA 52	7						
NKAU 14	12	THABA CHICHA 52	8						
NKAU 14	13	THABA CHICHA 52	9						
NKAU 14	14	THABA CHICHA 52	10						
NKAU 14	15	KUEBUNG 53	0						
NKAU 14	16	KUEBUNG 53	1						
NKAU 14	17	SEQOBONG 54	0						
NKAU 14	18	SEQOBONG 54	1						
NKAU 14	19	SEQOBONG 54	2						
NKAU 14	20	SEQOBONG 54	3						

# Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd

## BACKGROUND INFORMATION ON PROPOSED PETROLEUM EXPLORATION ON VARIOUS FARMS IN THE EASTERN CAPE (295 ER)

Version 2 January 2016

### INTRODUCTION

Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd has lodged an application for an exploration right with the Petroleum Agency South Africa (PASA) in terms of section 79 of the Minerals and Petroleum Resources Development Act, 28 of 2002 (MPRDA). Minerals included in the application are oil, gas, condensate, coal bed methane, helium and biogenic gas. The exploration area is broad and encompasses farms in the Eastern Cape adjacent to the Lesotho boundary (see Figure 1). In this application Rhino Oil & Gas has only applied for approval to undertake early-phase exploration for oil and gas which might be located within suitable geological strata. The purpose of the work would be solely to determine the presence of any possible petroleum resource which could be investigated further. The 3-year exploration work programme will be restricted to non-invasive techniques, as well as seismic surveys and the drilling of less than 10 core boreholes.

### ENVIRONMENTAL AUTHORISATION PROCESS

Prior to the granting of an Exploration Right for the proposed project an environmental assessment process must be conducted and approved by PASA in terms of the National Environmental Management Act, 107 of 1998 (NEMA). Rhino Oil and Gas will make an application to PASA for environmental authorisation. The 2014 Environmental Impact Assessment Regulations (GN R982 promulgated in terms of NEMA) are applicable as the application for an exploration right is activity 18 in Listing Notice 2 (GN R984). The EIA Regulations define the assessment process which includes: a scoping phase, environmental impact assessment (EIA) phase and an environmental management programme (EMPr). Public participation is a key component of the environmental assessment process.

SLR Consulting (Pty) Ltd (SLR), an independent firm of environmental consultants, has been appointed by Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd to manage the environmental assessment process.

This document has been prepared by SLR to inform you about:

- \* the application and proposed project activities;
- \* the environmental assessment process to be followed; and
- \* how you can have input into the environmental assessment.


The primary objective of the scoping process is to identify the key issues that need to be addressed in the assessment phase.

### HOW TO RESPOND

Responses to this document can be submitted by means of the attached comments sheet, by direct submission and/or through communication with SLR.

**WHO TO CONTACT: Matthew Hemming or Stella Moeketse**

(011) 467 0945 (Tel) or (011) 467 0978 (Fax) or [mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com) or [sмоекетсе@slrconsulting.com](mailto:sмоекетсе@slrconsulting.com)



BRIEF OVERVIEW OF PROPOSED EXPLORATION	
<b>APPLICATION</b>	
<p>The Petroleum Agency South Africa has accepted the application lodged by Rhino Oil and Gas for an exploration right for petroleum products. Acceptance of the application by PASA only permits the applicant to continue with the necessary process and does not constitute authorisation.</p> <p>An application for environmental authorisation was submitted to PASA in October 2015. The scoping and EIA process is subject to the timeframes prescribed in the 2014 Environmental Impact Assessment Regulations.</p>	
<b>GENERAL</b>	
<p>The 3-year exploration work programme proposed by Rhino Oil and Gas is aimed at determining if there is an oil or gas resource in the area that would warrant further exploration.</p> <p><b>Year 1:</b> the evaluation of geological data through a comprehensive desk-top study. Much of this data is only available to parties whom hold exploration rights. Sub-surface structural features and stratigraphy will be mapped. Data on source-rock geochemistry will be acquired. Geological models may be developed.</p> <p><b>Year 2:</b> further geochemical data analysis as well as the possible use of apatite fission track analysis and full tensor gradiometry gravity (FTG) surveys.</p> <p><b>Year 3:</b> the drilling of core boreholes at target sites identified from the earlier work. The final exploration activity would be purchase and/or undertaking seismic surveys.</p> <p>No pressure testing, hydraulic fracturing or water abstraction is included in the proposed exploration work.</p>	
<b>LOCATION</b>	
<p>The exploration right application area is the northern region of the Eastern Cape and includes ~220 farms over an area of ~ 120 000 ha. In broad terms the exploration area is bound in the west by the Lesotho boundary, from near Oachas Nek to approximately 20 km north of Mt. Fletcher in the south. The area lies to the west of the R56 road between Matatiele and Mt. Fletcher with the Maria-Linden Mission being just inside the boundary (see attached Figure and list of farms).</p> <p>Physical, on-the-ground exploration activities will only be undertaken at a limited number of sites. The exact location of the target sites can only be determined once Rhino has completed the initial phases of exploration and examined the available data.</p> <p>The application area excludes all properties where the granting of an exploration right is prohibited by Section 48 of the MPRDA. All other properties are included, even where a constraint may restrict exploration activity. Rhino Oil &amp; Gas will ensure that their activities are only undertaken at sites where it is lawful and environmentally responsible to do so.</p>	
<b>FTG SURVEYS</b>	
<p>Full tensor gradiometry gravity (FTG) surveys will be undertaken to image subsurface geology in order to aid exploration. Such surveys will be flown in fixed wing aircraft and require no access to farms.</p>	

SEISMIC SURVEYS	
<p>Rhino will purchase seismic data where available and may commission seismic surveys to image subsurface geology. During a survey low frequency acoustic waves are generated and the reflected waves recorded. Analysis of the return waves provides information about rock types and possible gases or fluids in rock formations.</p> <p>Rhino is planning up to 100 km of two-dimensional (2D) surveys. Survey teams generate controlled acoustic energy (using explosives, air gun or seismic vibrator) and record the return waves in geophones laid at set spacing in a linear alignment.</p> <p>Survey teams require short-term access to farms to place survey equipment and record the data. Survey lines will follow existing access roads and disturbances with due consideration of environmental constraints.</p>	
<b>DRILLING</b>	
<p>A maximum of 10 core boreholes are planned across the exploration area. Boreholes would be drilled by a truck or trailer mounted, mobile drilling rig very similar in size to a water borehole rig. Drill sites will be accessed using existing roads and farm tracks. The drill rig will be accompanied by supporting equipment (vehicles, trailers, compressors, water tanks, pumps, caravan etc). A typical exploration rig and equipment requires an operating area of approximately 1 000 m<sup>2</sup>. See photos below.</p> <p>Rock core will be extracted from the target strata and removed to a laboratory. Samples will be examined, described and tested for gas related properties.</p> <p>Once drilling is completed the rig, all associated equipment and waste products will be removed from site. The borehole will be capped pending further investigation or sealed with cement if not required further.</p>	
<b>STAFF AND HOUSING</b>	
<p>Early phase exploration will create relatively few job opportunities as most work is contracted to specialist service providers. The company will recruit locally as far as possible. A seismic survey team comprises about 20 staff. A drill-rig is normally manned by a crew of up to 5 persons. No on site housing facilities are planned. Staff will be accommodated in nearby towns or at locations agreed with land owners.</p>	
<b>TIMING</b>	
<p>The exploration work programme is planned over a 3 year period. The programme is divided in phases with successful completion of one phase informing the next.</p> <p>FTG surveys are completed in a matter of hours. Seismic surveys are undertaken over a period of months but the personnel and equipment are on site for short periods. Drilling at each site can take 1 to 3 months to complete.</p>	
<b>ENVIRONMENTAL MANAGEMENT</b>	
<p>An environmental management programme will be written to prescribe commitments needed to ensure environmentally responsible operations. A key aspect will be the restriction or prohibition of exploration activities at sites which have been identified to be incompatible with exploration.</p>	
<p>The establishment, management and rehabilitation of all</p>	

exploration sites will be done in consultation with land owners. The process of managing the operations, the impacts thereof and rehabilitating the exploration sites will be conducted in terms of the EMPr approved by PASA.

#### LAND ACCESS

It is likely that access will be required to only a few of the properties within the exploration area. Private property will only ever be accessed with prior consent of the landowner and then in terms of a written agreement. The locality of exploration sites is largely flexible and can be adapted to minimise disturbance to land owners, occupiers, agriculture and the environment.

#### MOTIVATION FOR THE PROPOSED PROJECT

Petroleum products remain a vital source of energy. Natural gas comprises mostly methane and is a relatively clean, environmentally friendly form of energy. It can be used to generate electricity or provide heat for domestic and industrial purposes. Once extracted gas can be easily contained, transported and safely used in many applications. The type of downstream use is entirely dependent on the commercial scale of the resource.


#### FUTURE EXPLORATION OR PRODUCTION

The current application is only to authorise the work as described above (and in detail in the Scoping Report). Any further exploration work to evaluate an identified resources or a future production would require further approval from PASA in terms of the MPRDA & NEMA. Such approvals will be subject to the relevant legal requirements which include further public consultation and environmental assessment. Rhino maintains that is not useful to speculate on the possible future direction of the project as the range of options is vast and the available information very limited.


#### PHOTOS



Typical FTG Survey plane



Schematic of seismic survey



Example of drilling operations



Rock core recovered for analysis

## PUBLIC RESPONSE TO DATE

Notification to and consultation with IAPs commenced in October 2015. A series of public meetings were held across the application area in November 2015. The public participation process to date has elicited significant response to the application. Overall the public response is very much **opposed to the exploration right application** and this has been documented.

The issues that have been raised are too numerous to elaborate on here, but included calls for further consultation and a demand that more time be allowed in the scoping and EIA schedule. SLR consulted with PASA on five key issues that were material to the overall application and the EIA process. A summary of each issue and an extract of the response from PASA are provided below :

**Issue 1:** Most persons participating in the EIA process stated their opposition or lodged an objection. Many of the objections were made with reasons relating to production and fracking. It is clear that the EIA process will not be able to resolve such objections. What mechanisms exist for these objections to be addressed? PASA: *"There is no mechanism under NEMA to address objections, however as part of the EIA process the EAP must consider issues raised and engage with respective parties to resolve or provide clarity on issues raised. Section 10 of the MPRDA provides for the Regional Mining Development and Environmental Committee to consider and advise the Minister on objections received in respect of applications."*

**Issue 2:** Most IAPs have demanded that the current EIA process present details on production and undertakes an assessment of potential production (including fracking) related impacts, even though the current application does not cover further exploration or production. What is PASA's instruction with regards the scope of the current EIA?

PASA: *"The current EIA is aligned with the proposed exploration work programme submitted with the application for an exploration right. If the applicant wanted to pursue any activities beyond the scope of the proposed work programme then environmental authorisation for such activities would have to be obtained. This process provides for further engagement with IAPs and in-depth assessment of the associated issues."*

**Issue 3:** Many IAPs have asked why the current Karoo Strategic Environmental Assessment (SEA) is not applicable to all areas of South Africa. Moreover, the IAPs have demanded that all exploration right applications and related EIA processes be stopped until the SEA is complete. What is PASA's response in this regard?

PASA: *"The scope and terms of reference for the SEA are finalised and the assessment has commenced. Queries on SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd*

*the SEA should be directed to the Department of Environmental Affairs as the driver of that process."*

**Issue 4:** Most IAPs have argued that the time available in the current EIA schedule is insufficient to allow for the required public consultation for an application area of such large extent. Will PASA grant an extension of time within the EIA process to allow the project to respond to these issues and adjust the public participation process accordingly?

PASA: *"The Agency can consider requests received in writing from the EAP or applicant to extend the timeframe provided that the requests comply with the provisions of the EIA Regulations."*

In order to incorporate further public interaction and investigation to augment the scoping process, SLR applied to PASA for an extension of time. In December 2015 PASA granted an extension for the scoping process, with the requirement that the final scoping report be submitted to PASA by the 20th of April 2016.

**Issue 5:** IAPs have raised the concern that many properties/sites within the application areas are either protected outright or incompatible with exploration and/or the production of oil and gas. In some instances legislation prevents exploration work from taking place in these areas. The question has been asked "why undertake an EIA to obtain exploration rights in areas where any gas, if it were to be found, would not be able to be extracted because of the restrictions imposed by protected area legislation and Regulation 122 of the Petroleum Regulations (GN R 466 of 2015) relating to the location of wells?". The demand is that the application be stopped, all of the future non-compatible/unlawful areas removed and then a new EIA be commenced for the revised area. What is PASA's response in this regard?

PASA: *"The EAP has the responsibility to identify environmental attributes; to assess the risks and impacts and provide appropriate mitigation measures. In doing so the EAP has the obligation to consider and apply the provisions of the relevant environmental legislation. PASA, as the regulator, has no authority to direct the EAP or applicant to stop the EIA to remove incompatible areas. The application will be evaluated in line with the provisions of NEMA and other relevant legislation. The Agency will make recommendations that will be aligned with the relevant provisions to ensure that specified environment receives the necessary protection."*

**The application and the scoping and EIA process will be undertaken in accordance with the guidance from PASA.**

## POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACTS

The following issues and impacts are examples of concerns related to exploration. Their inclusion in this list is neither indication to the probability of occurrence nor an indication of possible significance. Relevant issues identified during scoping will be investigated as part of the EIA process.

**Farm Safety** – Access by unknown persons to farms has the potential to influence security on farms. Operating heavy vehicles and equipment may pose safety risks. Run away fires may present a potential safety risks for both people and livestock.

**Farm Infrastructure** – farms roads, gates and fences may be damaged during exploration activity.

**Soil and land capability** – activities at the seismic and drill sites may affect soils and land capability if poorly regulated and not rehabilitated.

**Biodiversity** – activities at the seismic and drill sites have the potential to disturb and/or destroy vegetation, habitat units and related ecosystem functionality, including the disturbance of protected species.

**Surface water** – The proposed activities at the seismic and drill sites has the potential to pollute surface water resources through consumptive use and the discharge of contaminants.

**Groundwater** – the proposed drilling has the potential to consume and contaminate groundwater resources which could impact availability to other groundwater users and the ecosystem.

**Air** – The proposed project has the potential to contribute to air pollution, particularly through dust emissions from vehicles on gravel roads and the release of gas from boreholes.

**Noise and vibrations** – The proposed project has the potential to cause noise pollution during drilling activities. Seismic surveys may cause damage to structures and disturb livestock and wildlife.

**Visual** – the placement of seismic and drilling equipment has the potential to create short-term visual impacts.

**Heritage resources** – the proposed project has limited potential to damage heritage resources.

**Land use** – The seismic and drill sites may conflict with land use for the duration.

**Socio-economic** – the project has very limited potential to contribute towards socio-economic impacts. Positive impacts include job creation and stimulation of the local and regional economy. Potential negative socio-economic impacts include potential for increased crime, spread of disease and pressure on support services provision.

**Cumulative and future impacts** – although the current work may have limited impacts, a concern is that approval of this work could open the way for future, larger-scale projects in the area. These may have much greater impact and be difficult to stop if investment has been made.

## ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

The assessment process aims to:

- provide information on the project & alternatives
- provide information on the potentially affected environment;
- provide an assessment of the significance of the identified impacts;
- report on management measures required to mitigate impacts to an acceptable level; and
- allow for informed, transparent and accountable decision-making by the relevant authorities.

## STEPS IN THE ASSESSMENT PROCESS

### Pre Application phase (August to October 2015)

Identify and inform IAPs & regulatory authorities of the proposed project (via direct consultation, newspaper advertisements, site notices, this document)  
Receive issues and responses from IAPs.  
Submit application to PASA (to NEMA)

### Scoping phase (October – April 2016)

Continued consultation and receipt of responses.  
Identify issues that need to be addressed.  
Define outstanding issues and terms of reference for work to address potential impacts  
Compile scoping report  
Make draft scoping report available for review by IAPs and other regulatory authorities.  
Collect IAP comments, update Scoping Report and forward to decision making Authorities.

### EIA and EMP phase (May to September 2016)

Undertake any specialist investigations.  
Assess impacts of proposed project and compile EIA and EMP report.  
Make this available to IAPs and regulatory authorities for review.

Host possible public-feedback meetings.  
Collect IAP comments, update EIA and EMP and forward to decision making Authorities.

### Decision and Appeal

PASA to review EIA and EMP and make a decision.  
Notify IAPs and regulatory authorities.  
Appeal process in terms of Appeal Regulations

## REGISTER AND COMMENT

All stakeholders are invited to register as Interested & Affected Parties (IAP). You must register as an IAP if you would like more information or wish to participate in the environmental assessment of the project.

To register, or to raise any environmental issues or concerns regarding the project, please complete the **Response Form** and return it to SLR at your earliest convenience. IAPs registered on the project's database will receive notification of further meetings, report review periods and the decision.

# Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd

## PROPOSED PETROLEUM EXPLORATION ON VARIOUS FARMS IN EASTERN CAPE (295 ER)

### REGISTRATION AND RESPONSE FORM FOR INTERESTED AND AFFECTED PARTIES

NAME			
FARM/PROPERTY or ORGANISATION			
STREET OR POSTAL ADDRESS			
WORK/DAY TELEPHONE NUMBER	POSTAL CODE	FAX NUMBER	
CELL PHONE NUMBER	E-MAIL		
PREFERRED CORRESPONDENCE (circle)	POST	FAX	EMAIL
DATE	Signature		

#### DETAILS OF OTHER PEOPLE WHO OWN LAND IN THE AREA OR YOU FEEL SHOULD BE INFORMED:

#### PLEASE IDENTIFY YOUR INTEREST IN THE PROPOSED PROJECT:

#### PLEASE WRITE YOUR COMMENTS AND QUESTIONS HERE:

(use additional pages if required)

Please return completed forms to:

Matthew Hemming or Stella Moeketse  
(011) 467 0978 (Fax) or Po Box 1596, Cramerview 2060  
[mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com) or [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

MATATELIE	PTN No.	THREE SISTERS 26	0	DE SCHUUR 59	3
NEWLANDS 27	SIBI 4	MC ALPINE 28	0	COCHET 60	0
CHARLES MILLS 99	0	FREEMANTLE 29	0	COCHET 60	1
CHARLES MILLS 99	0	MAKOMERENG 30	0	GEORGE HERBERT 61	2
CHARLES MILLS 99	0	DEER PARK 32	0	GEORGE HERBERT 61	2
CHARLES MILLS 99	0	DEER PARK 32	1	HARRYEBDEN 62	0
CHARLES MILLS 99	0	NQATSHA 33	0	MARSHALL CLARKE 100	0
CHARLES MILLS 99	0	THE EYRIE 34	0	WALLACE 66	0
CHARLES MILLS 99	0	THE EYRIE 34	1	SAUL 110	0
CHARLES MILLS 99	0	UPLANDS 35	0	SAUL 110	1
CHARLES MILLS 99	0	RHEEBOK'S RUST 52	0	HILDA HEATH 112	1
CHARLES MILLS 99	0	BELFORT 53	0	HILDA HEATH 112	2
CHARLES MILLS 99	0	BRAMWELL 54	0	AVONDALE 114	0
CHARLES MILLS 99	0	BRAMWELL 54	1	AVONDALE 114	1
CHARLES MILLS 99	0	BRAMWELL 54	2	AVONDALE 114	2
CHARLES MILLS 99	0	BRAMWELL 54	3	MONT PLAISIR 70	0
CHARLES MILLS 99	0	BRAMWELL 54	3	MONT PLAISIR 70	1
CHARLES MILLS 99	0	DELL CRANNEY 55	0	MONT PLAISIR 70	2
CHARLES MILLS 99	0	DELL CRANNEY 55	1	ALWINREIN 115	0
CHARLES MILLS 99	0	GLEN ALFRED 56	0	ALWINREIN 115	1
CHARLES MILLS 99	0	GLEN ALFRED 56	1	ALWINREIN 115	2
CHARLES MILLS 99	0	GLEN ALFRED 56	2	ALWINREIN 115	3
CHARLES MILLS 99	0	GLEN ALFRED 56	3	ALWINREIN 115	0
CHARLES MILLS 99	0	THE RETREAT 57	0	THE START 116	0
CHARLES MILLS 99	0	THE RETREAT 57	1	THE START 116	1
CHARLES MILLS 99	0	BERG VIEW 72	1	BERG VIEW 72	1
CHARLES MILLS 99	0	BERG VIEW 72	2	BERG VIEW 72	2
CHARLES MILLS 99	0	ROLLAND 73	0	BESSDALE 117	0
CHARLES MILLS 99	0	ROLLAND 73	1	MOLIFE 118	0
CHARLES MILLS 99	0	THE RETREAT 57	0	MOLIFE 118	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	0	DRAKENSROCK 93	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	1	DRAKENSROCK 93	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	2	DRAKENSROCK 93	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	3	C OCONNORS CAMP 94	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	3	C OCONNORS CAMP 94	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	4	C OCONNORS CAMP 94	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	5	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	6	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	7	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	8	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	9	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	10	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	11	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	12	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	13	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	14	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	15	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	16	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	17	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	18	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	19	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	20	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	21	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	22	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	23	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	24	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	25	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	26	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	27	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	28	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	29	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	30	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	31	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	32	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	33	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	34	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	35	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	36	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	37	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	38	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	39	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	40	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	41	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	42	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	43	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	44	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	45	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	46	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	47	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	48	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	49	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	50	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	51	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	52	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	53	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	54	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	55	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	56	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	57	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	58	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	59	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	60	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	61	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	62	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	63	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	64	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	65	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	66	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	67	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	68	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	69	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	70	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	71	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	72	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	73	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	74	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	75	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	76	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	77	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	78	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	79	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	80	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	81	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	82	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	83	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	84	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	85	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	86	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	87	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	88	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	89	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	90	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	91	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	92	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	93	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	94	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	95	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	96	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	97	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	98	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	99	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	100	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	101	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	102	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	103	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	104	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	105	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	106	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	107	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	108	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	109	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	110	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	111	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	112	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	113	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	114	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	115	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	116	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	117	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	118	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	119	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	120	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	121	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	122	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	123	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	124	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	125	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	126	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	127	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	128	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	129	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	130	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	131	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	132	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	133	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	134	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	135	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	136	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	137	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	138	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	139	DE SCHUUR 59	2
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	140	DE SCHUUR 59	0
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	141	DE SCHUUR 59	1
CHARLES MILLS 99	0	TRAMORE 58	142</td		

# Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd

LESEDI LA BOITSHETLEHO LE AMANANG LE HO RAFUWA HO LOHOTHWANG HA PRETROLIAMO  
MAPOLASING A FAPANENG A KAPA BOTJABELA (EASTERN CAPE) (295 ER)

Karolo ya 2 January 2016

## SELELEKELA

Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd e entse kopo ya ho fuwa ditokelo tsa ho rafa Mokgatlong wa Boemedi wa Petroliamo wa Afrika Borwa 'PASA' ho latela karolo ya 79 ya Molao wa Ntshetsopele ya Dihlahiswa tsa Diminerale le tsa Petroliamo, wa 28 wa selemo sa 2002 (MPRDA). Diminerale tse kenyeliditsweng kopong ena ke oli 'oil', kgase 'gas', khondenseiti 'condensate', mashala 'coal bed methane', 'helium', le kgase ya mofuta wa 'biogenic gas'. Sebaka se lokelang ho rafuwa se batsi mme se akaretsa mapolasi a Kapa Botjabelala haufi le moedi wa Lesotho (tadima setshwantsho sa 1). Kopong ena Rhino Oil & Gas e kopile feela kananelo ya ho rafa oli le kgase karolong ya pejana e ka fumanehang sebakeng se lokelang sa tikoloho ena. Sepheo ka mosebetsi ona e tla ba feela ho tsepamisa boteng ba monyetta ofe kapa ofe wa mohlodi wa petroliamo o ka batliswang ho feta mona. Lenaneo la mosebetsi wa dilemo tse 3 wa ho rafa le tla sebedisa feela mekgwa e sa phunyeletseng, ha mmoho le dipatliso tsa diphpuputso ekasitana le mosebetsi wa ho tjekamekoti ya didiba tsa bohlokwa tse ka tlase ho 10 feela.

## TSHEBETSO YA TUMELLO YA TIKOLOHO

Pele ho nehelanwa ka Ditokelo tsa ho Rafa tsa morero wa projekte e lohothwang PASA e lokela ho etsa le ho ananelwa tshebetso ya tlhahlabo ya tikoloho ho latela Molao wa Naha wa Taolo ya Tikoloho (NEMA) wa 107 wa selemo sa 1998.

Rhino Oil and Gas e tla etsa kopo ya tumello ya tikoloho ho PASA. Melawana ya Tlhahlabo ya Tshusumetso ya Tikoloho ya 2014 (GN R982 e phatlaladitsweng ho ya NEMA) e a lokela mona jwalo ka ha kopo ya tokelo ya ho rafa e le tshebetso ya 18 Lenaneng la Tsebiso ya 2 (GN R984). Melawana ya Tlhahlabo ya Tshusumetso ya Tikoloho (EIA) e halosa tshebetso ya tlhahlabo e kenyeliditsang: mohato wa ho popola, mosebetsi wa ho rafa o hlokehang ho batlisisa sena. Kananelo efe kape efe e nnwe e tla hloka hore ho etswe dithlhahlabo te ding tsa tikoloho ka tshebedisan e ntshetswang pele le setjhaba. Dikananelo mohato wa tlhahlabo ya tshusumetso ya tikoloho (EIA) le lenaneo la taolo ya tikoloho (EMPr). Seabo sa setjhaba ke sa bohlokwa tshebetsong ya tlhahlabo ya tikoloho.

SLR Consulting (Pty) Ltd (SLR), e leng feme e ikemetseng ya baeletsi ba tsa tikoloho, e fuwe mosebetsi ke Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd ho tsamaisa tshebetso ya tlhahlabo ya tikoloho.

Tokomane ena e hlophistswe ke SLR ho tsebisa ka:

- \* kopo le mesebetsi ya morero wa projekte e lohothwang;
- \* tshebetso ya tlhahlabo ya tikoloho e lokelang ho latelwa; le
- \* ka moo o ka bang le seabo ka teng tlhahlobong ena ya tikoloho.

## O LOKELA HO ARABELA JWANG

Dikarabo tsa tokomane ena di ka romelwa ka ho kennawa leqepeng le hoketsweng la maikutlo, ka tsela e tobileng le/kapa ka puisano le SLR.

O KA IKOPANYA LE MANG: **Matthew Hemming kapa Stella Moeketse**

(011) 467 0945 (Tel) kapa (011) 467 0978 (Fax) kapa [mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com) kapa [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd

1

SEQOBONG 54	4
SEQOBONG 54	5
NXOTSHANE 83	0
PIRINTSU 84	0

MOUNT FLETCHER	PTN No.
BLACKFONTEIN TRADING SITE	22
TABASE 46	0
TABASE 46	1
TINANA 47	0
DENGWANE 48	0
PABALLONG 51	0
PABALLONG 51	1
PABALLONG 51	2
PABALLONG 51	3
PABALLONG 51	5
PABALLONG 51	6
PABALLONG 51	7
THABA CHICHA 52	1
THABA CHICHA 52	2
THABA CHICHA 52	3
THABA CHICHA 52	4
THABA CHICHA 52	5
THABA CHICHA 52	6
THABA CHICHA 52	7
THABA CHICHA 52	8
THABA CHICHA 52	9
THABA CHICHA 52	10
KUEBUNG 53	0
KUEBUNG 53	1
SEQOBONG 54	0
SEQOBONG 54	1
SEQOBONG 54	2
SEQOBONG 54	3

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd

Bokemisetso ba sehloho ba tshebetso ena ya ho popola ke ho tsebahatsa dintlha tsa bohlokwa tse lokelang ho rarollwa mohatong ona wa tlhahlabo.


## HO TJHEKA KAPA HO SE TJHEKE LEFATSHE?

Ha ho moo ho kenyeliditsweng ho tjheka moo ho sebediswang haedroliki lenaneong le lehohthwang la dilemo tse 3 tsa ho rafa. Rhino Oil & Gas e halositshe tsepamisa hore ho tla hlokeha maqiti a mofuta ofe a ho hula kgase ka tlase ho lefatshe nakong e tlang.

Haeba mohlodi o ne o se o tsebahaditsweng ebile o se o bontshitswe hore ke wa kgwebo, ho tjheka ka mokgwa wa haedroliki e ne e ka ba o mong wa mekgwa e ka nnang ya sebediswa tlhahisongya kgase. Le ha ho le jwalo, ho tla hlokeha dipatliso tse matla, dithlhahlabo tse ngata tsa tikoloho le kananelo ya balaodi pele ho fihlelwaa mohato oo. Mona ho kenyeliswa:

1. Ho phethela kgato ya pejana jwalo ka ha ho sisinngwa le ho ananelwa ho ya ka kopo ena.
2. Haeba mohato wa pejana wa ho rafa o ne o ka tiisa boteng ba monyetta wa mohlodi, Rhino Oil & Gas e ne e tla batla kananelo e nngwe ho PASA bakeng sa mosebetsi o mong wa ho batlisisa sena. Kananelo e nngwe hape e ne e tla itshetleha tshebetsong ya tlhahlabo e nngwe ya tikoloho ka tshebedisan le setjhaga hape. Ho ka nna ha hlokeha dikananelo tse ding ho ya ka molao o mong.
3. Ho kena mehatong e tebileng ya ho rafa jwalo ka ha ho ananetswe.
4. Haeba ho rafa ho tebileng ho ile ha tlisa tshibollo ya mohlodi wa kgwebo o lokelang wa ntshetsopele, Rhino Oil & Gas e nme e tla hloka ho fumana tokelo ya tlhahisoo ho PASA. Kopo e nngwe le e nngwe ya tokelo ya tlhahisoo e lokela ho amana le tshebetso ya tlhahlabo ya tikoloho ha mmoho le ditherisan tse ding le setjhaba. Dikananelo di ka nna tsa hlokeha mabapi le molao o mong.

5. Ntshetsopele ya morero wa tlhahisoo. Tshebetso tsa kamoso kaofela tsa ho rafa kapa tsa tlhahisoo tse ka tswalwang ke tshibollo ya mehlodi ha di nyallane le tshebetso ya hona jwale ya ho popola le ya tlhahlabo ya tshusumetso ya tikoloho (EIA).



## KAKARETSO E KGUTSHWANYANE YA HO RAFSHWA HO LOHOTHWANG

### KOPO

The Petroleum Agency South Africa e amohetse kopo e kentsweng ke Rhino Oil and Gas ya tokelo ya ho rafa dihlahiswa tsa petroliamo. Kamohelo ya kopo ena ke PASA e dumella mokopi feela ho tswele pele ka tshebetso e hlokehang mme ha e bope tumello. Kopo ya tumello ya tikolohe e lokelo ha finyella ho PASA ka October 2015. Tshebetso ya ho popole le ya tlhahlobo ya tshusumetso ya tikolo (EIA) e itshelehi dinakong tse behilweng tse tsepamisitweng Melawaneng ya Tlhahlobo ya Tshusumetso ya Tikolo ya 2014.

### KAKARETSO

Lenaneo la dilemo tse 3 la mosebetsi wa ho rafa le lohothwang ke Rhino Oil and Gas le reretswe ho tsepamisa hore ho na le mohlozi wa oli kapa wa kgase sebakeng se tla hloka hore se boele se rafuwa yo ya pele.

**Selemong sa 1:** tlhahlobo ya lesedi la sebaka sa majwe le dimineral /jeoloji ka dipatliso tse batisa 'desk-top'. Boholo ba lesedi lena bo tla fumanwa ke ba nang le ditokelo tsa ho rafa feela. Matshwao a karolo ya sebophe se senyane le sebophe sa majwe a tla lokodiswa. Lesedi ka mohlozi wa mafika wa jeokhemistri le tla fumanwa. Dibophe tsa jeoloji di ka nna tsa etswa.

**Selemong sa 2:** tlhophollo e nngwe ya lesedi la jeokhemikhale ha mmoho le monyetla wa ho sebedisa tlhophollo ya 'apatite fission track' le dipatliso tsa FTG (full tensor gradiometry gravity).

**Selemong sa 3:** ho tjekwa ha didiba tsa bohlokwa dibakeng tse habilweng tse ileng tsa tsebahatswa mosebetsing o entseng pejana. Tshebetso ya ho qetela ya ho rafa e tla ba ho reka le kapa ho etsa dipatliso tse loketseng.

Ho keke ha etswa dithlahlobo tse matla, ho tjekwa ka tshebediso ya haedroloki kapa ho hulwa ha metsi ho kenyelidtseng mosebetsing ona lohothwang wa ho rafa.

### SEBAKA

Kopo ya tokelo ya ho rafa ke ya sebakeng se ka lebatoweng le ka leboya la Kapa Botjhabelo mme ho kenyelletswa le mapolasi a ~220 sebakeng sa ~ 120 000 ha. Ka kakaretsa sebaka seo ho rafuwang ho sona se ka bophirimela ho moedi wa Lesotho, ho tlha haufi le Qachas Nek bohole ba 20 km ka leboya ho Mt. Fletcher ka borwa. Sebaka sena se ka bophirimela ho tsela ya R56 dipakeng tsa Matatiele le Mt. Fletcher mme Maria-Linden Mission e kaharenanya feela ho moedi (tadima Setshwantsho se hoketsweng le lenaneo la mapolasi).

Tshebetso ya ho rafa sebaka sena e tla etswa ditsheng tsa palo e itseng. Sebaka sa nnete sa ditsha tsena tse habilweng se ka tsepamisa feela ha Rhino e se e phethile mehato ya mantlha le ho tlhahlobo lesedi le teng. Sebaka sena ha se kenyelsetseng dibaka kaofela moo ho thibetsweng tokelo ya ho rafa ho ya ka Karolo ya 48 ya MPRDA. Dibaka kaofela tse ding di kenyelidtswe, ekasitana le moo ho nang le moedi o behilweng wa tshebetso ya ho rafa. Rhino Oil & Gas e tla netefatsa hore tshebetso ya yona e etswa feela ditsheng tsa molao le moo e nang le boikarabelo ba tikolo ho ka rafa.

### FTG SURVEYS

Dipatliso tsa FTG (Full tensor gradiometry gravity) di tla etswa ho bontsha sebaka se ka tlase sa jeoloji ho thusa tabaeng ya ho rafa. Dipatliso tsa mofuta o jwalo di tla tsamaiswa ka sefofane se mapheo a tsitsitseng mme ha se hloke ho kena mapolasing.

## DIPATLISO TSA DIQHOMANE

Rhino e tla reka lesedi la diqhomane tsa fatshe moo di leng teng mme e ka sebedisa dipatliso tsa diqhomane tsena ho bontsha jeoloji ya sebaka. Nakong ya dipatliso ho ba le maqhube a modumo a boemo bo tlase mme maqhube a tlhahlang a rekotwa. Tlhophollo ya maqhube a kgutlang e fana ka lesedi ka mafika le dikgase tse ka bang teng kapa maro a dibophe tsa mafika.

Rhino e rerile dipatliso tsa ho fihlela ho 100 km tsa mahlakore a mabedi (2D). Dihlopha tsa dipatliso di tlhahla matla a laolehang a modumo (ka ho sebedisa diqhomane, sethunya sa moyeng kapa diqhomane le ho rekota maqhube a kgutlang ho dijeoufouu 'geophones' tse hlowngweng sebakeng sa mela e tobileng 'linear alignment'.

Dihlopha tsa dipatliso di hloka monyetla wa nakwana wa ho kena mapolasing ho ya hloma thepa ya dipatliso le ho rekota lesedi. Metja ya dipatliso e tla latela ditsela tse teng tse kenang le ditshitsiso ho ntse ho nketshe hlohonq meedi ya tikolo.

### HO TJHEKA

Ho lohothwamekoti ya didiba e sa feteng 10 ya sehloho sebakeng sena kaofela seo ho tla rafuwa ho sona. Mekoti ya didiba e tla tjekwa ka lori kapa treilara e hokeletsweng, thepa e tjekang ebile e le e tsamayang e lekanang hantle ka boholo le mokoti wa sediba. Ditsha tseo ho tla tjekwa ho tsona de tla fihellwa ka ho sebedisa ditsela tse teng le tsa mapolasing. Thepa ya ho tjekwa e tla tsamaiswa le thepa ya tshehetso (makoloi, ditreilara, dihkompressa, meqomo ya metsi, dipompo, kharavane jwalo jwalo). Thepa ya ho rafa eo e leng yona e hloka sebaka sa tshebetso sa boholo ba ntho e ka etsang 1 000 m<sup>2</sup>. Tadima setshwantsho mona ka tlase.

Majwe a 'Rock core' a tla rafuwa sebakeng sena se habilweng mme a tloswe ho iswa laborathori. Sampole di tla tlhahloja, di hloslewe ho fuman dikarolo tsa kgase. Ha mosebetsi wa ho tjekwa o se o phethile tlphiselesto tsa, thepa kaofela e amehang e tla tloswa sebakeng sena. Sediba se tla kwahelwa ho ya ka dipatliso tse ding kapa se dilwe ka samente haeba se sa hlokehe hore se tle se sebediswe hape.

### MOIFO WA BASEBETSI LE BODULU

Mosebetsi wa mohato wa ho rafa pele o tla theha menyeta e seng mekaoe ya mesebetsi hobane mosebetsi o mongata o etswa ke bafani ba tshebelo ya ditsesi. Khampani e tla thaotha basebetsi ba kwano naheng ena haeba ho kgoneha.

Moifo wa dipatliso tsa diqhomane o na le basebetsi ba ka bang 20. Thepa ya mosebetsi wa ho tjekwa e sebetsa ka batho ba ka bang 5. Ha ho menyeta ya bodulu e rerilweng mona. Moifo wa basebetsi o tla fuwa sebaka sa bodulu diteropong tse haufi kapa dibakeng tse ho dumellanweng ka tsona le beng ba naha

### NAKO

Lenaneo la mosebetsi wa ho rafa le rerilwe ho nka nako ya dilemo tse 3. Lenaneo le arotswe ka mehato moo ho tla phethwa mohato ka nngwe mme ho latele e tlhahlamang.

Dipatliso tsa FTG di tla phethwa ka dihora tse seng kae. Dipatliso tsa diqhomane di etswa ka nako ya dikgwedi tse itseng empa moifo wa basebetsi le thepa o tla ba setseng sena nakwana feela. Ho tjekwa setseng se seng le se seng ho ka nka kgwedi e 1 ho isa ho tse 3 ho phethela mosebetsi.

## TAOLO YA TIKOLOHO

Lenaneo la taolo ya tikolohlo le tla ngolwa ho tsepamisa boitlamo bo hlokehang ho netefatsa tshebetso e nang le boikarabelo ya tikolohlo. Ntlha ya bohlokwa e tla phokotsa kapa thibelo ya mesebetsi ya ho rafa ditsheng tse tsebahaditsweng hore ha di nyalane le mosebetsi wa ho rafa. Ho thehwa, ho laolwa le ho hlabolllwa ha ditsha kaofela tseo ho neng ho rafuwa ho tsona ke ntho e tla etswa ka ditherisano le beng ba naha. Tshebetso ya ho laola tshusumetlo le tlhabollo e tla etswa ho ya ka lenaneo la taolo ya tikolohlo EMPR le etseditsweng morero wa projekte ena le ho ananelwa ke PASA.

## MAKENO SEBAKENG SENA

Ho na le monyetla wa hore ho tla hlokeha bokeno thepeng tse seng kae sebakeng sena seo ho tla rafuwa ho sona. Ho tla kewna feela thepeng ya praevete ha ho fumanwe tumello pele ho beng ba naha le ya ka tumello e ngotsweng. Ho na le monyetla wa hore bokeno bo hlokehe feela dibakeng tse seng kae sebakeng sena seo ho rafuwang ho sona. Tulo ya ditsha tseo ho rafuwang ho tsona e batla e tenyetseha 'flexible' haholo mme e ka lokiswa ho fokotsa tshitiso ho beng ba naha, badudi, temo le tikolohlo.

## MABAKA A MORERO WA PROJEKTE E LOHOTHWANG

Dihlahiswa tsa Petroliamo di dula e le mohlodi wa bohlokwa wa matla. Kgase ya tlhaho haholo e bopilwe ka 'methane' mme e batla e hlwekile, ke sebopelo se hlakang kotsi sa tikolohong sa matla. E ka sebedisetswa ho fehla motlakase kapa ho fana ka motjheso o ka sebediswang lapeng le ka mabaka a industri. Hang ha kgase ena e rafuwang e ka kgona ho bolokwa ha bonolo, ya thotwa le ho sebediswa ka polokeho mesebetsing e mengata. Mofuta wa tshebediso ya tlhahiso o tswa feela sekaleng sa kgwebo sa mohlodi.

## HO RAFA KAMOSO KAPA TLHAHISO


Kopo ya hona jwale ke feela ho fumanwa tumello ya mosebetsi jwalo ka ha o halositswe ka hodimo (le ka dintlha Ripotong ya ho Popola). Mosebetsi ofe kapa ofe o tswelang pele wa ho rafa ho hlahloba mehlodi e tsebahaditsweng kapa tlhahiso ya kamoso o tla hlaka kananelo e nngwe e tswang PASA ho latela MPRDA le NEMA. Kananelo tse jwalo di tla itshetleha ditlhokong tse lokelang tsa molao tse kenyelateng ditherisano tse ding tsa setjhaba le tlhahlobo ya tikolohlo.

Rhino e utlwisa hore ha ho molemo ho habanya monyetla wa tsela ya kamoso ya morero wa projekte ena hobane lethathama la dikgetho le batisi mme lesedi le fumanehang le a haella.

## DITSHWANTSHO



Lebalwa Dipatlisiso tsa FTG ka moo le leng ka teng



Setshwantsho sa dipatlisiso tsa diqhomane



Mohlala wa mosebetsi wa ho tjheka



'Rock core' e fumanweng molemong wa tlhophollo

## MAIKUTLO A SETJHABA HO FIHLELA MONA

Tsebiso le ditherisano le baamehi ha mmoho le bathahaselli (IAPs) di simolotse ka October 2015. Lethathama la dipitso tsa setjhaba di ile tsa tshwarwa hohle sebakeng sena seo ho entsweng kopo ya sona ka November 2015. Tshebetso ya seabo sa setjhaba ho fihlela mona e hlahisitse maikutlo a bohlokwa mabapi le kopo ena. Ka kakaretso maikutlo a setjhaba ke a **sa dumellaneng le kopo ena ya tokelo ya ho rafa** mme taba ena e ngotswe.

Dintlha tsena tse hlahisitsweng di ngata hore di ka hlakiswa mona, empa di kenyelatso boipiletso ba hore ho be le ditherisano tse ding hape le hore ho fanwe ka nako e ngatanyana ntlheng ya ho popola le moralong wa EIA. SLR e ile ya tshwara ditherisano le PASA dintlheng tse tlhano tsa bohlokwa tseo e neng e le tsona tsa mantla kopong ena ka kakaretso le tshebetsong ya EIA. Kakaretso ya ntlha e nngwe le e nngwe le dintlha tse qotsitsweng karabong ya PASA fumaneha mona ka tlase:

**Ntlha ya 1:** Batho ba bangata ba keneng tshebetsong ya EIAi ba ile ba hlahisa ho hana ha bona mme ba kenya boipelaetso ba bona. Boipelaetso ba bona haholo ke mabaka a amanang le tlhahiso le taba ya ho tjheka. Ho hlakile hore tshebeto ya baamehi le bathahaselli (EIA) EAP e lokela ho nahana ka dintlha tse hlahisitsweng mme e buisane le ba amehang ho rarolla kappa ho fana ka tlhakisetso dintlheng tse hlahisitsweng. Karolo ya 10 ya MPRDA e etsa monyetla wa Ntshetsopele ya Morafo wa Lebatowa le Komiti ya Tikolohlo (Regional Mining Development and Environmental Committee) ho nahana le ho fana ka kletoho le Letona ka boipelaetso bo amohetsweng mabapi le dikopo."

**PASA:** "Ha ho na mokgwa o teng wa NEMA ho ka rarolla boipelaetso bona, le ha ho le jwalo jwalo ka karolo ya tshebeto ya baamehi le bathahaselli (EIA) EAP e lokela ho nahana ka dintlha tse hlahisitsweng mme e buisane le ba amehang ho rarolla kappa ho fana ka tlhakisetso dintlheng tse hlahisitsweng. Karolo ya 10 ya MPRDA e etsa monyetla wa Ntshetsopele ya Morafo wa Lebatowa le Komiti ya Tikolohlo (Regional Mining Development and Environmental Committee) ho nahana le ho fana ka kletoho le Letona ka boipelaetso bo amohetsweng mabapi le dikopo."

**Ntlha ya 2:** Baamehi le bathahaselli (IAPs) ba bangata ba ile ba tsekwa hore tshebeto ya hona jwale ya EIA e fane ka dintlha tsa tlhahiso mme ba ikabetsa ho hlahloba monyetla wa tlhahiso (ho kenyelatsoa ho tjheka) le ditshusumetlo tse amehang, le ha kopo ya hona jwale e sa a kenyelatso ho rafuwa ho hong hape kapa tlhahiso e nngwe. Taelo ya PASA ke efe mabapi le bonamo ba EIA ya hona jwale?

**PASA:** "EIA ya hona jwale e amana le lenaneo le lehoothwang la tshebeto ya ho rafa leo ho ileng ha fanwa ka lona ha mmoho le kopo ya tokelo ya ho rafa. Haeba mokopi a ne a batla ho ntshetsa pele tshebeto efe kapa efe kantle ho bonamo ba lenaneo le lehoothwang la tshebeto moo ho leng tja tumello ya tikolohlo ya tshebeto tse jwalo e tla hlokeha. Tshebeto e etsa monyetla wa dipuisano tse ding le baamehi le bathahaselli (IAPs) le tlhahlobo e tebileng ya dintlha tse amanang le moo."

**Ntlha ya 3:** Baamehi le bathahaselli ba bangata ba ile ba botsa hore ke hobaneng ha Karoo Strategic Environmental Assessment (SEA) e sa sebedisweng dibakeng tsa Afrika Borwa kaofela. Haholo hobane baamehi le bathahaselli (IAPs) ba ile

ba tsekwa hore dikopo tsa tokelo ya ho rafa kaofela le ditshebetso tsa EIA di kgaotswe ho fihlela Tlhahlobo ya Lewa ya Tikolohlo (SEA) e phethilwe. Karabo ya PASA tabeng ena ke efe?

**PASA:** "Bonamo le dipehelo tsa SEA di phethilwe mme tlhahlobo e qadile. Maikutlo mabapi le SEA a lokela ho romelwa Lefapheng la Ditaba tsa Tikolohlo hobane e le lona le ikarabellang tshebetsong ena."

**Ntlha ya 4:** Baamehi le bathahaselli ba bangata (IAPs) ba ile ba hlahisa maikutlo a reng nako e teng moralong wa hona jwale wa EIA e a haella ho ka dumella ditherisano tse hlokehang tsa setjhaba mabapi le sebaka se kopilweng sa boholo bo bokaalo. Na PASA e tla fana ka nako e ekeditsweng tshebetsong ya EIA ho dumella morero wa projekte ena ho arabela dintlha tsena le ho ipapisa le seabo sa setjhaba ka moo ho loketseng?

**PASA:** "Mokgatlo wa boemedi (Agency) o ka nahana dikopo tse ngotsweng tse amohetsweng di tswa ho EAP kapa ho mokopi tsaketso ya nako haeba dikopo tse jwalo di nyalana le dipehelo tsa Melawana ya EIA."

Ho kenyelatso ditherisano tse ding le setjhaba le dipatlisiso ho lokisa tshebeto ya ho popola, SLR e ile ya etsa kopo e lebang ho PASA ya keketso ya nako. Ka December 2015 ,PASA e ile ya fana ka keketso ya tshebeto ya ho popola, le tlhoko ya hore ripoto ya qetelo ya ho popola e be e tekilwe ka pele ho PASA ka la 20 April 2016.

**Ntlha ya 5:** Baamehi le bathahaselli (IAPs) ba ile ba hlahisa ngongoreho ya hore dibaka kapa ditsha tse ngata sebakeng sena se kopilweng ke tse tshireleditsweng ka ho otloloha kapa ha di nyalane le taba ya ho rafa le/kapa tlhahiso ya oli le kgase. Dintlheng tse itseng molao o thibela hore mosebetsi wa ho rafa o ka ntshetswa pele dibakeng tse. Ho botsitswe potso hore "ke hobaneng ha EIA e batla ditokelo tsa ho rafa dibakeng tse kgase efe kapa efe haeba e ne e ka fumanwa, e ne e keke ya rafuwa ho tsona ka lebaka la dithibelo tse behilweng ke molao wa sebaka se tshireleditsweng le Molao wa 122 wa Melawana ya Petroliamo (GN R 466 ya 2015) mabapi le tulo ya dibaka tsa didiba?". Ho batluwa hore kopo ena e emiswe, mme ho tloswe dibaka kaofela tsa kamoso tse sa nyalaneng le sena/dibaka tseo e seng tsla molao e be e le hona EIA e ntjha e qalang bakeng sa sebaka se ileng sa lekolwa botjha. Karabo ya PASA ke efe nthleng ena?

**PASA:** "EAP e na le boikarabelo ba ho tsebabsata makgabane a tikolohlo; ho hlahloba mathata a ka hlhang le ditshusumetlo le ho fana ka mehato ya tharollo. Ka ho etsa tja EAP e na le boitlamo ba ho nahana le ho sebedisa dipehelo tsa molao wa tikolohlo o lokelang. PASA, jwalo ka balaodi, ha e na matla a ho tsamaisa EAP kapa mokopi ho kgaotsa EIAho tlosa dibaka tse sa nyallaneng le morero ona. Kopo e tla hlahljwa ho ya ka dipehelo tsa NEMA le molao o mong o lokelang. Mokgatlo wa boemedi (Agency) o tla etsa dikgothaletsa tse tla tsamaelana le dipehelo tse lokelang ho netefatsa hore tikolohlo e qoholehileng e fumanwa tshireletso e hlokehang."

**Kopo le tshebeto ya ho popola ha mmoho le ya EIA di tla etswa ho ya ka tataiso ya PASA.**

#### MONYETLA WA TSHUSUMETSO YA TIKOLOHO

Dintilha tse latelang le tshusumetsu ke mehlala ya ngongoreho tse amanang le taba ena ya ho rafa. Ho keneyletswa ha dintilha tsena lenaneng lena e ka ba sesupo sa monyetla wa diketsahalo tsena kapa bohlokwa ba tsona. Dintilha tse lokelang tse ileng tsa tsebahatswa nakong ya mosebetsi wa ho popola di tla fuputswa jwalo ka karolo ya tshebetso ya EIA.

**Polekhe ya Mapolasi** – Ho kena ha batho ba sa tsejweng mapolasing mona ke ntho e ka bang le tshusumetsu tshireletsong ya mapolasi. Ho tsmaisa dikoloi tse kgolo le thepa ho ka tlisa monyetla wa mathata a polekhe. Mollo o tjhesang hlaha o ka tlisa monyetla wa mathata a polekhe bathong le diphoofolong.

**Tlhopheiso tsa Motheo tsa Mapolasi** – ditsela tsa mapolasing, digeiti le diterata tsa tshireletso ye sebaka di ka senyeha nakong ya mosebetsi wa ho rafa.

**Mobu le Bokgoni ba Naha**– tshebetso ditsheng tseo ho sebediwang diqhomane tsa fatsho ho tsona le ditsha tse tjekhwang e ka ba le tshusumetsu mobung le bokgonging ba naha haeba e laolwa ka mokgwa o fokolang mme e sa hlabolwe.

**Biyavodaevesithi** – mosebetsi e etswang ditsheng tsa diqhomane le tse tjekhwang e na le monyetla wa ho sitisa le/kapa ho senya dimela, diyuniti tsa setso 'habitat units' le tshebetso ya ikhosistimi, ho keneyletswa tshitsio ya diphedi tse tshireledtsweng

**Metsi a ka hodimo ho lefatshe** – Mesebetsi e lohethwang ho etswa ditsheng tsa diqhomane le tse tjekhwang e na le monyetla wa ho silafatsa mehlodi ya metsi a tswang ka hodimo ho lefatshe nakong ya tshebediso le ho fedisa ditshilafatsi.

**Metsi a ka tlase ho lefatshe** – ho tjekwa ho lohethwang ho na le monyetla wa ho sebedisa le ho silafatsa mehlodi ya metsi a ka tlase ho lefatshe a ka susumetsang ho fumaneha ha metsi a ka tlase ho lefatshe ho batho ba bang le ikhosistime.

**Moya** – Morero wa projekte e lohethwang o na le monyetla wa ho silafatsa moyo, haholo ka lebaka la marole a tla kupa moo ka lebaka la dipalangwang tse tsamayang tseleng tsa mobu wa mahloholjane le ho tswa ha kgase e tswang didibeng tsa metsi 'boreholes'.

**Lerata le ho thothomela ha lefatshe** – Morero wa projekte e lohethwang o na le monyetla wa ho tlisa lerata nakong ya ha ho etswa mesebetsi ya ho tjeka. Dipatlisiso tsa diqhomane di ka senya dibopeho tsa sebaka le ho sitisa diphoofole le tse hlah.

**Tjhebhalo** – ho behwa ha thepa ya diqhomane le ya ho tjeka e na le monyetla wa ho tlisa tjhebhalo ya nako e kgutshwanyane e sa kgahliseng.

**Mehlodi eo e leng Lefa la Tlaho (heritage resources)** – Morero wa projekte e lohethwang o na le monyetla o itseng wa ho senya mehlodi eo e leng lefa la tlaho.

**Tshebediso ya Naha** – Ditsha tsa diqhomane le tsa ho tjekwa di ka nna tsa hohlaned le tshebediso ya naha nakong itseng.

**Setjhabe le Ikhonomi** – morero wa projekte ena o na le monyetla o fokolang wa ho ba le nyehelo setjhabeng le tshusumetsong ya ikhonomi. Tshusumetsu e nepahetseng e keneyletswa ho thewha ha mesebetsi le ho fehla ikhonomi ya sebaka seo le lebatowa. Monyetla wa tshusumetsu e sa lokelang o kenyeletsa ditlolo tsa molao tse eketsiheng, ho qhalana ha mahloko le monyetla wa kgatello le ditshebeletsong tsa tshehetso.

**Tshusumetsu e eketsehang le ya kamoso** – le ha mosebetsi wa hona jwale o ka ba le tshusumetsu e seng kae, ngongoreho ke hore kananelo ya mosebetsi ona e ka nna ya bulela merero ya diprojekte tse ding nakong e tleng tsa boemo bo

boholwanyane. Ntho tsena di ka tlisa tshusumetsu tse kgolwanyane mme ha ba le bothata ba ho di kgaotsa ha ho se ho thesem editswe matsete.

#### TLHATLHOBO YA TIKOLOHO

Tshebetso ya tlhahlobo e na le boikemisetso ba ho:

- fana ka lesedi le amanang le morero wa projekte ena le e meng
- fana ka lesedi mabapi le tikoloho e amehang;
- fana ka tlhahlobo ya bohlokwa ba tshusumetsu e tsebahaditsweng;
- ho ripota ka mehato ya taolo e hlokehang ho fokotsa tshusumetsu hore e fihlele boemo bo amoheleheng; le
- ho netefatsa hore balaodi ba lokelang ba etsa diqeto tse bontshang kutlwisiso, tse bonaletsang le tsa boikarabelo.

#### MEHATO TSHEBETSONGYA TLHAHLOBO

Pre Application phase (August to October 2015)

Ho tsebahatsa le ho tsebisa baamehi bathahaselli ha mmoho le balaodi ka morero wa projekte e lohethwang (ka mokgwa wa ditherisanong tse tobileng, dipapato tsa dikoranta, ditsebiso tse manehwang setsheng, le tokomane ena)

Kamohelo ya dintilha le dikarabelo tse tswang ho baamehi le bathahaselli (IAPs).

Tlhaloso ya dintilha tse saletseng morao le dipehelo tsa ditshupo tsa mosebetsi ho tsepamisa maikutlo tshusumetsong Pokello ya ripoto ya ho popola Ho nehelana ka kopo ho PASA (NEMA)

#### Mohato wa ho popola (October – April 2016)

Ntshetsopole ya ditherisanole kamohelo ya maikutlo. Tsebahato ya dintilha tse hlokanq ho rarollwa.

Tlhaloso ya dintilha tse saletseng morao ya ho mosebetsi ho arrolla monyetla wa ditshusumetsu.

Pokello ya maikutlo a baamehi le bathahaselli (IAP), ntjhafatso ya Ripoto ya ho Popula le ho e romela ho Balaodi

#### Mohato wa EIA le EMP (May ho isa ho September 2016)

Ho etsa diphuputso dife kapo dife tsa botsebi. Tlhhahlobo ya tshusumetsu ya projekte e lohethwang le ho bockella ripoto ya EIA le ya EMP.

Ho etsa hore e finyelle ho baamehi le bathahaselli ha mmoho le ho makgotla a taolo hore e lekolwe.

Ho etswa ha monyetla wa ho tshwara dikopano tsa setjhaba moo ho fanwang ka maikutlo.

Pokello ya maikutlo a IAP, ntjhafatso ya EIA le EMPr le ho di romela ho Balaodi ba etsang qeto.

#### Oeto le Boipiletso

PASA e tla lekola EIA le EMPr mme e etse qeto. Tsebiso ya IAPs le makgotla a taolo.

Tshebetso ya Boipiletso ho latela Melawana ya Boipiletso

#### NGODISO LE MAIKUTLO

Baamehi kaofela ba memelwa ho ingodisa jwalo ka Bathahaselli le Baamehi (IAP). O lokela ho ingodisa jwalo ka Mothahaselli le Moamehi haeba o rata ho fumana lesedi le batsi kapa o batla ho kena morerong wa projekte ya tlhahlobo ya tikoloho.

Ho ngodisa kapa ho hlahisa dintilha dife kapo dife tsa tikoloho kapa dingongreho tse amanang le morero wa projekte ena, o kopuwa ho tlatsa Foromo ya Karabelo (Response Form) mme o e kgutlisetsi ho SLR ka nako e tla o lokela. Bathahaselli le Baamehi (IAP) ba ngodisitsweng dathabeising ya morero wa projekte ena o tla fumana tsebiso ya lesedi le tswang dikopanong ha mmoho le ditekolo tsa diripoto kgafetsa.

## Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd

### MORERO WA HO RAFA PETROLIAMO MAPOLASING A FAPANENG KAPA BOTJHABELA (295 ER)

FOROMO YA NGODISO LE DIKARABELO TSA BATHAHASELLI LE BAAMEHI

LEBITSO	
MOKGATLO/POLASI	
SETERATA KAPA ATERESE YA POSO	
	KHOUTU YA POSO
MOSEBETS/ NOMORO YA FOUNU YA MOTSHEARE	NOMORO YA FAX
NOMORO YA SELFOUNU	E-MAIL
TSELA YA MANGOLO E KGETHWANG (sedikadikwe) SMS	POSO
LETSATSI	Tshaeno

DINTLHA TSA BATHO BA BANG BA NANG LE NAHA SEBAKENG SENA KAPA BAO O NAHANANG HORE BA TSEBISWE:

O KOPUWA HO TSEBAHATS A THAHASELLO YA HAO MORERONG WA PROJEKTE ENA E LOHETHWANG:

O KOPUWA HO NGOLA MAIKUTLO A HAO LE DIPOTSO TSA HAO MONA:

(sebedisa maqephe a mang haeba o a hloka)

O kopuwa ho kgutlisetsa diforomo tse tlatsitsweng ho:

Matthew Hemming or Stella Moeketse  
(011) 467 0978 (Fax) or Po Box 1596, Cramerview 2060 or  
[mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com) or [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

MATATELIE	PTN No.	THREE SISTERS 26	0	DE SCHUUR 59	3	GLADSTONE 95	2
NEWLANDS 27		COCHET 60	0	GLADSTONE 95	3	GEORGE MOSHESH 13	3
MC ALPINE 28		COCHET 60	1	CHARLESMILLS 99	1	GEORGE MOSHESH 13	4
FREEMANTLE 29		COCHET 60	2	CHARLESMILLS 99	2	GEORGE MOSHESH 13	5
MAKOMERENG 30		GEORGEGERBERT 61	0	CHARLESMILLS 99	3	GEORGE MOSHESH 13	6
GEORGE MOSHESH 13	0	GEORGEGERBERT 61	2	CHARLESMILLS 99	3	GEORGE MOSHESH 13	11
GEORGE MOSHESH 13	1	GEORGEGERBERT 61	4	CHARLESMILLS 99	4	GEORGE MOSHESH 13	12
NKAU 14	0	HARRYEBDEN 62	0	MARSHALLSCLARKE 100	0	GEORGE MOSHESH 13	13
NKAU 14	1	WALLACE 66	0	SAUL 110	0	GEORGE MOSHESH 13	14
NKAU 14	2	THE EYRIE 34	0	SAUL 110	1	GEORGE MOSHESH 13	15
NKAU 14	3	THE EYRIE 34	1	ETHELDALE 67	0	GEORGE MOSHESH 13	19
NKAU 14	4	UPI LANDS 35	0	ETHELDALE 67	1	GEORGE MOSHESH 13	20
NKAU 14	5	RHEEBOK'S RUST 52	0	ETHELDALE 67	2	GEORGE MOSHESH 13	21
NKAU 14	6	BELFORT 53	0	LE GRANGE 69	0	AVONDALE 114	0
ISAAC DIAHO 15	0	BRAMWELL 54	0	LE GRANGE 69	1	AVONDALE 114	1
ISAAC DIAHO 15	1	BRAMWELL 54	1	MONT PLAISIR 70	0	AVONDALE 114	2
ISAAC DIAHO 15	2	BRAMWELL 54	2	MONT PLAISIR 70	1	ALWINREIN 115	0
ISAAC DIAHO 15	3	BRAMWELL 54	3	MONT PLAISIR 70	2	ALWINREIN 115	1
ISAAC DIAHO 15	4	DELL CRANEY 55	0	MAFUBE MISSION	1	QUEENS MERCY TRADING SITE 249	22
KLEIN JONAS 16	0	DELL CRANEY 55	1	STATION 71	0	GEORGE MOSHESH 13	23
KLEIN JONAS 16	2	GLEN ALFRED 56	0	BERG VIEW 72	0	MPARANA TRADING SITE 250	24
KLEIN JONAS 16	3	GLEN ALFRED 56	3	MONT PLAISIR 70	1	GEORGE MOSHESH 13	25
KLEIN JONAS 16	4	GLEN ALFRED 56	1	BERG VIEW 72	1	MARIA ZEL MISSION 270	26
KLEIN JONAS 16	5	GLEN ALFRED 56	2	BERG VIEW 72	2	QUEENS MERCY TRADING SITE 249	0
TSITA MOSHESH 17	0	GLEN ALFRED 56	3	ROLLAND 73	0	BERTIEVALE 269	0
TSITA MOSHESH 17	1	THE RETREAT 57	0	ROLLAND 73	1	MANNING 277	0
TSITA MOSHESH 17	2	TRAMORE 58	0	DRAKENROCK 93	0	MANNING 277	0
TSITA MOSHESH 17	3	TRAMORE 58	1	DRAKENROCK 93	1	MILIFE 118	2
TSITA MOSHESH 17	4	TRAMORE 58	2	DRAKENROCK 93	2	THE START 116	1
TSITA MOSHESH 17	5	TRAMORE 58	3	CICONNIORS CAMP 94	0	THE START 116	2
MADLANGALA 18	0	TRAMORE 58	4	CICONNIORS CAMP 94	1	UPSALA 120	8
MADLANGALA 18	1	DE SCHUUR 59	0	CICONNIORS CAMP 94	2	VERONA TRADING SITE 241	0
MADLANGALA 18	2	DE SCHUUR 59	1	GLADSTONE 95	0	MAPFONTEIN TRADING SITE 242	0
KOSANA 20	0	DE SCHUUR 59	2	GLADSTONE 95	1	GEORGE MOSHESH 13	2

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd

SEQOBONG 54	4
SEQOBONG 54	5
NXOTSHANE 83	0
PIRINTSU 84	0
MOUNT FLETCHER	PTN No.
BLACKFONTEIN	
TRADING SITE	22
TABASE 46	0
TABASE 46	1
TINANA 47	0
DENGWANE 48	0
PABALLONG 51	0
PABALLONG 51	1
PABALLONG 51	2
PABALLONG 51	3
PABALLONG 51	5
PABALLONG 51	6
PABALLONG 51	7
THABA CHICHA 52	1
THABA CHICHA 52	2
THABA CHICHA 52	3
THABA CHICHA 52	4
THABA CHICHA 52	5
THABA CHICHA 52	6
THABA CHICHA 52	7
THABA CHICHA 52	8
THABA CHICHA 52	9
THABA CHICHA 52	10
KUEBUNG 53	0
KUEBUNG 53	1
SEQOBONG 54	0
SEQOBONG 54	1
SEQOBONG 54	2
SEQOBONG 54	3

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd

# IRhino Oil noPhonongo LweGesi EMzantsi AFrika (Pty) Ltd

IMVELAPHI YOLWAZI KUPHONONONGO LWEPEPETROLIYAM OLUCELWAYO KWIFAMA  
EZAHLUKAHLUKENEYO EMPUMA KOLONI (295 ER)  
Uhlelo Iwe-2 Januwari 2016

## INTSHAYELELO

IRhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd iye yafaka isicelo selungelo lokwenza uphononongo kwiPetroleum Agency South Africa (PASA) ngokuvisana necandelo 79 leMinerals and Petroleum Resources Development Act (uMthetho Wophuhliso Lobuncwane Bezimbiwa NePetroliyam) we-28 ka-2002 (MPRA). Izimbiwa eziqikiwyo kwesi sicelo yioyile, iges, ukujiyisa (condensate), i-coal bed methane (igesi efuyanya emgodini wamalahle), i-helium (isiqalelo esiyigesi esingatshiyi) ne-biogenic gas (igesi eyomileyo engumnxube wegesi). Ummandla ophononongwayo ubanzi kwaye uquka iifama eziseMpuma Koloni cebu kuhle kumda waseLesotho (bona uMfanekiso 1).

Kwesi sicelo i-Rhino Oil & Gas ifake kuhela isicelo sokuvunywa kophononongo lokuqalisa inqanaba lokugulu eziqanelekiyelo zamatiye. Injongo yalo msebenzi iya kuba nje kuphala kufumanisa ukuba zikho kusini na izimbiwa zepetroliyam ezingathi ziphandwe ngokubhekele phaya. Iminyaka yokuqala emi-3 yokuphonononga izi kuphelela kubugcisa obungaphazamis nto, kwakunye nophando lwenyikima nokomba okungaphantsi kwee-boreholes eziyi-10 ezingundoqo.

## INKUBO YOKUGUNYAZISWA YENDALO ESINGQONGILEYO

Ngaphambili kokunikezelu ngeLungelo Lokuphonononga ile projekthi icetywayo kumele kualwe kwenziwe inkubu yokuphonononga indalo esingqongileyo izi yamkelwe ngokusemthethweni yi-PASA ngokuvisana ne National Environmental Management Act, 107 ka-1998 (NEMA). I-Rhino Oil and Gas iza kwenza isicelo kwi-PASA icela isigunyaziso sendalo esingqongileyo. ImiMiselo Yokuphonononga Ifuthe Lendalo Esingqongileyo (Environmental Impact Assessment Regulations) (GN R982 okhuthazwe ngokuvisana ne-NEMA) kucelwa ngayo ilungelo ilungelo lokwenza upphononongo lomsebenzi 18 kwi-Listing Notice 2 (iSaziso Soluhlu) (GN R984). ImiMiselo ye-EIA iyayicacisa inkubu yokuphonononga equka inqanaba lokupopula, ukuhlola ifuthe kwindalo esingqongileyo (EIA) kunye nesciwangciso sokulawulwa kwendalo esingqongileyo (EMPR). Into engundoqo kule nkubo yokuphononongwa kwefuthe lendalo esingqongileyo yinxaxheba kawonke wonke.


I-SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd (SLR), inkampani ezimeleyo yabacebisi ngendalo esingqongileyo, iye yachwongwa yi-Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd ukuze ilawule le nkubo yokuphononongwa kwendalo esingqongileyo.

Olu xwebhu luye lwalungiselwa yi-SLR ukuze naziwe:

- \* ngesicelo nangemisebenzi ecetywayo yale projekthi;
- \* ngenkubo yokuphononongwa kwendalo esingqongileyo eza kulanadelwa; kunye
- \* nndlilela ongahlomla ngayo kuphononongo lwandalu.

## INDLELA YOKUSABELA

Iintsabelo kolu xwebhu zingafaka kusetyenziswe iphepha elilapha lamaggabaza okanye ngonxibelelwia lwe-SLR.  
**UMNTU EKUNGATHETHWA NAYE: Matthew Hemming or Stella Moeketse**  
(011) 467 0945 (Tel) okanye (011) 467 0978 (Fax) okanye [mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com) okanye [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)




Legend

- Place Names
- Main Roads
- Protected Area
- Exploration Right Area (295 ER)

Scale: 1:398 786 @ A4  
Projection: Transverse Mercator  
Datum: WGS84  
RHINO OIL AND GAS EXPLORATION SOUTH AFRICA (PTY) LTD

Figure  
Plan of Exploration Right (295 ER)  
Application Area



SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd  
P.O. Box 1586, Corner Park, 2860, South Africa  
Tel: +27 (11) 467 3945 Fax: +27 (11) 467 3978  
723-16034 00005 September 2015

## USHWANKATHETO OLUFUTSHANE LOPHONONONGO OLUCETYWAYO

### ISICELO

IPetroleum Agency South Africa iye yamkela isicelo esivela kwiRhino Oil and Gas selungelo lokuphonononga kwimveliso zepetroliyam. Xa esi sicelo sisamkelwa yiPASA kuze kuge kuvunyelwa umfaki sicelo aqubuke nenqubo efunekayo kwaye akutsho ukuba uguyazisiwe. Isicelo sesiguyaziso sendalo esingqongileyo simele sifakwe kwi-PASA ngo-Oktobha 2015 kuze emva koko kubanjelelew kumaxesha abekiweyo kwi-2014 Environmental Impact Assessment Regulations (imiMiselo Yokuphonononga Ifuthu Kwindalo Esingqongileyo).

### JIKELELE

Isicwangciso seminyaka emi-3 sokuphonononga esicetywe yi-Rhino Oil and Gas sjoliswe ekufumanensi ukuba ikho kusini na iyole okanye igesi kulo mmandla nto leyo eya kufuna ukuba kupphononongwe ngakumbi.

**Unyaka 1:** ukuphicotha idatha yokuma komhlaba kusenziwa uphando lwestedesiken olupheleleyo. Ubukulu becal le datha ifumaneke kuhpela kumagela analalungelo ukupphonononga. Kuza kulandelelw ukuwa nokwakheka komhlaba ongaphantsi kune nohloliso lwa ngamanqanaba amatye. Kuza kuqokelelw inkcazelo ngekhemistri yamatye athile (source-rock geochemistry). Kuza kuveliswa iimodeli ezingokuma komhlaba.

**Unyaka 2:** uhlolo olungakumbi lwestetha yokuma komhlaba kune nokusetyenziswa okungakho kohlo lwe umonakalo wemitha yelanga kune uHlolo Lokutshintsha Kwesantya Okubangelwa Ngumxuzulane (FTG).

**Unyaka 3:** Ukombiwa kwee-borehole ezingundoqo kwiziza ezingjigweyo eziya zabonwa kumsebenzi wangaphambili. Umsebenzi wokugqibela wophononongo iya kuba kukuthenga kune/okanye ukwenza uhlolo lwenyikima.

Akukho vavanyo lwengcinezelo, ukuchakeza nge-haydraulic okanye ngamanzi okuqukiweyo kumsebenzi ocelwayo wokuphonononga.

### INDAWO

Indawo ekucelwe ukuyipphonononga yinggingqi ekumntla yaseMpuma Koloni kwaye iquka-iifama eziyi-220 ezikummandla ozii- ~ 120 000 ha. Ngamany' amazwi le ndawo iphononongwayo ihamba kumda osentshona waseLesotho, kufutshane neQachas Nek malunga neekhilomitha eziyi-20 kumntla we Mt. Fletcher kumazantsi. Lo mmandla uphaya kwintshona yendlela u R56 phakathi kweMatatiele neMt. Fletcher kuqua i Maria-Linden Mission ephakathi kuloo mda (bona umFanekiso oalapha noludwe lweefama).

Imisebenzi yophononongo lwasemhlaben i za kwenziwa kuhpela kwinilani eliqingqiwego leendawo ezithile. Ezona ndawo ekuba kusetyenzwa kuzo zingaziwa kuhpela xa iRhino iwaggibile amanqanaba okuqala ophononongo yaza yahlola nedatha efumanekayo.

Le ndawo kufakwe isicelo kuyo ayiqui yonke imihlaba apho ukunikezwa kwamalungelo ophononongo kwalelwego liCandelo 48

Le-MPRDA. Yonke eminye imihlaba iqukiwe, kwanalapho kukho omida ethintela ukuba umsebenzi wokuphonononga. I-Rhino oil & Gas iza kuqinisekisa ukuba imisebenzi yahoo yenziva kuhpela kwizwa apho kusemthethweni kuhpela inkathalo ngendalo esingqongileyo ukwenjenjalo.

### UHLOLI LWE-FTG

Uhlolo lwe-Full tensor gradiometry gravity (FTG) luza kwenziwa ukuze kwensiwe umfanekiso wejiyoloji yangaphansi komhlaba ukuze luncede kolu phononongo. Oko phando luza kwenziwa ngenqwe-lo-ntaka kwaye aluzi kufuna kungenwe ezifama.

### UHLOLI LWENYIKIMA

iRhino iza kuthenga iidatahanya yenyikima xa zikhona kwaye isenokuqokelela uhlolo lwenyikima ukuze yenze umfanekiso wokuma komhlaba ophezulu. Xa kusenziwa uhlolo lwamaza e-acoustic aze ke amazA abonakalayo wona abhalwe phantsi. Uhlolo lwamaza abuyayo lusinika inkcazelo ephathelele uhlolo lwamaza kwakunye neegesi neencindi ezikuloo nkcazelo yamatye.

iRhino iceba uhlolo lweekhilomitha eziyi-100 ze-two-dimensional (2D). Amaqela ohlolo aqulunqa amandla avela kwi-acoustic (lisebenzia iziqhushumbisi, i-air gun okanye isillinganis seinyikima) kune nengelo yamaza abuyayo kwiziphulaphuli ze-geophones ezbekwe njengeziholi zokulinganisa umgama ophakathi kwezinto.

Iqela elihlolayo liza kudinga ukungena okwexeshana kwifama ukuze lifake izixhobo zokuhlola lize libhale ingxelo. ngedatha leyo. lindawo ekwenziwa uhlolo kuzo ziza kulandela iindlela zokuhamba eseze zikho kakade kwaye iziphazamiso ziya kujongwa ngokwezhintelo zendalo esingqongileyo.

### UKOMBA

Kucetywa ukomba ii-boreholes ezingundoqo eziyi-10 kuwo wonke lo mmandla uhlolwayo. iiBoreholes ziza kombiwa ngomqala ozinze kwilori okanye kwitreyila, efana ngesayizi womngxuny weborehole eqhelekleyleo yamanzi. lindawo ekuza kombiwa kuzo kuwa kuhfika kuzo kuhanjwa kwimigaqo eseze ikho kakade. Lo mqala wokomba uya kuba ukhatshwa zezinje izixhobo (iimoto, itireyla, iikhompresa, iitanki zamanz, iimpompo, iikharaeni nj). Enenenri owona mqala wokuphonononga nezixbo zavo zidinga kubekho umhlaba ekuza kusetyenzelwa kuwo oyi. 1 000 m<sup>3</sup>. Bona iifoto ezilapha ngezantsi.

Umongo welitye uza kube utsalwa kwindawo omi kuyo uze uthunyelwe elaboratri. Kuza kuhlolwa iisampuli, zihlahlelw zize zivavanywe ukuba zinazo na izinto ezidibene negesi. Kwakugqitywa ukombiwa komgxuma, zonke izixhobo ezelapho nenkunkuma ziza kushernixa kuloo ndawo. I-borehole iza kugqunywa kulindelelwe uphando olulandelayo okanye ivalwe ngesamente ukuba ayisafuneki.

### ABASEBENZI NEZINDLU

Inqanaba lokuqala lolu phononongo liza kudaLa amathuba ambalwa emisebenzi ekuben i umsebenzi omnini ingowekontra ezinenzkonzo yeengcali. Inkampani iza kuqesah abantu basekuhlaneni kangangoko inako.

Iqela lohlo lwenyikima linabasebenzi abayi-20. Umngxuma owombiwayo udlu ngokugadwa liqela eliya kutsho kubantu aba-5. Akukho zindlu zokuhlala esizeni ezicetywayo. Abasebenzi baza kuhlala kwiidolophu ezikufutshane okanye kwiindawo ekuvunyelwene ngazo nomnini womhlaba.

### IXESHA

Lo msebenzi wokuphonononga ucetylwe ithuba elingaphezu kweminyaka emi-3. Esi swicwangciso sahlulwe sangamanqanaba azu kuthi xa elinye ligqitywa kuqale elinye. Uhlolo lwenyikima lwenziwa kwisithuba seeyure. Uhlolo lwenyikima lwenziwa kwisithuba seeyangaa kodwa abasebenzi nezixhobo ziba sesizeni eso ithuba elifutshane. Ukomba kwisiza ngasinye kunokuthabatha iinyanga ezi-3 ukukuggiba.

## ULAWULO LWENDALO ESINGQONGILEYO

Ukuzinziswa, ukulawulwa nokubuyiselwa kwazo zonke iziza zophononongo kua kwenziwa ngoxa kumana kuthethwa nabanihi bomhlaba. Le nkubo yokulawula ifuthe nokubuyiselwa kweendawo zophononongo iza kuqhutywa ngokuvisisana nesicwangciso sokulawulwa kwendalo esingqongileyo eveliselwe le projekthi kwaye ivunye ngokusemthethweni yi-PASA.

### UKUFIKELELA KUMHLABA

Kungenzeka ukuba kuza kufuneka kwimihlaba embalwa phakathi kummandla ophononongwayo. Umhlaba wabucala uya kufikelela kuhpela ngemvume yangaphambil yomnini mhlaba kuze ke emva koko ibe sisivumelano esibhaliweyo. Indawo ezisa kuba kuyo iziza zokuphonononga ibhetylebhetye kwaye ingatshintsha ukwenzela ukuphepha ukuphazamisa umnini womhlaba, abantu abahlala kuwo, ezolimo kune nendalo esingqongileyo.

### INTO ETHETHELELA LE PROJEKTHI ICETYWAYO

Imveliso zepetroliyam ziya kuhlala zingumthombo wamandla. Igese yemveli ubukulu becal idla ngokuba yi-methane kwaye ngokuqhelekleyleo icocekele noko, iluhlobo lwamanda oluvanayo nendalo esingqongileyo. Ingasetyenziswa ukuphehla umbane okanye ifudumeze emakhayeni nakumaziko oshishino. Xa sele yembiwe igesi kulu kuyufaka ezintweni, ithuthwe izi setyenziswe ngokukhuselekileyo kwizinto ezinini. Uhlolo lokuyisebenzia kwindawo esuka kuyo kuxhomekeke ngokupehleleyleo kwizinga lezoshishino lobuncwane obo.


### UPHONONONGO LWEXESA ELIZAYO OKANYE IMVELISO

Esi sicelo sangoku sesokucela ukuguyaziswa komsebenzi njengokuba kuboniswe ngasentla (kwaye iinkukacha zikwiNgxelo Yopopolo). Nawuphi na umsebenzi ongakumbi wophononongo wokuhlola ubuncwane obuboniweyo okanye ukueliswa kwexesa elizayo kuzo kufuna ukuba kuvunywe yi-PASA. Oko kuvunywa kuya kuxhomekeka kwizinto ezifunekayo ngokusemthethweni eziquka ukuba kuhpinde kuthethwe nabantu nokuphononongwa kwendalo esingqongileyo. iRhino ikholelw ukuwa akuzi kunceda nganto ukuba kuqashelwa ukuba le projekthi iza kuphelela phi kwixhesha elizayo ekuben emaninzi amathuba akhoya ibe yona inkcazelo incinane kakhulu.

### IIFOTO



Inqwelo moyo yokoqobo yohlol lwe-FTG



Uhlolo lwe-Schematic lwenyikima



Umzekelo womsebenzi wokomba



Isembebiwa esifunyenwe kakhona ukwenzela uphicotho

## INTSABELO KAWONKE UKUZA KUTHI GA NGOKU

Isaziso esiyu kune nokufakan' imilomo ne-IAPs kuqale ngo-Oktoba 2015. Uthotho lweentlanganiso zikawonke wonke ziye zaqhutya kummandla ekusetyenzwa kuwo ngoNovemba 2015. Inkub o yenxaxheba kawonke wonke ukiza kuthi ga ngoku isiphathele intsabelo ebonakalayo kwesti siclelo. Lilonke intsabelo kawonke wonke ubukhulu becalaa iyalikhaba eli lungelo lokufaka isicelo kwaye oku kuye kwabhalwa phantsi.

Imiba eye yaveliswa minzinzi ukuba singayichuba yonke apha, kodwa iquka izicelo zokuba kuphinde kuthethwe nesinyanzeliso sokuba kuvunyelwe elinye ixesha lokuphichotha nelesicwangciso se-EIA. I-SLR ithethne ne-PASA ngemiba emihlanu engundonqo enento yokwenza nesicelo siphela nenqubo ye-EIA. Ushwankathelu lomba ngamnye nezinto ezivela kwintsabelo ye-PASA zilapha ngezantsi:

**Umba 1:** Abantu abaninzi abanenxheba kwi-EIA bachaze ukuchasa kwabo okanye baye babbehetho. Izibebhetho ezininzi zensiwe ngesizathu esilwa ukueliswu kune nokuhekeza kwamatye ngamanzi. Lizicacele elokuba inkub o ye-EIA ayizi kukwazi ukusombulula ezi zibebhetho. Zizipi zintu ezikhoyo eizngajongana nezi zibebhetho?

**I-PASA:** "Akukho zinto zikhoyo phantsi kwe-NEMA zokujongana nezi zibebhetho, kodwa ke njengenxaleney ye-EIA i-EAP imele iqwalasele le miba ivelisiweyo ize ixoxe nabantu nabantu ababandakanyekile ukuze icombulule okanye ibonelela ngengaciso kule miba iphakanyisiveyo. ICandelo 10 leMPRDA libonelela ngeKomiti Yenqila Yophuhliso Lwemigidi Nendalo Esingqongileyo yokuqwalasela nokucebis uMphathiswa kwezi zibebhetho ezifunyene malunga nesi si celo."

**Umba 2:** Inkoliso yee-IAPs iye yanyanzelisa ukuba inkub o ye-EIA ngokueliswu nokwenziva kophictho ithi thacha inngombolo ngokueliswu ize yenze uphictho lwendlela yokuvelisa (kuquka ukuhqekaza amatye) enokuthananii nefuthe elinokubakho, kwanaxa isicelo esikhoyo singagubungeli ukuphonononga onkungaphaya okanye ukuelisa. Ithini imiyalelo ye-PASA ngokuphathelele ubungakanani be-EIA ekhoyo?

**IPASA:** "I-EIA ingqanyaniswe nesicwangciso somsebenzi wokuphononga wescicelo esifikar kucelwa amalungelo okuphonononga. Ukuba umfaki sicelo ebefuna ukwenza nawuphi na omnye umsebenzi ongaphezu kwalo uceliweyo ngoko isigunyaziso esivelwa kwezendalo esingqongileyo besiya kufuneka sifunyanwe. Le nkubo ivulela ithuba lokuba kuxoxwe ne-IAPs kwanangobunzulu bembiba enokuthananii noku"

**Umba 3:** Inkoliso yee-IAPs ibuze isizathu sokuba i-Karo Strategic Environmental Assessment (SEA) ingasetyenziswa kuzo zonke iindawo zaseMzantsi Afrika. Ngapeuz koko, i-IAPs ziye zanyanzelisa ukuba onke amalungelo okupphonononga neenkubo ze-EIA ezinokuthananii noku zimiswe ide i-SEA igqitywe. Ithini intsabelo ye-PASA kulo mbandlea?

PASA: "Ubungakanani neengongoma eziziintloko ze-SEA zigukunjelwe kwaye uphixotho lugaliie. Imibuzo nge-SEA ifanele ijolise kwiSebe Lemicimbi Yendalo Esingqongileyo ekuyiyo eqhuba loo nkubo."

**Umba 4:** Inkoliso yee-IAPs iye yema ngelithi ixesha elikhoyo kwisicwangciso se-EIA alanelanga ukuba lingavumela ukuba kubekho ukuthethana nowonke wonke ngesicelo somhlaba omkhulu kangaka. Ingaba i-PASA iza kunabisa ixesha phakathi kwinkub o ye-EIA ukuze ivumеле ukuba iprojekthi ijongane nale miba ize inyenise inkub o yenxaxheba kawonke wonke ngendlela efanayo?

PASA: "IArhente ingasiqwalasela esi siculo sifunyenyawo ngembalelwano evela kwi-EAP okanye isicelo sokuba kunatyiswe ixesha elibekiweyo ukuze isicelo sivisisanе namalungisele emimiselo ye-EIA."

Uku kubekho intsebeniswano kawonke wonke nokuphanda ubungakanani benqubo, i-SLR ifake ieicelo kwi-PASA ukuze kunatyiswe ixesha. NgoDisemba 2015 i-PASA inabis inkub o yobungakanani, inemfumek yokuha ingxelo yobungakanani bemali ifakwa kwi-PASA nge-20<sup>th</sup> ka-Aprili 2016.

**Umba 5:** I-IAPs ziphakamise inkxalabo yokuba imihlabia/iziza ezininzi eziphakathi kule ndawo yesicelo zikhulsewxa xazironke okanye azifanelani nento yokuphonomonga kune/okanye ukueliswu kweoyile negesi. Kwezinye iimeko umthetho owsisiveyo uyawuthintela umsebenzi wokupphonononga ukuba wenziwe kwezi ndawo. Umbuzo uye wabuwza ukuba "kutheni kuza kabukho iphulo le-EIA lokufumana amalungelo okupphonononga kwiindawo aphigesi, ukuba ifunyenwe, ingazi kukwazi ukutsalwa ngenxa yemithetho ewisiweyo nemilMiselo 122 ye-Miriselo YezePetroliyam (GN R 466 ka 2015) ephatthele ukubekwa kwamaqala?" Isinyanzeliso sithi esicelo maiismiswe, yonke imimandla yexa elizayo engahambisaniyo nomthetho/henqekho mthethweni ishenxiswe kuze kuqaliswa i-EIA entsha kummandla ohlaqiyewo. Ithini intsabelo ye-PASA kulo mandela?

PASA: "I- EAP inoxanduva lokuchonga izinto ezhambisana nendalo esingqongileyo, ukupopola imingcipheko nefuthe ize ibe nezinto ezithethelelayo eizfanelekileyo. Xa yenza oko i-EAP inoxanduva lokuqwalasela nokufaka isicelo amalungiselelo omthetho owsisiveyo wendalo esingqongile. I-PASA, njengommisi-mthetho, ayinagunya lokwalathisa i-EAP okanye ukuba umfaki sicelo amise i-EIA yokushenxisa imimandla engahambisaniyo. Umfaki sicelo uya kuphendlwa ngokuvisanana namalungiselelo e-NEMA neminye imithetho ewiswayo. Le Arhente iza kwenza izincomelo ezija kuvisisaniswe namalungiselelo afanelekileyo ukuze kuqinisekisiveku indalo esingqongileyo ethile ifumana ukukhuselwa okuyimfuneko."

Esi sicelo nobungakanani baso nenqubo ye-EIA siya kwenziwa ngokuvisanana nesikhokelo esivela kwi-PASA.

## IFUTHE ELISENOKUBAKHO KWINDALO ESINGQONGILEYO

Le miba ilandelayo nefuthe yimzekelo yenxalabo enokuthananii nophononongo. Ukuqkwa kwayo kolu ludwe akubonosi ukuba yinto engenzeka okanye kubonakalise ukuba kunento engako ekubaluleke ngayo. Imiba esebezayeo ephawulwe ebuden bophononongo iya kuphandwe njengenxalenye yenkubo ye-EIA.

**Ukhuseleko Lweefama** – Ukungena kwabantu abangaziwayo ezfama kunganento okuyenzayo kukhuseleko lweefama. Ukuqkuba izigadla nezikhobo kunganbungozi kukhuseleko. Imililo yamattha ingabangela ingozi kubantu nakwizilwanyana.

**Isakhelo Seefama** – lindlela zasefifama, iigeyithi neengcingo zingonakaliswa ebuden bomsebenzi wophononongo.

**Ubuncwane bomhlaba** – imisebenzi yenyikima nokomba ezeni kungabonakalisa ubuncwane bomhlaba ukuba akulawula kwakuhle kuze kungabuysiselwa.

**Izinto ezhahlukuleneyo eziphilayo** – imisebenzi ekwizixa zenyikima nezombiwayo inamathuba okuphazamisa kune/okanye okutshabalalisa utyani, iityunithi ezimwiyo nezinye izinto ezinokuthananii nokuthungelana kwezidalwa eziphilayo.

**Amanzi angaphezelu** – Le misebenzi icetywayo kwiiindawo zokomba ze-seemic inamathuba okungcolisa amanzi angaphezelu ngokuwasebeniza kuze kulahlwe izingcolisi.

**Amanzi asemhlabeni** – oku kwembiba kucetywayo kunganamathuba okusebeniza nokungcolisa amanzi asemhlabeni nto leyo enganefuthe ekubeni abanye abasebeniza amanzi asemhlabeni bangawafumanii nendalo nokuthungelana kwezinto eziphilayo.

**UMOYA-** le projekthi icetywayo inamathuba okuncedisa ekungcolisweni komoya, ingakumbi ngokuthuli olubangelwa ziziththu kwiindlala zegrabile nokuphuma kwegesi evela kwiiboreholes.

**Ingxolo Nokudizela** – Le projekthi icetywayo inamathuba okubangela ingxolo xa kusembiba. Uhlolo lweseismic lusengabantela umonakalo kwizakhiwo kuphazamise imfuyo nezilwanyana zasendle.

**Ukubona** – ukubekwa kwezixhobo zenyikima nokomba kusengaphazamisa ukubona iindawo ezithile okwexeshana.

**Ubuncwane bemveli** – le projekthi icetywayo inamathuba angephi okonakalisa ubuncwan bemveli.

**Ukusetyenziswa komhlaba** – ukomba kwenyikima kusengaphikasana nokusetyenziswa komhlaba ebudenii beli xesa.

**Ezentlalo nogogosho** – le projekthi inamathuba angephi okuba nefuthe kwimeko yezentlalo noqoqosho. Ifuthe elihle liquka ukudalwa kwemisebenzi nokuvuselewa koqoqosho lwasekuhalenii nolwenqila. Ifuthe elisengalibi kwezentlalo noqoqosho ziquka ithuba lokwanda kolwaphulo-mthetho, ukusasazeka kwezifo nonxinzelelo kwiinkonzo zokuxhasa umsebenzi.

**Ifuthe eligokeleleneyo nelexesha elizayo** – nangona umsebenzi okhoye usenokuba nefuthe elingephifi, into exhalabisayo kukuba ukuvunywa ngokusemthethweni kwalo msebenzi kungavula indela yeaprojekthi ezinkulu

kulo mmandla. Zinganefuthe elikhulu kwaye kubez nizima ukuziyea ukuba sele kukho imali etyaliewyo.

## UPHONONONGO LWENDALO ESINGQONGILEYO

- ekuboneleleni ngenkazeloyeprojekthi nezinye iindlela;
- ekuboneleleni inkczeloyengdalo esingqongileyo esenokuchaphazeleka;
- ekuphawulenii, loo nti isenziwa kuthethwana namaqela anomdlu kune/okanye achaphazelekyo (ii-IAPs), ifuthe elisenokubakho elibi nelihle ale projekthi;
- ekuboneleleni ngophononongo lobungakanani befuthe;
- ekunikeleni ingxelo ngemilinganiselo efunekayo ukuze kuzanyeweli futhe libe kwizinga elamkelekiyo; kune nokuqinsekisa ukuba iziqqibo ezenziwa ngabasemagunyeni zisegqiqweni, azifihla kwaye zinenkathalo.

## AMANYATHETO ENKQUBO YOPHONONONGO

### Inqanaba laphambi kwsicelo (uAgasti ukuya kuOktoba 2015)

Ukuhengela nokwazisa ii-IAPs kune namagunya awisa imiyalelo ngeprojekthi ecetywayo (kuthethwano ngokuthe ngqo, ngezibhenge zamaphephidabda, izaziso ezsisesieni, olu xwebhu) Upukhulaphula iingxaki neempendulo zee-IAPs.

Ukusingatha iingxaki eizisajingayo neengongoma ezithile zomsebenzi: ukue kujongwe ifuthe elisengakho Ukuqulunqa ingxelo yopopolpo Ukuqakisa icicela kwi-PASA (neNEMA)

### Inqanaba lopopo (UOkthoba - Aprili 2016)

Ukuqhubeka nokuthethana nokufumana iimpendulo. UkuChongwa imiba efuna ukusigathath.

Ukuhengela imiba esajingayo kwakune neengongoma ezizintloko zomsebenzi omele wensiwe wefuthe elinokubakho Ukuwenza ingxelo eyiliweyofumanekayo ukuze iholisisewii zee-IAPs namanye amagunya awisa imithetho. Ukuqokelela amagqabaza e-IAP, ukuhlaizyia INgelo Yopopolpo izethunyelwe kumaGunya awenza iziqqibo.

### Inqanaba le-EIA ne-EMP (uMeyi ukuya kuSeptember (Meyi ukuya kuSeptember 2016)

Ukuqhubka naluphi na uphando tveengcali.

Ukuhengelana imiba esajingayo kwakune neengongoma ezizintloko zomsebenzi omele wensiwe wefuthe elinokubakho Ukuwenza ingxelo eyiliweyofumanekayo ukuze iholisisewii zee-IAPs namayne amagunya awisa imithetho.

Inikwe ii-IAPs namagunya awisa imithetho ukuze ayihole. Kuguhutye iintlanganiso ezesenokubakho zikawonke wonke. Kuqokelele amagqabaza e-IAP, kuuhlaizyia e-EIA neEMPr aze athunyelwe kumaguna enza iziqqibo

### Isiqqibo Nokubhena

I-PASA imele iholisisewii e-EIA ne-EMPr ize yenze isiqqibo.

Yzise ii-IAPs namagunya awisa imithetho.

Ibe yinkub o yezibheno ngokuvuisiana nemiyalelo Yezibheno

### IREJISTA NAMAGQABAZA

Bonke ababandanyakayeo bayamenywa beze kubhalisa ngengamaQela Anomda Nachaphazelekyo (Interested & Affected Parties) (IAP). Umela ubhalise njenge- IAP ukuba ungathanda inkczeloyengdalo engakumbi okanye nweleni ukuthabatha inxaxheba kule projekthi yokuphonononga indalo esingqongileyo.

Uku ubhalise, okanye ubelise iingxaki zendalo esingqongileyo okanye izinto ezixhalabisayo za projekthi, nceda uzalise le Fomu Yentsabelo uze uyibusele kwi-SLR ingadlulanga i-10 Octobha 2015. II-IAPs ezbihalise kule projekthi ziza kwaziswa ngeentlganiso zokuxubusha ngenkazeloyengdalo nangamaxhesha okuhlolaa ingxelo.

# IRhino Oil noPhonongo LweGesi EMzantsi AFrika (Pty) Ltd

IMVELAPHI YOLWAZI KUPHONONONGO LWEPEPETROLIYAM OLUCELWAYO KWII FAMA  
EZAHLUKAHLUKENEYO EMPUMA KOLONI (295 ER)

IFOMU YOKUBHALISA NENTSABEBOLO YAMAQELA ANOMDLA NACHAPHAZELEKAYO

IGAMA	
IFAMA/UMHLABA okanye	
UUMBUTHO	
ISITRATO OKANYE ADRESI YEPOSI	
INOMBOLo YEFOWUNI YOMSEBENZI/YASEMINI	IKHOWUDI YEPOSI
INOMBOLo YE-CELL PHONE	INOMBOLo YEFESKI
IMBALELWANO OYIKHETHAYO (yenza isangqa) SMS	IPOSI
UMHLA	IFEKSI
	I-MEYILI
UtyobelO	

INKUKACHA ZABANYE ABANTU ABANGABANINI BOMHLABA KWINDAWO LEYO OKANYE OVAKALELWA  
KUKUBA BAMELE BAXELELWE:

NCEDA UCHAZE UMDLA ONAWO KULE PROJEKTHI ICETYWAYO:

NCEDA UBHALE AMAGQABAZA AKHO NEMIBUZO APHA:

(sebenzisa amaphepha awongezelelekileyo)

Nceda ubuyisele iifomu ezigqityiweyo ku:

Matthew Hemming okanye uStella Moeketse  
(011) 467 0978 (Fax) or Po Box 1596, Cramerview 2060  
[mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com) or [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

IGAMA	PTN No.	MATATELIE	THREE SISTERS 26	DE SCHUUR 59	GLADSTONE 95	GEORGE MOSHESH 13
SIBI 4	0	NEWLANDS 27	0	COCHET 60	0	2
		MC ALPINE 28	0	COCHET 60	0	3
		FREEMANTLE 29	0	COCHET 60	1	3
		MAKOMERENG 30	0	GEORGEGERBERT 61	0	4
		GEORGE MOSHESH 13	1	GEORGEGERBERT 61	2	4
		DEER PARK 32	0	HARRYEBDEN 62	0	5
		DEER PARK 32	1	MARSHALLCLARKE 100	0	6
		NQATSHA 33	0	WALLACE 66	0	6
		NKAU 14	1	SAUL 110	0	7
		NKAU 14	2	SAUL 110	0	7
		NKAU 14	3	ETHEDALE 67	0	8
		NKAU 14	4	ETHEDALE 67	1	8
		NKAU 14	5	ETHEDALE 67	2	8
		RHEEBOK'S RUST 52	0	HILDA HEATH 112	1	9
		NKAU 14	6	HILDA HEATH 112	2	9
		THE EYRIE 34	0	LE GRANGE 69	0	10
		NKAU 14	7	LE GRANGE 69	0	10
		THE EYRIE 34	1	LE GRANGE 69	1	10
		UPLANDS 35	0	MONT PLAISIR 70	0	11
		NKAU 14	8	MONT PLAISIR 70	1	11
		RHEEBOK'S RUST 52	0	LE GRANGE 69	0	11
		NKAU 14	9	AVONDALE 114	0	12
		BELFORT 53	0	AVONDALE 114	1	12
		BRAMWELL 54	0	AVONDALE 114	2	12
		BRAMWELL 54	1	ALWINREIN 115	0	13
		BRAMWELL 54	2	ALWINREIN 115	1	13
		BRAMWELL 54	3	ALWINREIN 115	1	13
		ISAAC DIAHO 15	0	ALWINREIN 115	2	13
		ISAAC DIAHO 15	1	ALWINREIN 115	2	13
		ISAAC DIAHO 15	2	ALWINREIN 115	3	13
		ISAAC DIAHO 15	3	ALWINREIN 115	0	13
		ISAAC DIAHO 15	4	MAFOBE MISSION	1	14
		KLEIN JONAS 16	0	STATION 71	0	14
		KLEIN JONAS 16	1	BERG VIEW 72	0	14
		GLEN ALFRED 56	0	THE START 116	0	14
		GLEN ALFRED 56	1	THE START 116	1	14
		GLEN ALFRED 56	2	BERG VIEW 72	2	14
		GLEN ALFRED 56	3	BERG VIEW 72	2	14
		THE RETREAT 57	0	BERG VIEW 72	0	14
		TRAMORE 58	0	BERG VIEW 72	0	14
		TRAMORE 58	1	BERG VIEW 72	0	14
		TRAMORE 58	2	BERG VIEW 72	0	14
		TRAMORE 58	3	BERG VIEW 72	0	14
		TSITA MOSHESH 17	1	ROLLAND 73	0	14
		TSITA MOSHESH 17	2	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	3	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	4	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	5	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	6	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	7	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	8	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	9	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	10	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	11	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	12	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	13	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	14	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	15	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	16	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	17	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	18	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	19	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	20	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	21	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	22	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	23	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	24	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	25	ROLLAND 73	1	14
		TSITA MOSHESH 17	26	ROLLAND 73	1	14
		QUEENS MERCY	0	ROLLAND 73	0	14
		TRADING SITE 249	0	ROLLAND 73	0	14
		MPARANA TRADING	0	ROLLAND 73	0	14
		SITE 250	0	ROLLAND 73	0	14
		MARIA ZEL MISSION 270	0	ROLLAND 73	0	14
		BERTIEVALE 269	0	ROLLAND 73	0	14
		MANNING 277	0	ROLLAND 73	0	14
		MANNING 277	1	ROLLAND 73	1	14
		ROLLAND 73	2	ROLLAND 73	2	14
		ROLLAND 73	3	ROLLAND 73	3	14
		ROLLAND 73	4	ROLLAND 73	4	14
		ROLLAND 73	5	ROLLAND 73	5	14
		ROLLAND 73	6	ROLLAND 73	6	14
		ROLLAND 73	7	ROLLAND 73	7	14
		ROLLAND 73	8	ROLLAND 73	8	14
		ROLLAND 73	9	ROLLAND 73	9	14
		ROLLAND 73	10	ROLLAND 73	10	14
		ROLLAND 73	11	ROLLAND 73	11	14
		ROLLAND 73	12	ROLLAND 73	12	14
		ROLLAND 73	13	ROLLAND 73	13	14
		ROLLAND 73	14	ROLLAND 73	14	14
		ROLLAND 73	15	ROLLAND 73	15	14
		ROLLAND 73	16	ROLLAND 73	16	14
		ROLLAND 73	17	ROLLAND 73	17	14
		ROLLAND 73	18	ROLLAND 73	18	14
		ROLLAND 73	19	ROLLAND 73	19	14
		ROLLAND 73	20	ROLLAND 73	20	14
		ROLLAND 73	21	ROLLAND 73	21	14
		ROLLAND 73	22	ROLLAND 73	22	14
		ROLLAND 73	23	ROLLAND 73	23	14
		ROLLAND 73	24	ROLLAND 73	24	14
		ROLLAND 73	25	ROLLAND 73	25	14
		ROLLAND 73	26	ROLLAND 73	26	14
		ROLLAND 73	27	ROLLAND 73	27	14
		ROLLAND 73	28	ROLLAND 73	28	14
		ROLLAND 73	29	ROLLAND 73	29	14
		ROLLAND 73	30	ROLLAND 73	30	14
		ROLLAND 73	31	ROLLAND 73	31	14
		ROLLAND 73	32	ROLLAND 73	32	14
		ROLLAND 73	33	ROLLAND 73	33	14
		ROLLAND 73	34	ROLLAND 73	34	14
		ROLLAND 73	35	ROLLAND 73	35	14
		ROLLAND 73	36	ROLLAND 73	36	14
		ROLLAND 73	37	ROLLAND 73	37	14
		ROLLAND 73	38	ROLLAND 73	38	14
		ROLLAND 73	39	ROLLAND 73	39	14
		ROLLAND 73	40	ROLLAND 73	40	14
		ROLLAND 73	41	ROLLAND 73	41	14
		ROLLAND 73	42	ROLLAND 73	42	14
		ROLLAND 73	43	ROLLAND 73	43	14
		ROLLAND 73	44	ROLLAND 73	44	14
		ROLLAND 73	45	ROLLAND 73	45	14
		ROLLAND 73	46	ROLLAND 73	46	14
		ROLLAND 73	47	ROLLAND 73	47	14
		ROLLAND 73	48	ROLLAND 73	48	14
		ROLLAND 73	49	ROLLAND 73	49	14
		ROLLAND 73	50	ROLLAND 73	50	14
		ROLLAND 73	51	ROLLAND 73	51	14
		ROLLAND 73	52	ROLLAND 73	52	14
		ROLLAND 73	53	ROLLAND 73	53	14
		ROLLAND 73	54	ROLLAND 73	54	14
		ROLLAND 73	55	ROLLAND 73	55	14
		ROLLAND 73	56	ROLLAND 73	56	14
		ROLLAND 73	57	ROLLAND 73	57	14
		ROLLAND 73	58	ROLLAND 73	58	14
		ROLLAND 73	59	ROLLAND 73	59	14
		ROLLAND 73	60	ROLLAND 73	60	14
		ROLLAND 73	61	ROLLAND 73	61	14
		ROLLAND 73	62	ROLLAND 73	62	14
		ROLLAND 73	63	ROLLAND 73	63	14
		ROLLAND 73	64	ROLLAND 73	64	14
		ROLLAND 73	65	ROLLAND 73	65	14
		ROLLAND 73	66	ROLLAND 73	66	14
		ROLLAND 73	67	ROLLAND 73	67	14
		ROLLAND 73	68	ROLLAND 73	68	14
		ROLLAND 73	69	ROLLAND 73	69	14
		ROLLAND 73	70	ROLLAND 73	70	14
		ROLLAND 73	71	ROLLAND 73	71	14
		ROLLAND 73	72	ROLLAND 73	72	14
		ROLLAND 73	73	ROLLAND 73	73	14
		ROLLAND 73	74	ROLLAND 73	74	14
		ROLLAND 73	75	ROLLAND 73	75	14
		ROLLAND 73	76	ROLLAND 73	76	14
		ROLLAND 73	77	ROLLAND 73	77	14
		ROLLAND 73	78	ROLLAND 73	78	14
		ROLLAND 73	79	ROLLAND 73	79	14
		ROLLAND 73	80	ROLLAND 73	80	14
		ROLLAND 73	81	ROLLAND 73	81	14
		ROLLAND 73	82	ROLLAND 73	82	14
		ROLLAND 73	83	ROLLAND 73	83	14
		ROLLAND 73	84	ROLLAND 73	84	14
		ROLLAND 73	85	ROLLAND 73	85	14
		ROLLAND 73	86	ROLLAND 73	86	14
		ROLLAND 73	87	ROLLAND 73	87	14
		ROLLAND 73	88	ROLLAND 73	88	14
		ROLLAND 73	89	ROLLAND 73	89	14
		ROLLAND 73	90	ROLLAND 73	90	14
		ROLLAND 73	91	ROLLAND 73	91	14
		ROLLAND 73	92	ROLLAND 73	92	14
		ROLLAND 73	93	ROLLAND 73	93	14
		ROLLAND 73	94	ROLLAND 73	94	14
		ROLLAND 73	95	ROLLAND 73	95	14
		ROLLAND 73	96	ROLLAND 73	96	14
		ROLLAND 73	97	ROLLAND 73	97	14
		ROLLAND 73	98	ROLLAND 73	98	14
		ROLLAND 73	99	ROLLAND 73	99	14
		ROLLAND 73	100	ROLLAND 73	100	14
		ROLLAND 73	101	ROLLAND 73	101	14
		ROLLAND 73	102	ROLLAND 73	102	14
		ROLLAND 73	103	ROLLAND 73	103	14
		ROLLAND 73	104	ROLLAND 73	104	14
		ROLLAND				

Project Reference: 723.18034.00005

File Ref. Rhino EC 295 ER Update Letter Jan 2016

PASA Ref: 12/3/295 ER

Week of 18 January 2016

**ATTENTION: LAND OWNER/STAKEHOLDER/IAP**

Dear Sir/Madam

**UPDATE ON SCOPING AND EIA PROCESS: APPLICATION FOR ENVIRONMENTAL AUTHORISATION WITH REGARDS AN EXPLORATION RIGHT FOR PETROLEUM ON VARIOUS FARMS IN THE MAGISTERIAL DISTRICTS OF MATATIELE AND MOUNT FLETCHER, EASTERN CAPE (12/3/295 ER)**

**Introduction:**

As you are aware Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd (Rhino Oil & Gas) has lodged an application for an exploration right to the Petroleum Agency South Africa (PASA) in terms of section 79 of the Minerals and Petroleum Resources Development Act (28 of 2002) (MPRDA) over properties near to Matatiele in the Eastern Cape (Ref: 12/3/295 ER). Rhino Oil & Gas subsequently made an application to PASA for environmental authorisation of exploration activities as set out in Listing Notice 2 (GN R 984), made in terms of Section 24(5) of the National Environmental Management Act (107 of 1998) (NEMA).

SLR Consulting (Pty) Ltd has been appointed as the independent environmental assessment practitioner and is undertaking the required environmental assessment and public participation process. The application is subject to a scoping and Environmental Impact Assessment (EIA) process that is being undertaken in terms of the EIA Regulations 2014 (GNR 982, 8 December 2014).

MOUNT FLETCHER	PTN No.
IGAMA LEFAMA	
BLACKFONTEIN TRADING SITE	22
TABASE 46	0
TABASE 46	1
TINANA 47	0
DENGWANE 48	0
PABALLONG 51	0
PABALLONG 51	1
PABALLONG 51	2
PABALLONG 51	3
PABALLONG 51	5
PABALLONG 51	6
PABALLONG 51	7
THABA CHICHA 52	1
THABA CHICHA 52	2
THABA CHICHA 52	3
THABA CHICHA 52	4
THABA CHICHA 52	5
THABA CHICHA 52	6
THABA CHICHA 52	7
THABA CHICHA 52	8
THABA CHICHA 52	9
THABA CHICHA 52	10
KUEBUNG 53	0
KUEBUNG 53	1
SEQOBONG 54	0
SEQOBONG 54	1
SEQOBONG 54	2
SEQOBONG 54	3

### **Proposed Exploration Activities:**

Details of the proposed exploration work programme, a map of the exploration area, list of included farms and information on the scoping and EIA process are included in the project's Background Information Document which is publically available at <ftp://slrconsulting.co.za>

Username: 1013151013      Password: whuiqfpi23r2 or on request from SLR.

In this application Rhino Oil & Gas has only applied for approval to undertake early-phase exploration for oil and gas which might be located within suitable geological strata. The purpose of the work would be solely to determine the presence of any possible petroleum resource which could be investigated further. The initial 3-year exploration work programme will be restricted to non-invasive techniques, as well as seismic surveys and the drilling of less than 10 core boreholes.

### **Fracking or Not?**

No hydraulic fracturing (fracking) is proposed in the 3-year exploration work programme. Rhino Oil & Gas have stated that there is not currently enough information to determine what techniques might be required for future gas extraction. If a resource was identified and subsequently proven to be commercial, then hydraulic fracturing could be one of the potential techniques for gas production. However, a lot of investigation, multiple environmental assessments and authority approvals would be required before reaching that point.

If the early-phase exploration were to confirm the presence of a potential resource, then Rhino Oil & Gas would need to seek further approval from PASA for the additional exploration work required to investigate this. Any further approval would be subject to an additional environmental assessment process with further public consultation. Similarly if the later exploration led to the discovery of a commercial resource suitable for development then Rhino Oil & Gas would need to secure a production right from PASA. Any application for a production right has to be subject to an environmental assessment process with further public consultation. Approvals are also likely to be required other legislation.

All future exploration work or production operations that may arise, if resources are discovered, is therefore beyond the scope of the current scoping and EIA process.

### **Notification and Consultation:**

Notification to and consultation with interested and affected parties (IAPs) commenced in October 2015. An authority meeting and a public meeting were held in Matatiele in November/December 2015. A draft scoping report was also made available for review in October 2015. The public participation process to date has elicited significant response to the exploration right application.

Overall the public response was very much opposed to the exploration right application and this has been documented. The issues that have been raised are too numerous to elaborate on in this letter<sup>1</sup>, but included various calls for further consultation and a demand that more time be allowed in the scoping and EIA schedule<sup>2</sup>. SLR consulted with PASA on five key issues that were material to the overall application and the scoping and EIA process. These are summarised below:

**Issue 1:** Most persons participating in the EIA process stated their opposition or lodged an objection. Many of the objections were made with reasons relating to production and fracking. It is clear that the EIA process will not be able to resolve such objections. What mechanisms exist for these objections to be addressed?

**Issue 2:** Most IAPs have demanded that the current EIA process present details on production and undertakes an assessment of potential production (including fracking) related impacts, even though the current application does not cover further exploration or production. What is PASA's instruction with regards the scope of the current EIA?

**Issue 3:** Many IAPs have asked why the current Karoo Strategic Environmental Assessment (SEA) is not applicable to all areas of South Africa. Moreover, the IAPs have demanded that all exploration right applications and related EIA processes be stopped until the SEA is complete. What is PASA's response in this regard?

**Issue 4:** Most IAPs have argued that the time available in the current EIA schedule is insufficient to allow for the required public consultation for an application area of such large extent. Will PASA grant an extension of time within the EIA process to allow the project to respond to these issues and adjust the public participation process accordingly?

**Issue 5:** IAPs have raised the concern that many sites within the application areas are either protected outright or incompatible with exploration and/or the production of oil and gas and that legislation prevents such work from taking place in these areas. The question has been asked "why undertake an EIA to obtain exploration rights in areas where any gas, if it were to be found, would not be able to be extracted because of the restrictions imposed by protected area legislation and Regulation 122 of the Petroleum Regulations (GN R 466 of 2015) relating to the location of wells?". The demand is that the application be stopped, all of the future non-compatible/unlawful areas removed and then a new EIA be commenced for the revised area. What is PASA's response in this regard?

The response received from PASA to the queries is attached to this letter. The application and the scoping and EIA process will be undertaken in accordance with the guidance from PASA. In order

---

<sup>1</sup> All comments and issues that are submitted by IAPs are being captured and will be contained in the scoping report.

<sup>2</sup> The schedule for a scoping and EIA process is constrained by timeframes detailed in Part 3 of the EIA Regulations (GNR 982, 8 December 2014)

to incorporate further public interaction and investigation to augment the scoping process, SLR applied to PASA for an extension of time. In December 2015 PASA granted an extension for the scoping process, with the requirement that the final scoping report be submitted to PASA by the 20<sup>th</sup> of April 2016.

SLR is currently busy with various activities to augment notification of and consultation with stakeholders and elicit responses from interested and affected parties whom are representative of the application area. The objective is to ensure that the consultation is broad enough to produce a draft scoping report that identifies the key issues that will need to be addressed in the assessment phase. SLR is continuing to consult with stakeholders through a range of focussed meetings, additional communications and information sharing. Meetings are being arranged with the local municipalities, traditional authorities and other land owner representatives.

Interested and affected parties are advised that a revised draft scoping report will be made available for a 30 day review period. A further notice in this regard will be distributed when the revised report is available. All comments and issues raised by IAPs as well as minutes of all the meetings that were held will be included in the revised draft scoping report.

#### **Application area:**

SLR has been advised by Rhino Oil & Gas that they are reviewing the application area (currently under revision by their surveyors). The revision will exclude all properties where the granting of an exploration right is prohibited by Section 48 of the MPRDA including:

- ,as per section 48 of the Protected Areas Act (57 of 2003), special nature reserves, national parks, nature reserves, protected areas or protected environments (including world heritage sites, marine protected areas, specially protected forest areas, forest nature reserves and forest wilderness areas)
- land comprising a residential area;
- any public road, railway or cemetery;
- any land being used for public or government purposes or reserved in terms of any other law; or
- areas identified by the Minister by notice in the Gazette in terms of section 49.

Rhino Oil & Gas has also advised SLR that they will not be excluding properties or areas where a constraint may restrict exploration activity (current or future), but does not specifically prohibit the granting of an exploration right. Rhino Oil & Gas will, however, ensure that all of their activities are undertaken in a lawful and environmentally responsible manner. It is the role of the environmental process to identify all such constraints and restrict or prohibit exploration activities through documented management commitments. An example of a constraint which prohibits specific

exploration activities in certain areas, but does not prohibit the granting of a right is Sections 122 (2) and (3) of the Regulations on Petroleum Exploration and Production (GN R 466, June 2015). SLR will identify and document these constraints in the EIA.

#### **Summary:**

The environmental assessment process of the application for an exploration right by Rhino Oil & Gas over near Matatiele in the Eastern Cape (Ref: 12/3/295 ER) is still in the scoping phase. To date, IAPs have raised many issues and strong objection to the project. The scoping and EIA process is adapting to responses and the guidance from PASA on the key issues. Consultation with potentially interested and affected parties is ongoing and work to augment notification of and consultation with stakeholders is being undertaken.

The primary objective of the scoping process is to identify the key issues that need to be addressed in the assessment phase that will follow. It is to be noted that the purpose of the scoping phase is not to provide answers to all the issues that arise, but rather to document these and ensure that the level of assessment required, will be undertaken in the EIA. The results of the current process, including details of the issues and objections will be documented in a scoping report. Once completed, a draft scoping report will be made available to interested and affected parties for a 30 day review period.

Please pass this letter onto any other persons whom you know may have an interest in the project. We welcome any comment or questions. Thank you for your ongoing involvement in the scoping and EIA process.

Yours faithfully

**Matthew Hemming**

MSc (Conservation Biology)  
Environmental Assessment Practitioner

**SLR**  
global environmental solutions

**RHINO OIL & GAS EXPLORATION SOUTH AFRICA (PTY) LTD**

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT FOR THE EXPLORATION RIGHT FOR PETROLEUM ON VARIOUS FARMS IN THE MAGISTERIAL DISTRICT OF MATATIELE & MT. FLETCHER, EASTERN CAPE

SCOPING MEETING  
29 September 2015  
(PASA Ref No. 3/11/295 ER)

**AGENDA**

1. Welcome and introductions
2. Project overview
  - project scope
  - environmental process
3. Current state of the environment
4. Questions and comments
5. Way forward and closure

global environmental solutions **SLR**

## INTRODUCTION

- Welcome to all
- Phillip Steyn is from Rhino Oil and Gas and will introduce the project.
- Matthew Hemming from SLR Consulting is the Environmental Assessment Practitioner

global environmental solutions **SLR**

## PURPOSE OF MEETING

- Provide an overview of the project
- Understand the environmental process
- Obtain input on the existing status of the environment
- Obtain input on potential impacts
- Raise and record environmental issues
- Agree on the way forward

global environmental solutions **SLR**

## INTRODUCTION


- Rhino Oil and Gas (Pty) Ltd has made an application for an exploration right (ER) for petroleum in terms of Section 79 of the Mineral and Petroleum Resources Development Act.
- The ER, if granted, will enable Rhino to undertake exploration, on the included properties, with the methods proposed.
- Rhino must obtain an environmental authorisation before the ER can be granted.

global environmental solutions



## PROJECT OVERVIEW

- ER covers ~200 farm portions
- Area of 120 000 ha
- Excludes the Malekgonyane Nature Reserve
- The proposed exploration work is solely to identify if a resource exists.
- No extraction or testing of gas or oil



## APPLICANT AND PROJECT

Rhino Presentation

global environmental solutions



## ENVIRONMENTAL PROCESS

### Why?

- Legal requirement to MPRDA and NEMA
  - Scoping and EIA process to inform environmental authorisation
  - Consult with land owners and interested parties
- The Petroleum Agency South Africa (PASA) is the designated authority for Petroleum Exploration.
- SLR Consulting is appointed to undertake the Scoping and EIA.

global environmental solutions



## ENVIRONMENTAL PROCESS

### How?

- Process defined in 2014 EIA Regulations
- Must be done by an EAP
- Participation of interested and affected parties
- Possible specialist investigations
- Reporting (Scoping and then EIA/EMP)
- Decision making by authority

global environmental solutions



## ENVIRONMENTAL PROCESS

### What?

- Define proposed project and alternatives
- Understand the affected environment
- Assess the potential impacts of the project on the environment
- Identify appropriate management measures

global environmental solutions



## ENVIRONMENTAL PROCESS

### Who is involved?

- Landowners, land users and lawful occupiers
- Non-governmental organisations, parastatals
- **Department of Mineral Resources (via PASA)**
- Department of Economic Development, Tourism & Environmental Affairs
- Department of Water and Sanitation
- Department of Agriculture, Forestry and Fisheries
- National/Provincial Heritage body
- Provincial Wildlife Authority
- District Municipalities
- Local Municipalities
- Ward councillors
- Traditional authorities



## ENVIRONMENTAL PROCESS

### Notification process

- Adverts, notices, letters, BID.
- BID provides information so that people can participate meaningfully.
- Challenges in sourcing contact details for land owners over so many farms and to rural people.
- Referrals by notified people and traditional authorities is helping.
- Process is on-going and will continue in EIA.

global environmental solutions



## ENVIRONMENTAL PROCESS

### EIA report (due after approval of Scoping)

- Understand key sensitivities of the area.
- Identify potential risks/impacts of exploration activities.
- Assess how the proposed activities would impact the environmental aspects of the affected area.
- Determine management and mitigation measures

global environmental solutions



## ENVIRONMENTAL PROCESS

### Scoping report (due in October)

- Sets out all issues that have to be investigated further.
- Sets out how these investigations will be performed.
- “Agreed approach” between the public, authorities and the project team.

global environmental solutions



## ENVIRONMENTAL PROCESS

### EMP report (submitted with EIA)

- Set out the management measures under which exploration must be conducted to prevent unacceptable environmental impacts.
- Adaptation of exploration methods to take account of local sensitivities and concerns.
- Prevent exploration activity at incompatible sites.
- EMP and authorisation conditions are legally binding.

global environmental solutions



## SURVEY ALTERNATIVES

Aspects	Options being considered
Survey method	Vibroseis vs explosive shot-hole. Explosive is a more portable, versatile method.
Survey routes	Can be identified yet as require first phase data. But highly flexible and can be routed along least sensitive areas in a region.
Infrastructure	No permanent infrastructure required. Operator supplies all and removes all on completion.

global environmental solutions



## STATUS OF EXISTING ENVIRONMENT

### Socio-economic:

- Largely rural, no towns
- Low population density
- Possibly impoverished areas, with very little economic activity, low education levels and low skills base
- Main economic industries – agriculture and tourism

global environmental solutions



## DRILLING ALTERNATIVES

Aspects	Options being considered
Drill method	Diamond core is most appropriate to determine stratigraphy. Mobile rig with small operational footprint. Quick completion
Drill sites	Can be identified yet as require first phase data. But highly flexible and can be sited on least sensitive areas in a region.
Access	Make use of existing routes.
Infrastructure	No permanent infrastructure required. Operator supplies all and removes all on completion.
Water consumption	As locally appropriate, in agreement with land owner and from legal source

global environmental solutions



## STATUS OF EXISTING ENVIRONMENT

### Topography:

- Steep and deeply incised valleys
- Flatter in the east with some valley bottoms and hill plateaus
- Region rising over 1000 m to the NW with the Drakensberg mountain Range

### Soils and land capability:

- Soils generally of low productivity due to steepness
- Limited crop production in valley bottoms
- High stocking rates on grassland
- Localised erosion.

global environmental solutions



## STATUS OF EXISTING ENVIRONMENT

### Land use:

- Largely agricultural (extensive and subsistence)
- Stock grazing
- Limited cropping on flat ground (dryland and irrigated)
- Some ecotourism

### Heritage/cultural resources:

- Likely to be family grave sites at settlements.

## STATUS OF EXISTING ENVIRONMENT

### Biodiversity:

- Grassland Biome: primarily Lesotho Highland, Southern Drakensberg and East Griqualand Grasslands.
- Also Mabela Sandy and Foothill Moist Grassland.
- Significant transformation from agriculture.
- Numerous wetlands, streams and rivers.
- Only 1 protected area, but northern parts in Maloti Drakensberg TFCA expansion zones
- Significant areas identified as Critical Biodiversity Areas (terrestrial/ aquatic) in EC Biodiversity Conservation Plan.
- Overall sensitivity: moderate to high

global environmental solutions



## STATUS OF EXISTING ENVIRONMENT

### Surface water :

- In headlands of Mzimvubu to Keiskama WMA, multiple quaternary catchments
- Watercourses and rivers flow SE to ocean.
- Water quality expected to be good
- Huge water production, but relatively little use

### Groundwater:

- Shallow and deeper aquifer systems
- Limited use for agriculture and drinking
- Water quality expected to be good

global environmental solutions



## STATUS OF EXISTING ENVIRONMENT

### Air quality:

- Good
- Local point sources expected to be minimal
- Agricultural activities and vehicles, veld fires

### Noise:

- Mostly very quiet. Very limited local noise sources.

### Visual:

- Wide open spaces, big mountain backdrop providing expansive scenery
- High 'sense of place'

global environmental solutions



## POTENTIAL ANTICIPATED IMPACTS

Likely to be limited as proposed exploration is mostly done remotely (except seismic surveys and drilling).

Also localised as seismic surveys and drilling take place on less than 0.02% of the total area.

And of short duration as activities are completed in days or weeks.

**But these could possibly:**

- Disturb nearby receptors or result in nuisance,
- Interfere with land use,
- Damage local infrastructure,

global environmental solutions



## POTENTIAL ANTICIPATED IMPACTS

**Cont..:**

- Cause local soil disturbance or pollution
- Pollute surface or shallow groundwater,
- Damage or disturb biodiversity, ecosystem services
- Consume water,
- Compromise farm security,
- Generate wastes,
- Result in fires.
- etc

global environmental solutions



## POSSIBLE MANAGEMENT MEASURES

- Define '**no-go areas**' through selection of sensitivity criteria.
- **GIS assessment** of all target sites to select areas of no/low sensitivity.
- **Site inspection** prior to establishment to confirm appropriateness.
- Negotiate **access agreement** with land owner prior to use.

global environmental solutions



## QUESTIONS OR COMMENTS

### Baseline environment and/or Potential impacts

Cultural      Socio-economic      Biophysical

### Developments / land uses

That could affect the project or be affected by the project

### Project plan and/or alternatives

global environmental solutions



## WAY FORWARD

- Distribute draft Scoping report ([from 19 October](#))
- Regulatory authority and public review ([30 days](#))
- EIA investigations ([next 3-5 months](#))
- Distribute draft EIA and EMP report ([~ March/April 2016](#))
- EIA feedback Meetings ([~ March/April 2016](#))
- Regulatory authority and public review of EIA ([30 days](#))
- Distribute record of decision ([~ 3<sup>rd</sup> quarter 2016](#))

global environmental solutions



**THANK YOU**

**CLOSE**



global environmental solutions

## LOGISTICS

### Environmental reports:

- Full reports – English
- Summaries – English / Xhosa

### Summaries :

- via e-mail or post

### Full reports:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matatiele Public Library</li> <li>- Electronic on CD (if requested)</li> <li>- <b>Where else?</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Project website</li> <li>- SLR's Library (Fourways, Johannesburg)</li> </ul> |
|---|---|

global environmental solutions





RHINO OIL AND GAS EXPLORATION SOUTH AFRICA PTY) LTD –  
EXPLORATION RIGHT APPLICATION  
PROOF OF PUBLIC CONSULTATION PROCESS  
PASA FILE REFERENCE NUMBER: 12/3/291 ER

This is to certify that I

Dr. B. N. Gathu

in my capacity as a representative of

Manager: Mariazell

have received the following documents:

PLEASE COMPLETE AND TICK RELEVANT BOX

Background Information Documents (BIDs) for distribution to the public.

Date: 12/09/15

  
Signature/Stamp:

FR. BERNARD GATHU  
MARIAZELL INSTITUTION  
P.O.BOX 68  
MATATIELE, 4730  
SOUTH AFRICA



RHINO OIL AND GAS EXPLORATION SOUTH AFRICA PTY) LTD –  
EXPLORATION RIGHT APPLICATION  
PROOF OF PUBLIC CONSULTATION PROCESS  
PASA FILE REFERENCE NUMBER: 12/3/291 ER

This is to certify that I

CTOR/Any

in my capacity as a representative of

MATATIELE LOCAL MUNICIPALITY

have received the following documents:

PLEASE COMPLETE AND TICK RELEVANT BOX

Background Information Documents (BIDs) for distribution to the public.

Date: 11/09/2015

  
Signature/Stamp:



RHINO OIL AND GAS EXPLORATION SOUTH AFRICA PTY) LTD –  
EXPLORATION RIGHT APPLICATION  
PROOF OF PUBLIC CONSULTATION PROCESS  
PASA FILE REFERENCE NUMBER: 12/3/291 ER

This is to certify that I

M. MOEKETSE M.R.


in my capacity as a representative of

TSIKARONG J.S.S.

have received the following documents:

PLEASE COMPLETE AND TICK RELEVANT BOX

<input checked="" type="checkbox"/> Background Information Documents (BIDs) for distribution to the public.	
---	--



Date: 17-09-2015

Mase Rantsieng

**From:** Stella Moeketse  
**Sent:** 18 September 2015 12:43 PM  
**To:** kokstad@cie.org.za  
**Cc:** Mase Rantsieng  
**Subject:** Application for an Exploration Right in Matatiele and Elundini: Background Information Document  
**Attachments:** English\_2015-09-18-Rhino EC BID Final.pdf

Tracking:	Recipient	Delivery	Read
	kokstad@cie.org.za		
	Mase Rantsieng	Delivered: 2015/09/18 12:44 PM	Read: 2015/09/18 01:06 PM

ATTENTION: STAKEHOLDER

Dear Sir/Madam

NOTICE OF APPLICATION FOR ENVIRONMENTAL AUTHORISATION IN SUPPORT OF EXPLORATION RIGHT FOR PETROLEUM ON VARIOUS FARMS IN THE MAGISTERIAL DISTRICTS OF MATATIELE AND MOUNT FLETCHER, EASTERN CAPE (12/3/295 ER)

Please be informed that Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd has lodged an application for an **exploration right** to the Petroleum Agency South Africa (PASA) in terms of section 79 of the Minerals and Petroleum Resources Development Act, 2002. Rhino Oil and Gas proposes to undertake early-phase exploration for oil and gas which may be located underground within suitable geological strata. The purpose is to determine the presence of a petroleum resource which could be investigated further. The initial 3-year exploration work programme will be restricted to non-invasive techniques, seismic surveys and the drilling of less than 10 core boreholes for determining stratigraphy. No hydraulic fracturing or fracking is proposed.

Rhino Oil and Gas is required to make an application for **environmental authorisation** of the exploration activities in terms of Chapter 5 of the National Environmental Management Act, 1998 (No. 107 of 1998) (NEMA). The application must be subject to a scoping and environmental impact assessment process as stipulated in the EIA Regulations (GNR 982, 8 December 2014).

SLR Consulting (South Africa) (Pty) Ltd are appointed as independent environmental consultants responsible for the public participation and environmental assessment required to inform a decision on the environmental authorisation. As part of the initial phase of this work we are distributing information to as many interested or affected parties as possible. Through various resources we have obtained contact details for owners of land and potential stakeholders. We continue to acquire such details. The project is being advertised in local newspapers and through notices placed in towns within the area.

Our information leads us to believe that you may be a stakeholder with interest in the application. We would thus like to notify you of the application and provide you with introductory information on the proposed exploration project. The Background Information Document explains the proposed project, outlines the application process and includes a map and the names of all farms included in the application area.

Please register with the public participation office should you be an interested or affected party. You must register if you wish to participate in the environmental assessment process for the project.

Please also pass this document on to any other persons whom you know reside in or near to the exploration right application area. We welcome any comment or questions.

Yours faithfully

#### Matthew Hemming

MSc (Conservation Biology)

Environmental Assessment Practitioner

#### Stella Moeketse

Environmental Assessment Practitioner

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd

Email: [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

Mobile: +27 72 380 5609

Tel: +27 11 467 0945

Ext: 2010

Fax: +27 11 467 0978

SLR Africa (Block 7)  
Fourways Manor Office Park  
Cnr Roos and Macbeth Streets  
Fourways, Johannesburg, 2060  
South Africa



This communication and any attachment(s) contains information which is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the exclusive use of the recipient(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error please email us by return mail and then delete the email from your system together with any copies of it. Please note that you are not permitted to print, copy, disclose or use part or all of the content in any way.

Emails and any information transmitted thereunder may be intercepted, corrupted or delayed. As a result, SLR does not accept any responsibility for any errors or omissions howsoever caused and SLR accepts no responsibility for changes made to this email or any attachment after transmission from SLR. Whilst all reasonable endeavours are taken by SLR to screen all emails for known viruses, SLR cannot guarantee that any transmission will be virus free.

Any views or opinions are solely those of the author and do not necessarily represent those of SLR Management Ltd, or any of its subsidiaries, unless specifically stated.

SLR Consulting (South Africa) (Proprietary) Limited and SLR Consulting (Africa) (Proprietary) Limited are both subsidiaries of SLR Management Ltd. Registered Office: Unit 7 Fourways Manor Office Park, Cnr Roos and Macbeth Street, Fourways, 2191, Gauteng, South Africa

#### Mase Rantsieng

**From:** Stella Moeketse  
**Sent:** 18 September 2015 12:43 PM  
**To:** agriec@mweb.co.za; peterneave@heinztoyota.co.za; cedarvillefa@telkomsa.net  
**Cc:** Mase Rantsieng  
**Subject:** Application for an Exploration Right in Matatiele and Elundini: Background Information Document  
**Attachments:** English\_2015-09-18-Rhino EC BID Final.pdf

<b>Tracking:</b>	<b>Recipient</b>	<b>Read</b>
	agrie@mweb.co.za	
	peterneave@heinztoyota.co.za	
	cedarvillefa@telkomsa.net	
	Mase Rantsieng	Read: 2015/09/18 01:06 PM

#### ATTENTION: STAKEHOLDERS

Dear Sir/Madam

#### NOTICE OF APPLICATION FOR ENVIRONMENTAL AUTHORISATION IN SUPPORT OF EXPLORATION RIGHT FOR PETROLEUM ON VARIOUS FARMS IN THE MAGISTERIAL DISTRICTS OF MATATIELE AND MOUNT FLETCHER, EASTERN CAPE (12/3/295 ER)

Please be informed that Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd has lodged an application for an **exploration right** to the Petroleum Agency South Africa (PASA) in terms of section 79 of the Minerals and Petroleum Resources Development Act, 2002. Rhino Oil and Gas proposes to undertake early-phase exploration for oil and gas which may be located underground within suitable geological strata. The purpose is to determine the presence of a petroleum resource which could be investigated further. The initial 3-year exploration work programme will be restricted to non-invasive techniques, seismic surveys and the drilling of less than 10 core boreholes for determining stratigraphy. No hydraulic fracturing or fracking is proposed.

Rhino Oil and Gas is required to make an application for **environmental authorisation** of the exploration activities in terms of Chapter 5 of the National Environmental Management Act, 1998 (No. 107 of 1998) (NEMA). The application must be subject to a scoping and environmental impact assessment process as stipulated in the EIA Regulations (GNR 982, 8 December 2014).

SLR Consulting (South Africa) (Pty) Ltd are appointed as independent environmental consultants responsible for the public participation and environmental assessment required to inform a decision on the environmental authorisation. As part of the initial phase of this work we are distributing information to as many interested or affected parties as possible. Through various resources we have obtained contact details for owners of land and potential stakeholders. We continue to acquire such details. The project is being advertised in local newspapers and through notices placed in towns within the area.

Our information leads us to believe that you may be a stakeholder with interest in the application. We would thus like to notify you of the application and provide you with introductory information on the proposed exploration project. The Background Information Document explains the proposed project, outlines the application process and includes a map and the names of all farms included in the application area.

Please register with the public participation office should you be an interested or affected party. You must register if you wish to participate in the environmental assessment process for the project.

Please also pass this document on to any other persons whom you know reside in or near to the exploration right application area. We welcome any comment or questions.

Yours faithfully



**Matthew Hemming**

MSc (Conservation Biology)

Environmental Assessment Practitioner

**Stella Moeketse**

Environmental Assessment Practitioner

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd

Email: [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

Mobile: +27 72 380 5609

Tel: +27 11 467 0945

Ext: 2010

Fax: +27 11 467 0978

SLR Africa (Block 7)  
Fourways Manor Office Park  
Cnr Roos and Macbeth Streets  
Fourways, Johannesburg, 2060  
South Africa



**Confidentiality Notice and Disclaimer**

This communication and any attachment(s) contains information which is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the exclusive use of the recipient(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error please email us by return mail and then delete the email from your system together with any copies of it. Please note that you are not permitted to print, copy, disclose or use part or all of the content in any way.

Emails and any information transmitted thereunder may be intercepted, corrupted or delayed. As a result, SLR does not accept any responsibility for any errors or omissions howsoever caused and SLR accepts no responsibility for changes made to this email or any attachment after transmission from SLR. Whilst all reasonable endeavours are taken by SLR to screen all emails for known viruses, SLR cannot guarantee that any transmission will be virus free.

Any views or opinions are solely those of the author and do not necessarily represent those of SLR Management Ltd, or any of its subsidiaries, unless specifically stated.

SLR Consulting (South Africa) (Proprietary) Limited and SLR Consulting (Africa) (Proprietary) Limited are both subsidiaries of SLR Management Ltd. Registered Office: Unit 7 Fourways Manor Office Park, Cnr Roos and Macbeth Street, Fourways, 2191, Gauteng, South Africa

**Mase Rantsieng**

**From:** Stella Moeketse  
**Sent:** 18 September 2015 01:07 PM  
**To:** georgemokabo@gmail.com  
**Cc:** Mase Rantsieng  
**Subject:** Application for an Exploration Right in Matatiele and Elundini: Background Information Document English\_2015-09-18-Rhino EC BID Final.pdf

Tracking:	Recipient	Delivery	Read
	georgemokabo@gmail.com		
	Mase Rantsieng	Delivered: 2015/09/18 01:07 PM	Read: 2015/09/18 01:08 PM

**ATTENTION: BANTU PRESBYTERIAN CHURCH OF SOUTH AFRICA (LANDOWNER)**

Dear Reverend George Mofokeng Mokabo

**NOTICE OF APPLICATION FOR ENVIRONMENTAL AUTHORISATION IN SUPPORT OF EXPLORATION RIGHT FOR PETROLEUM ON VARIOUS FARMS IN THE MAGISTERIAL DISTRICTS OF MATATIELE AND MOUNT FLETCHER, EASTERN CAPE (12/3/295 ER)**

Please be informed that Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd has lodged an application for an **exploration right** to the Petroleum Agency South Africa (PASA) in terms of section 79 of the Minerals and Petroleum Resources Development Act, 2002. Rhino Oil and Gas proposes to undertake early-phase exploration for oil and gas which may be located underground within suitable geological strata. The purpose is to determine the presence of a petroleum resource which could be investigated further. The initial 3-year exploration work programme will be restricted to non-invasive techniques, seismic surveys and the drilling of less than 10 core boreholes for determining stratigraphy. No hydraulic fracturing or fracking is proposed.

Rhino Oil and Gas is required to make an application for **environmental authorisation** of the exploration activities in terms of Chapter 5 of the National Environmental Management Act, 1998 (No. 107 of 1998) (NEMA). The application must be subject to a scoping and environmental impact assessment process as stipulated in the EIA Regulations (GNR 982, 8 December 2014).

SLR Consulting (South Africa) (Pty) Ltd are appointed as independent environmental consultants responsible for the public participation and environmental assessment required to inform a decision on the environmental authorisation. As part of the initial phase of this work we are distributing information to as many interested or affected parties as possible. Through various resources we have obtained contact details for owners of land and potential stakeholders. We continue to acquire such details. The project is being advertised in local newspapers and through notices placed in towns within the area.

Our information leads us to believe that you may be a stakeholder with interest in the application. We would thus like to notify you of the application and provide you with introductory information on the proposed exploration project. The Background Information Document explains the proposed project, outlines the application process and includes a map and the names of all farms included in the application area.

Please register with the public participation office should you be an interested or affected party. You must register if you wish to participate in the environmental assessment process for the project.

Please also pass this document on to any other persons whom you know reside in or near to the exploration right application area. We welcome any comment or questions.

Yours faithfully

### Matthew Hemming

MSc (Conservation Biology)

Environmental Assessment Practitioner

### Stella Moeketse

Environmental Assessment Practitioner

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd

Email: [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

Mobile:+27 72 380 5609

Tel: +27 11 467 0945

Ext: 2010

Fax: +27 11 467 0978

SLR Africa (Block 7)  
Fourways Manor Office Park  
Cnr Roos and Macbeth Streets  
Fourways, Johannesburg, 2060  
South Africa



#### Confidentiality Notice and Disclaimer

This communication and any attachment(s) contains information which is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the exclusive use of the recipient(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error please email us by return mail and then delete the email from your system together with any copies of it. Please note that you are not permitted to print, copy, disclose or use part or all of the content in any way.

Emails and any information transmitted thereunder may be intercepted, corrupted or delayed. As a result, SLR does not accept any responsibility for any errors or omissions howsoever caused and SLR accepts no responsibility for changes made to this email or any attachment after transmission from SLR. Whilst all reasonable endeavours are taken by SLR to screen all emails for known viruses, SLR cannot guarantee that any transmission will be virus free.

Any views or opinions are solely those of the author and do not necessarily represent those of SLR Management Ltd, or any of its subsidiaries, unless specifically stated.

SLR Consulting (South Africa) (Proprietary) Limited and SLR Consulting (Africa) (Proprietary) Limited are both subsidiaries of SLR Management Ltd.  
Registered Office: Unit 7 Fourways Manor Office Park, Cnr Roos and Macbeth Street, Fourways, 2191, Gauteng, South Africa

### Mase Rantsieng

**From:** Stella Moeketse  
**Sent:** 18 September 2015 12:43 PM  
**To:** ngesip@petroleumagencysa.com; khumalon@petroleumagencysa.com; info@geoscience.org.za; mining@csir.co.za; plochner@csir.co.za; rabson@maloti.org.za; avanwyk@ppf.org.za; eladmin@wessa.co.za; advocacy@birdlife.org.za; aburns@wwf.org.za; egtproject@mweb.co.za; vstone@wwf.org.za; bradleyg@ewt.org.za; jonathan.deal@treasurethekaroo.co.za; research@treasurethekaroo.co.za  
**Cc:** Mase Rantsieng  
**Subject:** Application for an Exploration Right in Matatiele and Elundini: Background Information Document  
**Attachments:** English\_2015-09-18-Rhino EC BID Final.pdf

Tracking:	Recipient	Delivery	Read
	ngesip@petroleumagencysa.com		
	khumalon@petroleumagencysa.co		
	info@geoscience.org.za		
	mining@csir.co.za		
	plochner@csir.co.za		
	rabson@maloti.org.za		
	avanwyk@ppf.org.za		
	eladmin@wessa.co.za		
	advocacy@birdlife.org.za		
	aburns@wwf.org.za		
	egtproject@mweb.co.za		
	vstone@wwf.org.za		
	bradleyg@ewt.org.za		
	jonathan.deal@treasurethekaroo.co		
	research@treasurethekaroo.co.za		
	Mase Rantsieng	Delivered: 2015/09/18 12:43 PM	Read: 2015/09/18 01:06 PM

### ATTENTION: STAKEHOLDERS

Dear Sir/Madam

### NOTICE OF APPLICATION FOR ENVIRONMENTAL AUTHORISATION IN SUPPORT OF EXPLORATION RIGHT FOR PETROLEUM ON VARIOUS FARMS IN THE MAGISTERIAL DISTRICTS OF MATATIELE AND MOUNT FLETCHER, EASTERN CAPE (12/3/295 ER)

Please be informed that Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd has lodged an application for an **exploration right** to the Petroleum Agency South Africa (PASA) in terms of section 79 of the Minerals and Petroleum Resources Development Act, 2002. Rhino Oil and Gas proposes to undertake early-phase exploration for oil and gas which may be located underground within suitable geological strata. The purpose is to determine the presence of a petroleum resource which could be investigated further. The initial 3-year exploration work programme will be restricted to non-invasive techniques, seismic surveys

and the drilling of less than 10 core boreholes for determining stratigraphy. No hydraulic fracturing or fracking is proposed.

Rhino Oil and Gas is required to make an application for **environmental authorisation** of the exploration activities in terms of Chapter 5 of the National Environmental Management Act, 1998 (No. 107 of 1998) (NEMA). The application must be subject to a scoping and environmental impact assessment process as stipulated in the EIA Regulations (GNR 982, 8 December 2014).

SLR Consulting (South Africa) (Pty) Ltd are appointed as independent environmental consultants responsible for the public participation and environmental assessment required to inform a decision on the environmental authorisation. As part of the initial phase of this work we are distributing information to as many interested or affected parties as possible. Through various resources we have obtained contact details for owners of land and potential stakeholders. We continue to acquire such details. The project is being advertised in local newspapers and through notices placed in towns within the area.

Our information leads us to believe that you may be a stakeholder with interest in the application. We would thus like to notify you of the application and provide you with introductory information on the proposed exploration project. The Background Information Document explains the proposed project, outlines the application process and includes a map and the names of all farms included in the application area.

Please register with the public participation office should you be an interested or affected party. You must register if you wish to participate in the environmental assessment process for the project.

Please also pass this document on to any other persons whom you know reside in or near to the exploration right application area. We welcome any comment or questions.

Yours faithfully



**Matthew Hemming**

MSc (Conservation Biology)

Environmental Assessment Practitioner

## Mase Rantsieng

**From:** Stella Moeketse  
**Sent:** 18 September 2015 01:07 PM  
**To:** nolanthurston@gmail.com  
**Cc:** Mase Rantsieng  
**Subject:** Application for an Exploration Right in Matatiele and Elundini: Background Information Document  
**Attachments:** English\_2015-09-18-Rhino EC BID Final.pdf

Tracking:	Recipient	Delivery	Read
	nolanthurston@gmail.com		
	Mase Rantsieng	Delivered: 2015/09/18 01:08 PM	Read: 2015/09/18 01:08 PM

### ATTENTION: DIOCESE OF UMTATA OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH (LANDOWNER)

Dear Right Reverend Bishop Sithembele Sipuka

### NOTICE OF APPLICATION FOR ENVIRONMENTAL AUTHORISATION IN SUPPORT OF EXPLORATION RIGHT FOR PETROLEUM ON VARIOUS FARMS IN THE MAGISTERIAL DISTRICTS OF MATATIELE AND MOUNT FLETCHER, EASTERN CAPE (12/3/295 ER)

Please be informed that Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd has lodged an application for an **exploration right** to the Petroleum Agency South Africa (PASA) in terms of section 79 of the Minerals and Petroleum Resources Development Act, 2002. Rhino Oil and Gas proposes to undertake early-phase exploration for oil and gas which may be located underground within suitable geological strata. The purpose is to determine the presence of a petroleum resource which could be investigated further. The initial 3-year exploration work programme will be restricted to non-invasive techniques, seismic surveys and the drilling of less than 10 core boreholes for determining stratigraphy. No hydraulic fracturing or fracking is proposed.

Rhino Oil and Gas is required to make an application for **environmental authorisation** of the exploration activities in terms of Chapter 5 of the National Environmental Management Act, 1998 (No. 107 of 1998) (NEMA). The application must be subject to a scoping and environmental impact assessment process as stipulated in the EIA Regulations (GNR 982, 8 December 2014).

SLR Consulting (South Africa) (Pty) Ltd are appointed as independent environmental consultants responsible for the public participation and environmental assessment required to inform a decision on the environmental authorisation. As part of the initial phase of this work we are distributing information to as many interested or affected parties as possible. Through various resources we have obtained contact details for owners of land and potential stakeholders. We continue to acquire such details. The project is being advertised in local newspapers and through notices placed in towns within the area.

Our information leads us to believe that you may be a stakeholder with interest in the application. We would thus like to notify you of the application and provide you with introductory information on the proposed exploration project. The Background Information Document explains the proposed project, outlines the application process and includes a map and the names of all farms included in the application area.

Please register with the public participation office should you be an interested or affected party. You must register if you wish to participate in the environmental assessment process for the project.

Please also pass this document on to any other persons whom you know reside in or near to the exploration right application area. We welcome any comment or questions.

Yours faithfully

**Matthew Hemming**

MSc (Conservation Biology)

Environmental Assessment Practitioner

**Stella Moeketse**

Environmental Assessment Practitioner

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd

Email: [smoeketse@slrconsulting.com](mailto:smoeketse@slrconsulting.com)

Mobile: +27 72 380 5609

Tel: +27 11 467 0945

Ext: 2010

Fax: +27 11 467 0978

SLR Africa (Block 7)  
Fourways Manor Office Park  
Cnr Roos and Macbeth Streets  
Fourways, Johannesburg, 2060  
South Africa



**Confidentiality Notice and Disclaimer**

This communication and any attachment(s) contains information which is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the exclusive use of the recipient(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error please email us by return mail and then delete the email from your system together with any copies of it. Please note that you are not permitted to print, copy, disclose or use part or all of the content in any way.

Emails and any information transmitted thereunder may be intercepted, corrupted or delayed. As a result, SLR does not accept any responsibility for any errors or omissions howsoever caused and SLR accepts no responsibility for changes made to this email or any attachment after transmission from SLR. Whilst all reasonable endeavours are taken by SLR to screen all emails for known viruses, SLR cannot guarantee that any transmission will be virus free.

Any views or opinions are solely those of the author and do not necessarily represent those of SLR Management Ltd, or any of its subsidiaries, unless specifically stated.

SLR Consulting (South Africa) (Proprietary) Limited and SLR Consulting (Africa) (Proprietary) Limited are both subsidiaries of SLR Management Ltd.  
Registered Office: Unit 7 Fourways Manor Office Park, Cnr Roos and Macbeth Street, Fourways, 2191, Gauteng, South Africa

**Mase Rantsieng**

**From:** Stella Moeketse  
**Sent:** 18 September 2015 01:08 PM  
**To:** bishop.mlungisi@gmail.com; srtheresafs@gmail.com  
**Subject:** Application for an Exploration Right in Matatiele and Elundini: Background Information Document  
**Attachments:** English\_2015-09-18-Rhino EC BID Final.pdf

**ATTENTION: ROMAN CATHOLIC MISSION OF MARIANHILL (LANDOWNER)**

Dear Bishop Phais Mlungwane

**NOTICE OF APPLICATION FOR ENVIRONMENTAL AUTHORISATION IN SUPPORT OF EXPLORATION RIGHT FOR PETROLEUM ON VARIOUS FARMS IN THE MAGISTERIAL DISTRICTS OF MATATIELE AND MOUNT FLETCHER, EASTERN CAPE (12/3/295 ER)**

Please be informed that Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd has lodged an application for an **exploration right** to the Petroleum Agency South Africa (PASA) in terms of section 79 of the Minerals and Petroleum Resources Development Act, 2002. Rhino Oil and Gas proposes to undertake early-phase exploration for oil and gas which may be located underground within suitable geological strata. The purpose is to determine the presence of a petroleum resource which could be investigated further. The initial 3-year exploration work programme will be restricted to non-invasive techniques, seismic surveys and the drilling of less than 10 core boreholes for determining stratigraphy. No hydraulic fracturing or fracking is proposed.

Rhino Oil and Gas is required to make an application for **environmental authorisation** of the exploration activities in terms of Chapter 5 of the National Environmental Management Act, 1998 (No. 107 of 1998) (NEMA). The application must be subject to a scoping and environmental impact assessment process as stipulated in the EIA Regulations (GNR 982, 8 December 2014).

SLR Consulting (South Africa) (Pty) Ltd are appointed as independent environmental consultants responsible for the public participation and environmental assessment required to inform a decision on the environmental authorisation. As part of the initial phase of this work we are distributing information to as many interested or affected parties as possible. Through various resources we have obtained contact details for owners of land and potential stakeholders. We continue to acquire such details. The project is being advertised in local newspapers and through notices placed in towns within the area.

Our information leads us to believe that you may be a stakeholder with interest in the application. We would thus like to notify you of the application and provide you with introductory information on the proposed exploration project. The Background Information Document explains the proposed project, outlines the application process and includes a map and the names of all farms included in the application area.

Please register with the public participation office should you be an interested or affected party. You must register if you wish to participate in the environmental assessment process for the project.

Please also pass this document on to any other persons whom you know reside in or near to the exploration right application area. We welcome any comment or questions.

Yours faithfully

**Matthew Hemming**

MSc (Conservation Biology)

Environmental Assessment Practitioner

**Stella Moeketse**

Environmental Assessment Practitioner

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd

Email: [sмоекетсе@slrconsulting.com](mailto:sмоекетсе@slrconsulting.com)

Mobile: +27 72 380 5609

Tel: +27 11 467 0945

Ext: 2010

Fax: +27 11 467 0978

SLR Africa (Block 7)  
Fourways Manor Office Park  
Cnr Roos and Macbeth Streets  
Fourways, Johannesburg, 2060  
South Africa

**Confidentiality Notice and Disclaimer**

This communication and any attachment(s) contains information which is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the exclusive use of the recipient(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error please email us by return mail and then delete the email from your system together with any copies of it. Please note that you are not permitted to print, copy, disclose or use part or all of the content in any way.

Emails and any information transmitted thereunder may be intercepted, corrupted or delayed. As a result, SLR does not accept any responsibility for any errors or omissions howsoever caused and SLR accepts no responsibility for changes made to this email or any attachment after transmission from SLR. Whilst all reasonable endeavours are taken by SLR to screen all emails for known viruses, SLR cannot guarantee that any transmission will be virus free.

Any views or opinions are solely those of the author and do not necessarily represent those of SLR Management Ltd, or any of its subsidiaries, unless specifically stated.

SLR Consulting (South Africa) (Proprietary) Limited and SLR Consulting (Africa) (Proprietary) Limited are both subsidiaries of SLR Management Ltd. Registered Office: Unit 7 Fourways Manor Office Park, Cnr Roos and Macbeth Street, Fourways, 2191, Gauteng, South Africa

**Mase Rantsieng**

**From:** Stella Moeketse  
**Sent:** 18 September 2015 01:08 PM  
**To:** refilwe.maimane@drdlr.gov.za; nomba.mlonyeni@drdlr.gov.za; nkululeko.mantanga@drdlr.gov.za;  
**Cc:** Mase Rantsieng  
**Subject:** Application for an Exploration Right in Matatiele and Elundini: Background Information Document  
**Attachments:** English\_2015-09-18-Rhino EC BID Final.pdf

Tracking:	Recipient	Delivery	Read
	refilwe.maimane@drdlr.gov.za		
	nomba.mlonyeni@drdlr.gov.za		
	nkululeko.mantanga@drdlr.gov.za		
	Mase Rantsieng	Delivered: 2015/09/18 01:08 PM	Read: 2015/09/18 01:09 PM

**ATTENTION: DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT AND LAND REFORM (LANDOWNER)**

Dear Ms Bahleklile Keikelame or Ms Refilwe Maimane

**NOTICE OF APPLICATION FOR ENVIRONMENTAL AUTHORISATION IN SUPPORT OF EXPLORATION RIGHT FOR PETROLEUM ON VARIOUS FARMS IN THE MAGISTERIAL DISTRICTS OF MATATIELE AND MOUNT FLETCHER, EASTERN CAPE (12/3/295 ER)**

Please be informed that Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd has lodged an application for an **exploration right** to the Petroleum Agency South Africa (PASA) in terms of section 79 of the Minerals and Petroleum Resources Development Act, 2002. Rhino Oil and Gas proposes to undertake early-phase exploration for oil and gas which may be located underground within suitable geological strata. The purpose is to determine the presence of a petroleum resource which could be investigated further. The initial 3-year exploration work programme will be restricted to non-invasive techniques, seismic surveys and the drilling of less than 10 core boreholes for determining stratigraphy. No hydraulic fracturing or fracking is proposed.

Rhino Oil and Gas is required to make an application for **environmental authorisation** of the exploration activities in terms of Chapter 5 of the National Environmental Management Act, 1998 (No. 107 of 1998) (NEMA). The application must be subject to a scoping and environmental impact assessment process as stipulated in the EIA Regulations (GNR 982, 8 December 2014).

SLR Consulting (South Africa) (Pty) Ltd are appointed as independent environmental consultants responsible for the public participation and environmental assessment required to inform a decision on the environmental authorisation. As part of the initial phase of this work we are distributing information to as many interested or affected parties as possible. Through various resources we have obtained contact details for owners of land and potential stakeholders. We continue to acquire such details. The project is being advertised in local newspapers and through notices placed in towns within the area.

Our information leads us to believe that you may be a stakeholder with interest in the application. We would thus like to notify you of the application and provide you with introductory information on the proposed exploration project. The Background Information Document explains the proposed project, outlines the application process and includes a map and the names of all farms included in the application area.

Please register with the public participation office should you be an interested or affected party. You must register if you wish to participate in the environmental assessment process for the project.

Please also pass this document on to any other persons whom you know reside in or near to the exploration right application area. We welcome any comment or questions.

Yours faithfully

**Matthew Hemming**

MSc (Conservation Biology)

Environmental Assessment Practitioner

**Stella Moeketse**

Environmental Assessment Practitioner

SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd

Email: [sмоeketse@slrconsulting.com](mailto:sмоeketse@slrconsulting.com)

Mobile: +27 72 380 5609

Tel: +27 11 467 0945

Ext: 2010

Fax: +27 11 467 0978

SLR Africa (Block 7)  
Fourways Manor Office Park  
Cnr Roos and Macbeth Streets  
Fourways, Johannesburg, 2060  
South Africa



**Confidentiality Notice and Disclaimer**

This communication and any attachment(s) contains information which is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the exclusive use of the recipient(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error please email us by return mail and then delete the email from your system together with any copies of it. Please note that you are not permitted to print, copy, disclose or use part or all of the content in any way.

Emails and any information transmitted thereunder may be intercepted, corrupted or delayed. As a result, SLR does not accept any responsibility for any errors or omissions howsoever caused and SLR accepts no responsibility for changes made to this email or any attachment after transmission from SLR. Whilst all reasonable endeavours are taken by SLR to screen all emails for known viruses, SLR cannot guarantee that any transmission will be virus free.

Any views or opinions are solely those of the author and do not necessarily represent those of SLR Management Ltd, or any of its subsidiaries, unless specifically stated.

SLR Consulting (South Africa) (Proprietary) Limited and SLR Consulting (Africa) (Proprietary) Limited are both subsidiaries of SLR Management Ltd.  
Registered Office: Unit 7 Fourways Manor Office Park, Cnr Roos and Macbeth Street, Fourways, 2191, Gauteng, South Africa

Glen Alfred  
PO Box 303  
Mganduli  
5080

Makhenke Mbalo  
PO Box 198

Cala  
5455  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 783 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

Sepepo Sabasaba

Po Box 127  
Tsolo  
5170  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 435 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

Councillor Ward 12  
P O Box 171  
Matatiele  
4730  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 616 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

K Sambane  
P O Box 307  
Matatiele  
3200  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 867 700 085 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

S Mtabeni  
P O Box 307  
Matatiele  
4730  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 718 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

S Maqhubu  
PO Box 217  
Matatiele  
4730  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 580 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

Mr Morrison  
51 Don Thompson Drive  
Forgate  
5100  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 867 698 529 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

Mr Mdiya  
P.O Box 59,  
Lukikisiki  
4820  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 766 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

Koroso Dodo  
P.O Box 45,  
Engcobo  
5050  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 867 036 492 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

NAFU  
P O Box 227 ,  
Idutywa  
5000  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 721 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

M Mtoto  
P O Box 250  
Matatiele,  
4730  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
RC 061 946 384 ZA  
A BOOK COPY

Rikus Botha  
PO Box 103  
Cedarville  
4320  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 867 698 532 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

M Thompson  
P O Box 169  
Post net  
4730  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
RC 061 946 398 ZA  
A BOOK COPY

Mr Mbedu  
P.O Box 303,  
Mqanduli,  
5080  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 633 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

Thryssis Presslie Mbalo  
P.O Box 59,  
Lusikisiki,  
Howick,  
3290

Mr Johan Greyling  
P.O Box 227  
Dordrecht  
5435

STG Moshesh  
P O Box 774  
Matatiele  
4730  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 810 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

MacDonald Farm  
P O Box 330  
Cedarville  
4770  
REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 867 698 515 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

B Lategan  
P O Box 91  
Matatiele  
4730

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za

RD 967 036 749 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

Mr Mbambisa  
PO Box 7485,  
King William's Town  
5600

Director: Environment  
P.O Box 0040  
Bisho  
5605,

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za

RD 967 036 797 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

E FARM CC  
Hanover  
3230

R M ALLAN CONSTRUCTION CC  
Lot 23 Mangete  
Wartburg  
3233

SAPPI PROPERTY COMPANY PROPRIETARY LIMITED  
Po Box 31560,  
Braamfontein,  
2017

SHME AGAIN TRADING PROPRIETARY LIMITED  
P O Box 73297,  
Fairland,  
2030

FIRTH POULTRY BREEDERS CC  
P O Box 456,  
Hilton,  
3200

MARWICK BROTHERS CC  
P O Box 53,  
Richmond,  
Natal,  
3780

DUNBRIDGE INV 11 CC  
P O Box 279,  
Richmond,  
3780

LIFECARE PROPERTIES PTY LTD  
Private Bag X13,  
Northlands,  
2116

CORPCLO 816 CC  
P O Box 221,  
Richmond,  
3780

C U F PROPERTIES PTY LTD  
Unit 5 Kingfisher Office Park, 14 Kingfisher Crescent,  
Meyersdal,  
Gauteng,  
1448

SOLTON PTY LTD  
P O Box 250,  
Lady smith,  
3370

MIDLANDS PINE PRODUCTS PTY LTD  
16 Noodsburg Road,  
Dalton,  
Kwazulu-Natal,  
3236

BEAULIEU INV CC  
P O Box 34,  
Matatiele,  
4730

MELLGEM ESTATES PTY LTD  
P O Box 1576,  
Pietermaritzburg,  
3200

STEGEN FISH TRADERS CC  
Po.Box 100200,  
Scottsville,  
3209

J N MCKENZIE PTY LTD  
P O Box 13151,  
Cascades,  
3202

NEW HANOVER GARAGE CC  
R33 Old Greytown Road,  
New Hanover  
3230

STRATHFIELD SAYE SUGAR CO PTY LTD  
PO Box 2330  
Pietermaritzburg  
3200

W G MAXWELL INV PTY LTD  
1817 Yarrow D734 Rd,  
Lions River Rural District,  
Howick,  
3290

CORPCLO 281 PTY LTD  
Victory Farm,  
Richmond,  
Kwazulu-Natal,  
3233

ROWBRIDGE INV 1 CC  
P O Box 80,  
Wartburg,  
3233

ISIQABETHO TRADING SECONDARY CO-OPERATIVE LTD  
P O Box 1011,  
Mooi River  
, 3300

WATERFIELD GROWERS CC  
197 Cliffdale Road,  
Assegai,  
Durban,  
Kwazulu-Natal,  
4052

## J N MCKENZIE PROPERTY TRUST-TRUSTEES

P O Box 13151,  
Cascades,  
3202

## NATAL CREOSOTING CC

P O Box 1229,  
Port Shepstone,  
4240  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 470 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## ASTRAL OPERATIONS LTD

6 Butler Road,  
Pietermaritzburg,  
3201  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 678 ZA  
A BOOK COPY 301028R

## 'CLASSY TRADE &amp; INVEST 1230 CC

20 Summerside Road,  
Greenside,  
2193  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 372 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## SEPANG PROPERTIES CC

11 Morgan Road,  
Pinetown,  
3610  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 369 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## MASONITE AFRICA LTD

Suite 200, Block 2, Island Office Park,  
35-37 Island Circle,  
4017  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 333 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## INKONKA CIVILS CC

Road D831 Beauulin Farm,  
Richmond,  
Kwazulu-Natal,  
3780

## SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY LTD

58 Vaneckplace  
Mkondeni,  
3201  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 449 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## MASONGA CONTRACTORS CC

P O Box 282,  
Pietermaritzburg,  
3200

## ROSEWOOD FARM CC

Rosewood Farm,  
Eston,  
Kwazulu-Natal,  
3740

## BLACK FOREST FARMING CC

Suite 279, Private Bag X6,  
Cascades,  
3202

## DREAM LEMONS FOR AFRICA CC

P O Box 775,  
Westville,  
3630  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 090 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## NGIDI AND COMPANY INCORPORATED

P O Box 5722,  
Durban,  
4000

## C ANDERSON'S TRANSPORT PTY LTD

P O Box 13774,  
Cascades,  
3202  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 497 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## IN LINE TRADING 70 PROPRIETARY LIMITED

P. O. Box 139,  
Richmond,  
3780

## GLARY FARM CC

Cluster Box 2208,  
Everton,  
3625

## FREEWHEEL TRADE &amp; INV 7 PTY LTD

P O Box 1445,  
Pietermaritzburg,  
3200

## LAWRIEBURN FARM CC

P O Box 148,  
Amatikulu,  
3801

## HTT PROPERTIES CC

P O Box 1229,  
Port Shepstone,  
4240

## BIZ AFRIKA 1840 PTY LTD

P O Box 139,  
Richmond,  
3780

## HIGGS FARMING ENTERPRISES CC

P O Box 901,  
Richmond,  
3780

## BAYETE MARINE SERVICES PTY LTD

P O Box 5385,  
Durban,  
4000

## HI-PRIME PROPERTY INV PTY LTD

P.O Box 652737,  
Benmore,  
2010

## ZENITH ESTATES CC

K36 Off Low Umfolozi, Magisterial Road,  
Kwambonambi,  
Kwazulu-Natal,  
3915

## KING SHAKA PROJECTS PROPRIETARY LIMITED

P O Box 10105,  
The Village,  
Nelspruit,  
Mpumalanga,  
1218

## SENDHOLM CC

P O Box 3699,  
Pietermaritzburg,  
3200

## KATOPE NATAL PTY LTD

Richmond Valley Road,  
Richmond,  
Kwazulu-Natal,  
3780

## FOURWAYS PROP CC

3 Pine Crescent  
Doornheights  
Amanzimtoti  
4125  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 214 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## N C T FORESTRY CO-OP LTD

346 Burger Street,  
Pietermaritzburg,  
Kwazulu-Natal,  
3201

## TIRADEPROPS 35 PTY LTD

P O Box 821,  
Kloof,  
3640  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 015 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## UNLIMITED POTENTIAL TRADING CC

P.O.Box 695,  
Pietermaritzburg,  
3200  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 280 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## WATERSMEET SEEDLINGS CC

Po Box 213,  
Richmond,  
3780

## R Z ZELPY 5296 PTY LTD

Po Box 74423,  
Lynnwood Ridge,  
0040  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 038 081 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## WIVETON PLANT GROWERS PROPRIETARY LIMITED

8 Armstrong Avenue, La Lucia,  
Umhlanga,  
Kwazulu-Natal,  
4051  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 007 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## DUNBAR ESTATES PTY LTD

P O Box 967,  
Richmond,  
3780  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 673 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## WAREING BROTHERS CC

P O Box 18,  
Pinetown,  
3600  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 409 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## NETHERWOOD CC

P O Box 35084,  
Northway  
4065

## MONA GLEN FARMING CC

P O Box 289,  
Richmond,  
3780

## KEISAN PROPERTY HOLDINGS CC

P O Box 27918,  
Danhof,  
9310  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 316 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## CROUCH FOOTWEAR CC

5A Failsworth Road, Allandale,  
Pietermaritzburg,  
Kwazulu-Natal,  
3201  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 523 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## UPWARD SPIRAL 1250 CC

Po Box 13774,  
Cascades,  
3202

## LOT 194 MARINA BEACH PTY LTD

P.O. Box 19,  
Greytown,  
3250

## SHERBOURNE FARMING CC

P O Box 1162,  
Westville,  
Kwa-Zulu Natal,  
3630  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 072 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## VOLKER FORESTRY PROPRIETARY LIMITED

Elbridge Farm,  
Vryheid, Kwazulu-Natal,  
3100

## FOUNDERS GROVE INV 36 CC

P O Box 1858,  
Durban,  
4000  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 911 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## CRAMOND FORESTS PTY LTD

P O Box 77,  
Cramond,  
3220

## CRAMOND HOUSE CC

Sub 3 Of 1, Farm Cramond, No 1803,  
Cramond,  
Kwazulu-Natal, 3220  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 960 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

## MARIANNHILL MISSION INSTITUTE

Abbot Francis Home,  
Mthatha,  
Eastern Cape,  
5100  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 510 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

GLEN ECHO TIMBERS CC  
P O Box 2330, (with a domestic insurance option)  
Pietermaritzburg, RD 967 036 681 ZA  
3200 A BOOK COPY

MHLOPENI RANCH LTD  
P O Box 386,  
Greytown,  
3250

TRADE AVAIL 161 CC  
97 A Main Street,  
Howick,  
3290

BAINBRIDGE CONSOLIDATED HOLDINGS PTY LTD  
P O Box 713,  
Msunduzi,  
3231

LITTLE YARROW FARM CC  
P O Box 3428,  
Johannesburg,  
2000

REAL OREGON FURNITURE CC  
P O Box 1291, (with a domestic insurance option)  
Howick, ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 867 698 501 ZA  
3290 CUSTOMER COPY 301028R

MIDLANDS IMPERIAL INVESTMENTS CC  
P O Box 3699,  
Pietermaritzburg, (with a domestic insurance option)  
3200 ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 228 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

GRANTCHESTER HERD CC  
P O Box 835, (with a domestic insurance option)  
Mooi River, ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 320 ZA  
3300 CUSTOMER COPY 301028R

ROVIC RANCHES CC  
P O Box 771,  
Bedfordview,  
2008

ITHEMBA LABANTU DEV PTY LTD  
P O Box 5100,  
Sinembe,  
4019

MLOZANI VALLEY CC  
P O Box 3236,  
Randburg,  
Gauteng,  
2125

CRAIG NEVEN FARM PTY LTD  
Craig Neven Farm, D161 District Road,  
Mooi River,  
Kwazulu-Natal,  
3300

SHELCORP 55 CC  
P O Box 78035,  
Avondale Road,  
4101

PHINDANA PROPERTIES 32 CC  
P O Box 701283, (with a domestic insurance option)  
Overport, ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 421 ZA  
4067 CUSTOMER COPY 301028R

SOVEREIGN FYES FARMS PTY LTD  
P O Box 1930,  
Westville,  
3630

HORSELOVERS CC  
P O Box 491,  
Ladysmith,  
3370

FANTIQUE TRADE 1203 CC  
P.O. Box 929,  
Mooi River,  
3300

HENNOX 768 CC  
P O Box 84140,  
Greenside,  
2034

MULLINS FAMILY CC  
P O Box 37710,  
Varyland,  
7978

P G MAVUNDLA PROPERTIES PTY LTD  
P O Box 348,  
Sarnia,  
3615

ESTEEM PROPERTY RENOVATORS & DEVELOPERS CC  
3 Ocean Drive South,  
Southport,  
Kwazulu-Natal,  
4230

WILD FLO TRADING 48 CC  
Postnet Suite 15,  
Private Bag X6,  
Cascades,  
Kwa-Zulu Natal,  
3202

BURCRON PROPS 52 PTY LTD  
P O Box 211, (with a domestic insurance option)  
Springs, ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 364 ZA  
1560 CUSTOMER COPY 301028R

J SWART PROPERTIES CC  
24 Tunbridge Drive  
Cowies Hill  
3610

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 942 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

HINA FIBRE INDUSTRY CC  
2 Rana Road  
Isipingo  
Kwazulu Natal  
4133

MILROUX ESTATES CC  
Posbus 200,  
Camperdown,  
3720

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 846 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

CANEMA FARMS CC  
P O Box 60,  
Greytown,  
3250

H M B CONTRACTORS CC  
Speculation Farm, 1 District Road  
Umvoti,  
Kwazulu-Natal,  
3250

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 038 135 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

IBHALABHALA AANDELEBLOK PTY LTD  
P O Box 52368,  
Saxonwold,  
Gauteng,  
2132

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 395 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

N F DLADLA PROPERTIES CC  
P O Box 3699,  
Pietermaritzburg,  
3200

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 381 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

SINGOSI HOLDINGS PTY LTD  
P O Box 3143,  
Pietermaritzburg,  
3200

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 466 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

KUSANA PARK FARM CC  
P O Box 553,  
Howick,  
3290

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 259 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

TOWER CITY TRADING 135 CC  
P O Box 145,  
Merrivale,  
3291

GONGOLO WILDLIFE RESERVE LIMITED  
P O Box 357, Mooiriver,  
Kwa-Zulu Natal,  
3300

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 854 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

UMUSI WAMI PROPERTY 1003 CC  
P O Box 2330,  
Pietermaritzburg,  
3200

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 452 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

DORNOC FARMING CC  
Seven Streams Farm,  
Boston,  
Kwazulu-Natal,  
3211

GELUKSRUS BOERDRY EDMS BPK  
Posbus 2498,  
Pietermaritzburg,  
3200

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 815 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

AMANDLA EMICABANGO INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED  
P O Box 35465,  
Menlo Park,  
0102

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 381 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

E & C CHARCOAL PTY LTD  
Suite 2, Dorchester Place,  
190 Jabu Ndlovu Street,  
Pietermaritzburg,  
3201

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 231 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

ETERNAL FLAME INVESTMENTS 124 PROPRIETARY LIMITED  
287 Lynnwood Road,  
Menlo Park,  
Gauteng,  
0081

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 188 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

LONG SUPPLY CHAIN CONSULTANTS PTY LTD  
P O Box 456,  
Hilton,  
Kwa-Zulu Natal,  
3245

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 871 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

BRACKEN FORESTRY PTY LTD  
Bracken Farm, Dundee Road,  
Greytown,  
Kwazulu-Natal,  
3500

PIDELTA PROPERTIES PTY LTD  
Po Box 301,  
Greytown,  
Kwa-Zulu Natal,  
3250

MAWELA PROPERTIES PTY LTD  
Private Bag X9915,  
Sandton,  
2146

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 245 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

H H BENNETT INV HOLDINGS PTY LTD  
P O Box 1576,  
Pietermaritzburg,  
3200

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 055 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

MANLYN ESTATES PTY LTD  
P O Box 2498,  
Pietermaritzburg,  
3200

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 775 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

A N DUPREE VILAKAZI INV PTY LTD  
P O Box 651492,  
Benmore,  
Sandton,  
2110

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 205 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

AFRIKAN FARMS AGRICULTURAL SUPPLIES PROPRIETARY LIMITED  
P O Box 83,  
Mooi River,  
Kwazulu Natal,  
3300

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 191 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

ST BRIDES ESTATES PTY LTD P O Box 549, Mooi River, Kwa-Zulu Natal, 3300	JANETSUE PROPERTY CC P O Box 645, Howick, 3290	STANLEY HEIGHTS HUNTING & SAFARIS PTY LTD Posbus 53969, Wierdapark, 0149	MAKHOSINI VALLEY FARM CC P O Box 50714, Musgrave Road, 4062	FRIMAR BELEGGINGS CC P o Box 1328, Vryheid, Kwa-Zulu Natal, 3100	PROUD HERITAGE PROPERTIES 31 PTY LTD P O Box 832, Vryheid, 3100
BRIDLEY MANOR PROPERTIES PTY LTD P O Box 3, Thornville, 3760	NORMANDIEN FARMS PTY LTD R56, Cnr Umlaas And Richmond Roads, Thornville, Kwazulu-Natal, 3760	ORANDO ESTATES PTY LTD Diepfontein Farm, Kranskop, Kwazulu-Natal, 3238	MONDI LIMITED P.O. Box 1551 Richards Bay 3900	Agric Outsources (Pty) Ltd P.O Box 208 Richmond 3780	Broers Helpmekaar BPK P.O Box 263 Warmbad 0480
T & M SUGAR PTY LTD P O Box 54, Pietermaritzburg, 3200	ELCSA PROPERTY MANAGEMENT CO 5 Connaught Road, Scottsville, Kwazulu-Natal, 3201	THULELE EIENDOMME CC Posbus 1116, Pietermaritzburg, 3200	Burcon Props 52 (Pty) Ltd. P.O Box 13774 Cascades 3202	Chaplain Manufacturing CC P.O Box 34 Ladysmith 3370	Church of England P.O Box 2180 Clareinch 7740
UMFULENI FARMS PTY LTD P O Box 3143, Pietermaritzburg, 3200	LYTHWOOD LODGE PTY LTD Po Box 2414, Cramerview Gauteng, 2060	HONEYDEW PROPERTIES PTY LTD P O Box 456, Hilton, Kwa-Zulu Natal, 3245	Dave Harper P.O Box 261 Hillcrest 3650	Lion Match (Pty) Ltd P.O Box 918 Durban 4000	Lot 194 Marina Beach Pty Ltd P.O Box 19 Greytown 3250
SHINCHEL PTY LTD Off Silver Oceans, Northern Boundary, Port Of Richards Bay, Richards Bay, 3900	SHELF MERCHANDISING CC P O Box 124, Sarnia, 3615	BHANOVI PROPERTY HOLDINGS PTY LTD P O Box 11458, Queenswood, 0121	Mzolani Valley CC P.O Box 3236 Randburg 2125	Ncethezo Trading Enterprise CC P.O Box 892 Greytown 3250	S M HIRSCHOWITZ LIVESTOCK PTY LTD P.O Box 163 Wartburg 3233
RIET VLEI TRADING STORE PTY LTD Barnwood, P O Riet Vlei, Natal, 3217	INDEZI MARKETING CC P O Box 50, Hillcrest, 3650	GLENROCK FARM CC The Farm Glenrock, Mooi River District, Kwazulu-Natal, 3300	Salimba CC P.O Box 276 Pietermaritzburg 3200	Silver Flame Trading 512 CC P.O Box 34 Ladysmith 3370	P.O Box 927 Hillcrest 3650
BRACKEN TIMBERS PTY LTD Bracken Farm, Dundee Road, Greytown, Kwazulu-Natal, 3250	SEYAMEKUYE TRADING ENTERPRISE CC P O Box 185, Wartburg, 3233	FELICITAS FARMING CC P O Box 11, Postpoint, Die Wilgers, 0041	P.O Box 19967 Ashburton 3213	P.O Box 20188 Ashburton 3213	P.O Box 366 Weenan 3325
PARADISE FALLS TIMBER PROPRIETARY LIMITED Private Bag X36, Sunninghill, 2157	HENCETRADE 1096 CC P.O. Box 50, Nongoma, 3950	HOLLANDIA LANDGOED CC Posbus 1638, Vryheid, 3100	P.O Box 3370 Ladysmith 3370	P.O Box 84 Weenan 3370	P.O Box 459 Greytown 3250

Box 531

ytown,

o

P.O Box 352

Greytown

3250

P.O Box 1448

Greytown

3250

P.O Box 10

Greytown

3250

P.O Box 8

Greytown

3251

P.O Box 453

Greytown

3250

P.O Box 1824

Kwa-mashu

4360

3 Doreen Road,

Howick

3290

Postnetsuite 71

P.O Box 145

Nottingham Road

3300

P.O Box 696

Mooi River

3300

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 465 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

P.O Box 192

Wartburg

3202

P.O Box 104

Eston

3740

P.O Box 1279

Richmond

3780

P.O Box 162

Richmond

3780

P.O Box 652

Richmond

3780

P.O Box 78

Eston

3240

P.O Box 312

Richmond

3240

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 426 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

P.O Box 312

Richmond

3780

P.O Box 37

Mid-Illvo

3750

P.O Box 62

Richmond

3780

P.O Box 62

Richmond

3780

P.O Box 1681

Greytown

3250

ARM CC

JVE REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
RC 061 946 472 ZA  
A BOOK COPY

CBB PROJECTS (PTY) LTD

PO Box 271  
Wartburg  
3233

SAPPI PROPERTY COMPANY PROPRIETARY  
LIMITED

Po Box 31560,  
Braamfontein,  
2017

SHME AGAIN TRADING PROPRIETARY LIMITED

P O Box 73297,  
Fairland,  
2030

FIRTH POULTRY BREEDERS CC

P O Box 456,  
Hilton,  
3200

MARWICK BROTHERS CC

P O Box 53,  
Richmond,  
Natal,  
3780

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 639 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

DUNBRIDGE INV 11 CC

P O Box 279,  
Richmond,  
3780

FECARE PROPERTIES PTY LTD

Private Bag X13,  
Orthlands,  
16

SOLTON PTY LTD

P O Box 250,  
Ladysmith,  
3370

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
RC 061 946 486 ZA  
A BOOK COPY

R M ALLAN CONSTRUCTION CC

Lot 23 Mangete,  
Mandini,  
4490

MIDLANDS PINE PRODUCTS PTY LTD

16 Noodsburg Road,  
Dalton,  
Kwazulu-Natal,  
3236

BEAULIEU INV CC

P O Box 34,  
Matatiele,  
4730

MELLGEM ESTATES PTY LTD

P O Box 1576,  
Pietermaritzburg,  
3200

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
RD 967 036 908 ZA  
A BOOK COPY

STEGEN FISH TRADERS CC

Po.Box 100200,  
Scottsville,  
3209

CORPCLO 816 CC

P O Box 221,  
Richmond,  
3780

CUF PROPERTIES PTY LTD

Unit 5 Kingfisher Office Park, 14 Kingfisher  
Crescent,  
Meyersdal,  
Gauteng,  
1448

NEW HANOVER GARAGE CC

R33 Old Greytown Road,  
New Hanover,  
3230

STRATHFIELDSAYE SUGAR CO PTY LTD

PO Box 2330  
Pietermaritzburg  
3200

WG MAXWELL INV PTY LTD

1817 Yarrow D734 Rd,  
Lions River Rural District,  
Howick,  
3290

CORPCLO 281 PTY LTD

Victory Farm,  
Richmond,  
Kwazulu-Natal,  
3233

ROWBRIDGE INV 1 CC

P O Box 80,  
Wartburg,  
3233

REGISTERED LETTER  
(with a domestic insurance option)  
RC 061 946 469 ZA  
A BOOK COPY

ISIQABETHO TRADING SECONDARY CO-  
OPERATIVE LTD

P O Box 1011,  
Mooi River  
, 3300

J N MCKENZIE PTY LTD

P O Box 13151,  
Cascades,  
3202

WATERFIELD GROWERS CC

197 Cliffdale Road,  
Assegai,  
Durban,  
Kwazulu-Natal,  
4052



ERS CC

g,

BAINBRIDGE CONSOLIDATED HOLDINGS PTY LTD

P O Box 713,  
Msunduzi,  
3231  
**REGISTERED LETTER**  
(with a domestic insurance option)  
RD 967 036 457 ZA  
A BOOK COPY

MIDLANDS IMPERIAL INVESTMENTS CC

P O Box 3699,  
Pietermaritzburg,  
3200

ITHEMBA LABANTU DEV PTY LTD

P O Box 5100,  
Sinembe,  
4019

SHELCORP 55 CC  
P O Box 78035,  
Avondale Road,  
4101

HORSELOVERS CC  
P O Box 491,  
Ladysmith,  
3370

MULLINS FAMILY CC  
O Box 37710,  
'aryland,  
178

LD FLO TRADING 48 CC  
net Suite 15,  
ate Bag X6,  
cades,  
-Zulu Natal,  
2

MHLOPENI RANCH LTD  
P O Box 386,  
Greytown,  
(with a domestic insurance option)  
3250 RD 867 700 029 ZA  
A BOOK COPY

TRADE AVAIL 161 CC  
97 A Main Street,  
Howick,  
(with a domestic insurance option)  
3290 RD 867 700 001 ZA  
A BOOK COPY

LITTLE YARROW FARM CC

P O Box 3428,  
Johannesburg  
(with a domestic insurance option)  
2000 RC 061 946 557 ZA  
A BOOK COPY

REAL OREGON FURNITURE CC  
P O Box 1291,  
Howick,  
3290

GRANTCHESTER HERD CC  
P O Box 835,  
Mooi River,  
3300

ROVIC RANCHES CC  
P O Box 771,  
Bedfordview,  
(with a domestic insurance option)  
2008 RD 967 036 956 ZA  
A BOOK COPY

MLOZANI VALLEY CC  
P O Box 3236,  
Randburg,  
(with a domestic insurance option)  
Gauteng, RD 967 037 801 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R  
2125

CRAIG NEVEN FARM PTY LTD  
Craig Neven Farm, D161 District Road,  
Mooi River,  
Kwazulu-Natal,  
(with a domestic insurance option)  
3300 RC 061 946 565 ZA  
A BOOK COPY

PHINDANA PROPERTIES 32 CC  
P O Box 701282,  
Overport,  
4067

SOVEREIGN FYES FARMS PTY LTD  
P O Box 1930,  
Westville,  
(with a domestic insurance option)  
3630 RC 061 946 702 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

FANTIQUE TRADE 1203 CC  
P.O. Box 929,  
Mooi River,  
3300

HENNOX 768 CC  
P O Box 84140,  
Greenside,  
2034  
(with a domestic insurance option)  
RC 061 946 676 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

P G MAVUNDLA PROPERTIES PTY LTD  
P O Box 348,  
Sarnia,  
(with a domestic insurance option)  
3615 RC 061 946 693 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

ESTEEM PROPERTY RENOVATORS &  
DEVELOPERS CC  
3 Ocean Drive South,  
Southport,  
Kwazulu-Natal,  
(with a domestic insurance option)  
4230 RD 967 036 868 ZA  
A BOOK COPY

BURCRON PROPS 52 PTY LTD  
P O Box 211,  
Springs,  
1560

J SWART PROPERTIES CC  
24 Tunbridge Drive  
Cowies Hill  
3610

TRY CC

atal

TOWER CITY TRADING 135 CC  
P O Box 145,  
Merrivale  
(with a domestic insurance option)  
3291 RD 967 036 488 ZA  
A BOOK COPY

MILROUX ESTATES CC

Posbus 200,  
Camperdown,  
3720

GONGOLO WILDLIFE RESERVE LIMITED  
P O Box 357, Mooiriver,  
Kwa-Zulu Natal,  
3300

CANEMA FARMS CC

P O Box 60,  
Greytown,  
(with a domestic insurance option)  
3250 ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 571 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

UMUSI WAMI PROPERTY 1003 CC  
P O Box 2330,  
Pietermaritzburg,  
3200

H M B CONTRACTORS CC

Speculation Farm, 1 District Road,  
Umvoti,  
Kwazulu-Natal,  
3250

DORNOCH FARMING CC  
Seven Streams Farm,  
Boston,  
Kwazulu-Natal,  
3211  
(with a domestic insurance option)  
RD 967 037 758 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

IBHALABHALA AANDELEBLOK PTY LTD

P O Box 52368,  
Saxonwold,  
Gauteng,  
2132  
(with a domestic insurance option)  
RC 061 946 702 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

GELUKSRUS BOERDERY EDMS BPK  
Posbus 2498,  
Pietermaritzburg,  
3200

N F DLADLA PROPERTIES CC

P O Box 3699,  
Pietermaritzburg,  
3200  
(with a domestic insurance option)  
RC 061 946 662 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

AMANDLA EMICABANGO INVESTMENTS  
PROPRIETARY LIMITED  
P O Box 35465,  
Menlo Park,  
0102  
(with a domestic insurance option)  
RC 061 946 662 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

SINGOSI HOLDINGS PTY LTD

P O Box 3143,  
Pietermaritzburg,  
3200

E & C CHARCOAL PTY LTD  
Suite 2, Dorchester Place,  
190 Jabu Ndlovu Street,  
Pietermaritzburg,  
3201

USANA PARK FARM CC

O Box 553,  
Howick,  
290

ETERNAL FLAME INVESTMENTS 124  
PROPRIETARY LIMITED  
287 Lynnwood Road,  
Menlo Park,  
Gauteng,  
0081  
(with a domestic insurance option)  
RC 061 946 662 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

LONG SUPPLY CHAIN CONSULTANTS PTY LTD  
P O Box 456,  
Hilton,  
Kwa-Zulu Natal,  
3245

BRACKEN FORESTRY PTY LTD  
Bracken Farm, Dundee Road,  
Greytown,  
Kwazulu-Natal,  
3500  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 036 695 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

PIDELTA PROPERTIES PTY LTD  
Po Box 301,  
Greytown,  
Kwazulu Natal,  
3250  
(with a domestic insurance option)  
ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za  
RD 967 037 792 ZA  
CUSTOMER COPY 301028R

MAWELA PROPERTIES PTY LTD  
Private Bag X9915,  
Sandton,  
2146

H H BENNETT INV HOLDINGS PTY LTD  
P O Box 1576,  
Pietermaritzburg,  
3200

MANLYN ESTATES PTY LTD  
P O Box 2498,  
Pietermaritzburg,  
3200

A N DUPREE VILAKAZI INV PTY LTD  
P O Box 651492,  
Benmore,  
Sandton,  
2110

AFRIKAN FARMS AGRICULTURAL SUPPLIES  
PROPRIETARY LIMITED  
P O Box 83,  
Mooi River,  
Kwazulu Natal,  
3300

TES PTY LTD 1 River, dl,	JANETSUE PROPERTY CC P O Box 645, Howick, 3290	STANLEY HEIGHTS HUNTING & SAFARIS PTY LTD Posbus 53969, Wierdapark, 0149	MAKHUSINI VALLEY FARM CC P O Box 50714, Musgrave Road, 4062	FRIMAR BELEGGINGS CC Po Box 1328, Vryheid, Kwa-Zulu N.	PROUD HERITAGE PROPERTIES 31 PTY LTD P O Box 832, Vryheid, 3100
BRIDLEY MANOR PROPERTIES PTY LTD P O Box 3, Thornville, 3760	NORMANDIEN FARMS PTY LTD R56, Cnr Umlaas And Richmond Roads, Thornville, Kwazulu-Natal, 3760	ORANDO ESTATES PTY LTD Diepfontein Farm, Kranskop, Kwazulu-Natal, 3238	MONDI LIMITED P.O. Box 1551 Richards Bay 3900	Agric Outsourcers (Pty) Ltd P.O. Box 208 Richmond 3780	Broers Helpmekaar BPK P.O Box 263 Warmbad 0480
T & M SUGAR PTY LTD P O Box 54, Pietermaritzburg, 3200	ELCSA PROPERTY MANAGEMENT CO 5 Connaught Road, Scottsville, Kwazulu-Natal, 3201	THULELE EIENDOMME CC Posbus 1116, Pietermaritzburg, 3200	Burcon Props 52 (Pty) Ltd P.O Box 13774 Cascades 3202	Chaplain Manufacturing CC P.O Box 34 Ladysmith 3370	Church of England P.O Box 2180 Clareinch 7740
UMFULENI FARMS PTY LTD P O Box 3143, Pietermaritzburg, 3200	LYTHWOOD LODGE PTY LTD Po Box 2414, Cramerview, Gauteng, 2060	HONEYDEW PROPERTIES PTY LTD P O Box 456, Hilton, Kwa-Zulu Natal, 3245	Dave Harper P.O Box 261 Hillcrest 3650	Lion Match (Pty) Ltd P.O Box 918 Durban 4000	Lot 194 Marina Beach Pty Ltd P.O Box 19
SHINCEL PTY LTD <i>(with a domestic insurance option)</i> RC 061 946 574 ZA A BOOK COPY	OFF SILVER OCEANS, NORTHERN BOUNDARY, PORT OF RICHARDS BAY, RICHARDS BAY, 3900	SHELF MERCHANDISING CO P O Box 124, Sarnia, 3615	BHANOYI PROPERTY HOLDINGS PTY LTD P O Box 11458, Queenswood, 0121	Mzolani Valley CC P.O Box 3236 Randburg 2125	Ncethezo Trading Enterprise CC P.O Box 892 Greytown 3250
RIET VLEI TRADING STORE PTY LTD Barnwood, P O Riet Vlei, Natal, 3217	INDEZI MARKETING CC P O Box 50, Hillcrest, 3650	GLENROCK FARM CC The Farm Glenrock, Mooi River District, Kwazulu-Natal, 3300	Salimba CC P.O Box 276 Pietermaritzburg 3200	Silver Flame Trading 512 CC P.O Box 34 Ladysmith 3370	S M HIRSCHOWITZ LIVESTOCK PTY LTD P.O Box 163 Wartburg 3233
BRACKEN TIMBERS PTY LTD Bracken Farm, Dundee Road, Greytown, Kwazulu-Natal, 3250	SEYAMEKUYE TRADING ENTERPRISE CC P O Box 185, Wartburg, 3233	FELICITAS FARMING CC P O Box 11, Postpoint, Die Wilgers, 0041	P.O Box 19967 Ashburton 3213	P.O Box 20188 Ashburton 3213	P.O Box 927 Hillcrest 3650
PARADISE FALLS TIMBER PROPRIETARY LIMITED Private Bag X36, Sunninghill, 2157	HENCETRADE 1096 CC P.O. Box 50, Nongoma, 3950	HOLLANDIA LANDGOED CC Posbus 1638, Vryheid, 3100	P.O Box 3370 Ladysmith 3370	P.O Box 84 Weenane 3370	P.O Box 366 Weenane 3325
<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RC 061 946 628 ZA CUSTOMER COPY 301028R	<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RD 967 037 642 ZA CUSTOMER COPY 301028R	<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RD 967 036 995 ZA CUSTOMER COPY	<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RC 061 946 645 ZA CUSTOMER COPY 301028R	<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RD 967 036 939 ZA A BOOK COPY	<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RD 967 036 735 ZA A BOOK COPY
<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RC 061 946 631 ZA CUSTOMER COPY 301028R	<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RD 967 036 655 ZA CUSTOMER COPY 301028R	<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RC 061 946 605 ZA CUSTOMER COPY 301028R	<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RD 967 036 514 ZA A BOOK COPY	<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RD 967 036 823 ZA A BOOK COPY	<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RD 967 036 505 ZA A BOOK COPY
<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RC 061 946 512 ZA CUSTOMER COPY	<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RD 967 036 528 ZA A BOOK COPY	<i>REGISTERED LETTER (with a domestic insurance option)</i> ShareCall 0860 111 502 www.sapo.co.za RD 967 036 531 ZA A BOOK COPY			

P.O Box 531 Greytown, (with a domestic insurance option) RD 967 036 393 ZA A BOOK COPY	P.O Box 352 Greytown 3250 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 036 576 ZA A BOOK COPY	P.O Box 1448 Greytown 3250 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 036 602 ZA A BOOK COPY
P.O Box 10 Greytown 3250 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 036 545 ZA A BOOK COPY	P.O Box 8 Greytown 3251 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 036 562 ZA A BOOK COPY	P.O Box 453 Greytown 3250 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 036 559 ZA A BOOK COPY
P.O Box 1824 Kwa-mashu 4360 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 036 806 ZA A BOOK COPY	3 Doreen Road, Howick 3290 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 037 041 ZA A BOOK COPY	Postnetsuite 71 f
P.O Box 145 Nottingham Road 3300 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 037 293 ZA A BOOK COPY	P.O Box 696 Mooi River 3300 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 037 276 ZA CUSTOMER COPY 301028R	P.O Box 192 Wartburg 3202 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 037 276 ZA CUSTOMER COPY 301028R
P.O Box 104 Eston 3740 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 037 126 ZA A BOOK COPY	P.O Box 1279 Richmond 3780 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RC 061 946 367 ZA A BOOK COPY	P.O Box 162 Richmond 3780 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RC 061 946 340 ZA A BOOK COPY
P.O Box 652 Richmond 3780 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RC 061 946 375 ZA A BOOK COPY	P.O Box 78 Eston 3240 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 037 112 ZA A BOOK COPY	P.O Box 312 Richmond 3240 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 037 112 ZA A BOOK COPY
P.O Box 312 Richmond 3780 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 037 024 ZA A BOOK COPY	P.O Box 37 Mid-lillovo 3750 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 037 024 ZA A BOOK COPY	P.O Box 62 Richmond 3780 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RC 061 946 353 ZA A BOOK COPY
P.O Box 62 Richmond 3780 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 037 656 ZA CUSTOMER COPY 301028R	P.O Box 1681 Greytown 3250 <b>REGISTERED LETTER</b> (with a domestic insurance option) RD 967 036 704 ZA A BOOK COPY	

Project Reference: 723.18034.00005 File Ref. Rhino\_295 ER Eastern Cape\_Note of 30 day Review of SR

19 October 2015

## ATTENTION: LAND OWNER/STAKEHOLDER/I&AP

Dear Sir/Madam

### NOTICE OF 30-DAY REVIEW OF SCOPING REPORT FOR ENVIRONMENTAL AUTHORISATION: Application for an Exploration Right for Petroleum on Various Farms in the Magisterial Districts of Matatiele and Mount Fletcher, Eastern Cape (12/3/295 ER)

The above-mentioned project refers. I would like to inform you, as Interested and Affected Party (I&AP) on the project, that SLR Consulting (South Africa) (Pty) Ltd has produced a draft Scoping Report on behalf of Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd.

The purpose of the Scoping Report is to identify the potential environmental impacts associated with the exploration project and to present the 'plan of study' for the EIA. The Scoping Report is being made available to I&APs to provide opportunity for review and comment on any aspect of the proposed project and the findings of the scoping process. Copies of the Scoping Report have been placed at:

Name and Location	Physical Address
Matafile Public Library	102 Main Street, Matafile, 4730
Reception at the Matafile Local Municipality	Registry Office, 102 Main Street, Matafile, 4710
Maclear Public Library	1 Seller Street, Maclear, 5480

In addition, the Scoping Report is also available to download from the SLR ftp site. To do so, please visit: [ftp.slrconsulting.co.za](http://ftp.slrconsulting.co.za).

Username: 1013151013

Password: vwhuigfpi23r2

Navigate to the Folder called: Rhino Oil and Gas Scoping Report: Eastern Cape

An electronic copy of the Scoping Report can be emailed or provided on CD on request. The executive summary of the report is also available in Xhosa and Sotho and can be emailed, faxed or posted to you.

The Scoping Report will be available from 21 October 2015 until 20 November 2015 (30 calendar days). Comments received will be used to update the Scoping Report and copies of all the

comments will be included with the Scoping Report when submitted to the Petroleum Agency South Africa (PASA). Comments on the Scoping Report should be submitted to:

Matthew Hemming (Project Manager) and/or Stella Moeketse (Public Participation) by:

Email: [mhemming@slrconsulting.com](mailto:mhemming@slrconsulting.com) and/or [sмоекетсе@slrconsulting.com](mailto:sмоекетсе@slrconsulting.com)

Tel: 011 467 0945 Fax: 011 467 0975

Post: PO Box 1596, Cramerview, 2060

If you would like to comment on the document or have any queries please ensure that these reach us on or before the deadline. Note that the scoping & Environmental Impact Assessment process is regulated by the EIA Regulations (GNR 982, 8 December 2014) and the Scoping Report has to be submitted to PASA by no later than 25 November 2015.

Please also pass this notice onto any other persons whom you know reside in or near to the exploration right application area. We welcome all comment or questions.

Yours faithfully



**Matthew Hemming**

MSc (Conservation Biology)

Environmental Assessment Practitioner